

Ba BaTloditsweng Mo Nakong Ya Bolefo

Jeffersonville, Indiana USA

65-0725M

1 Dumelang, bareetsi. A re bueng le Morena wa rona jaanong. Modimo yo mogolo, Mmopi wa magodimo le lefatshe, yo o re re tlhomileng go go fa kobamelo ya Semodimo mo nakong e mo mo mosong ono. Gape Morena, re dire gore re ineele ka botlalo mo thatong ya Gago ka botlalo ta Semodimo le mo tirelong ya Mowa o o Boitshepo mo go rona ka dipelo tsa rona, go tliša se o batlang re se itse. Keletso ya rona ke go nna badumedi ba ba botoka le go na baemedi ba gago ba ba botoka. Re neele dikeletso tse mo mosong ono, jaaka fa re sa Go letile, mo Leineng la ga Jesu Keresete. Amene.

Le ka nna fa fatshe. [Mongwe o a botsa a re, “Ke ntshe matsela a thapelo?” — Ed.] Ee.

2 Re itumetse thata go bo re le fano mo mosong ono gape, re le mo—mo tirelong ya Kgosi e kgolo. Gape re maswabi, re, le, gore ga rena fa re ka bayang batho teng, mme re fela go ... Re tla leka go tokafatsa seemo ka fa re ka kgonang ka teng, mo seemong se re leng mo go sone.

Jaanong, bontsi bo na le disakatukwi le dikopo thapelo tse di fano go re di rapelelwe. Mme ke di baya mo ka fa thoko golo go le gongwe; e seng gore ke a di itlhokomolosa, mme ke di rapelela morago ga ke sena ... jaaka, le mo bosigong jono. Ke tla di rapelela mo mosong ona, go tswa foo le bosigo jona gape, fa ... Go tswa foo ke tla rapela gape ka bo keletela Moweng wa Modimo gore o dire phodiso, mme ke gone ka nako eo ke ratang go rapelela—disakatukwi le dilo.

3 Mme mo dikopong tse di kgethegileng, Billy o ne a di nneela, tsotlhe. Di ka nna makgolo a mararo, mme ke, ke satswa go tswa mo dikamore foo. Le a bona, gore ke di kgobokanya ka bonako jalo, tsotlhe, tse ke ka kgonang go di fitlhelela. Mme ke tla kgona go di rapelela ke di feleletsa ka bonako jo ke ka bo kgonang. Ga ke ka ke ka kgona go di feleletsa tsotlhe. Ke tsena mo kamoreng e dileng mo go yone, ka bo ke tsaya e le nngwefela, ke re, “Morena, a ke rapelele e, ka na e?” Fela jalo, ka gore, mongwe le mongwe, yo a di kopileng, ka botlhoki, ke dikopo tsa boammaaruri; ke so ne, se re tshwanetseng re bue ka sone rotlhe. Tla ke ... E se re, re le le itse, gore fa gongwe Mowa o o Boitshepo o kgona go bua ka nngwe ya tse ke neng ke di bala, e e mo pelong yame; ke tla bo ke boela kwa go tsone gape, ka bo ke e batla go fitlhelela ke e bona. E seng jalo, ke di inola fela ke sa sale tsamaiso epe morago.

4 Jaanong, gape mo mosong ono, re ba tla gore, re dumedise bao ba ba leng kwa ntle kwa dikgaolong dingwe tsa naga. Re batla go dumedisa batho mo mosong ono ba ba gokeletseng mo megaleng, ba ba, ko Toropong ya New York; Beaumont, Texas; Prescott, Arizona; Tucson, Arizona, Arizona; masome mabedi, Arizona; masome a maratara le bopelotshetlha, masome a mabedi; go ralala ditshaba tsotlhe. Re a lo dumedisa mo Leineng la Morena Jesu.

Letsatsi leno, ke moso o o montle, mo Indiana. Re nnile le pula bosigo ja maabane e e neng ya tsidifatsa seemo sa bosa. Gape re ... Tabanakele e tletse, gape mongwe le mongwe o letile, ka tebelelo e kgolo, go tsenelela thuto ya sekolo sa Letsatsi La Tshipi. Mme ke tshepa gore ditshegofatso tse ditletseng tota tsa Modimo di tla nna mo go lona kwa ntle koo.

Gape re solofetse gore, ka bonako fa go ka kgonega, go dira—tsela e re ka nnang nayo, kwa re ka kgonang go re kopanarotlhe mmogo, gongwe re le mo tanteng, ko ke ikutlwang ke na le tlhotlheletso ya go reara ka ga dijana tse tse di nang le dipetso tsa bofelo tse di mo Baebeleng.

5 Jalo jaanong, gore re seka ra tsaya nako e telele mo thutong ya mosong ono ... Ke ne ka batla sefatlhego sa Morena, ke akanya ke re, “Ke ka bua eng?” re itse gore tirelo e d ka tswa e le ya bofelo e re tla nnang le yone. Go Tla ga Morena go gaufi thata!

Morago ga polelopele eo ya ko California e sena go bolelwa, ke bona, go na le ntlo koo, le mafelo, di nwela ka bonako, le mapolanka a robega. Mme ga ba itse gore go dirwa ke eng. Re kwa bokhutlong. Matlo a a turang a ka nna dikete tse di lekgolo tsa didolara, a nwela. Ke na le pampiri ya dikgang e e kwadilweng ka ditlhaka tse di kgolo, e ke eletsang go tla le yone mo bosigong jono, ka gore ke batla go bua ka ga sengwe mo bosigong jono.

6 Mme, go tswa foo, rena le thapelo ya balwetse mo bosigong jono. Letle kwano mo thapaneng eno, ka nako ya botlhano, borataro, epefela e e leng yone. Re tliše go simolola go sale maphakela, ke tsaya, gore batho ba kgone go tswe pele ga nako, mme le amogege dikarata tsa lona tsa thapelo. Mme re tlaa bo re rapelela balwetse mo bosigong jono, Morena fa a ratile.

7 Jaanong, morago ga ke sena go akanya ke le mo thapelong kere, “Ke tshwanetse go dira eng?” ke itse gore letsatsi lengwe ke tshwanetse ke arabele se ke se buang fano ... Mme ke ne ka tsaya tshwetso, kana ke ne ka utlwa tlhotlheletso ya Mowa o o Boitshepo go bua mosong ono ka ga seporofeto, go leka go re itsese. Lo a bona? Ke sengwe se re ... Fa re sa itsisiwe, mme sengwe sa bo se diragala fela, tshwanetse gore re itse ka ga sena. Mowa o o Boitshepo o re se neetse, go tthagisa batho ka ga tse di tlang. le a itse, Baebele ya re, “Modimo ga a kake a dira sepe fa e se pele A se supegetse batlhanka ba Gagwe, baporofeti.” Le—le ka fa Jesu a neng a tthagisa batho, se se neng se tleile go

diragala; ka fa baporofeta ba neng ba tlhagisa batho, ka se seneg se tlile go diragala. Mme jaanong go a re tlama, mo oureng e kgolo e re tshelang mo go yone, go bona gore ke motlheng o re tshelang mo go one, le se se diragalang, se se tlileng go diragala mo motlheng ono. Jaanong nngwe ya ditlhogo tse gongwe re di badileng gantsi, go ne ga ntlela mo pelong go—go bua le batho ka ga gone mosong ono.

8 Jaanong a re buleng mo Dibeibeleng tsa rona mo go Mathaio kgaolo ya bo 24 gape re bale ntlhanngwe ya Lefoko. [Mokaulengwe Branham o kakatolola kgokgotsotso ya gagwe — Ed.] Intshwareleng. Jaaka e le tsela ya go—ya go tsena mo diteng tsa temana le setlhogo sa rona.

Jaanong, gakologelwang re tlile go ruta se jaaka telase ya Beibele, ka bonya. Tsayang dipensele le dipampiri tsa lona. Ke na le Dikwalo dtse di dintsi tse di kwadilweng fano, gore—gore lo tle lo kgone go ka kwala tsena. Go tswa foo la bo le ya kwa malapeng a lona le ya go ithutuntsha ka ga tsone, gore re itse, gape re tlhagisetswe gape re baakanyetswe dioura tse re tshelang mo go tsona.

9 Mo Bukeng ya Moitshepi Mathaio. [Mokaulengwe Branham o kgosola kgokgotso ya gagwe — Ed.] Intshwareleng. Temana ya bo 24 ... Kana, kgaolo ya bo 24, go simolola ka temana ya bo 15, ke eletsang go bala karolo ya Lefoko la Gagwe.

Mme fa le bona ka jalo le bona se se makgaphila, se Moporofeta Daneele a neng a bua ka sone, seeme mo lefelong le le boitshepo, (Ope yo o balang, a a tlhologanye:)

Foo ba ba mo Jutea a ba tshabele kwa dithabeng:

Yo o ko godimo ga ntlo—mo godimo ga ntlo a se ka a fologela ko tlase go tla go tsaya sepe mo ntlong ya gagwe:

Le yo o kwa masimngo a a se boele kwa morago go tsaya diaparo tsa gagwe.

Mme a tatlhego wee ya ba baimana, le ba ba amusang mo malatsing ao!

Mme lo rapele gore tshabo ya lona e se nne mariga, le fa e le ka letsatsi la sabata:

Gonne go tlaa nna pitlagano e kgolo, jaaka e sa sale e sale tshimologo ya lefatshe mo nakong eno, ga go ope, le fa e ka nna mang yo o tlaa nnang teng.

Mme fa malatsi ao a ka bo a sa khutshwafadiwa, go ka bo go sa pholosiwe motho ope: fela malatsi ao a tla khutshwafadiwa ka ntlha ya batlhaolwi.

Foo fa mongwe a ka lo raya a re, Bonang, Keresete ke yo, gongwe ke yole; lo se ka lwa dumela.

Gonne go tlaa tlhaga Bokeresete ba seng ba boammaaruri, baporofeti ba maaka, mme ba tlaa dira ditshupo tse dikgolo le dikgakgamatso; go lekana gore, fa go ne go kgonega, ba tlaa tsietsa bone bakgethwa.

Bonang, ke setse ke le boleletse.

Jaanong fa ba lo raya ba re, Bonang, o kwa sekakeng; le se ka la tsamaya: bonang, o mo ntlwaneng ya sephiri; le se ka la dumela.

Gonne jaaka logadima le tswa kwa botlhabatsatsi, mme le phatsimele le kwa bophirimatsatsi; ka jalo le go tla ga Morwa motho go tlaa nna jalo.

**Gonne kwa setoto se leng teng, dintsu tla phuthegela teng ...*

10 Jaanong, setlhogo sa rona ke tla se tsaya mo temaneng ya bo 24, go gatelela mo temaneng ena ka thuto ya sekolo sa rona sa Letsatsi La Tshipi mosong ona. Mme reetsang ka tlhoafalo fa ke e bala gape.

**Gonne go tlaa thaga Bokeresete ba maaka, le baporofeti ba maaka, mme ba tlaa dira ditshupo tse dikgolo le dikgakgamatso; mo e leng gore, fa go ne go kgonega, ba ne ba tlaa tsietsa ba ba ikgetllhetsweng.*

Jaanong setlhogo sa rona mo mosong ono, ke raya palo, ke batka go se bitsa ke re: *Ba Ba Tloditsweng Ka Motlha Wa Bofelo*. Ke sone setlhogo se ke batlang go bua ka ga sone, kana temana ya: *Ba Ba Tloditsweng Mo Motlheng Wa Bofelo*.

11 Ke dumela gore re tshela mo bofelong ja nako. Ke tsaya gore bontsi ja bangwe ba ba ... Mmadi wa Lekwalo, kana le e leng mo—mo modumedi, o itse gore jaanong re ko bokhutlong jaa ditso tsa lefatshe. Ga go kake ga nna le mosola wa di kwala, ka gore go tla bo go sena ope yo o ka di balang. Ke bofelo ja nako. Fela gore leng, ga ke itse. Fela gore go tla tsaya lebaka le le kafe, le Baengeleba Legodimo tota ga ba itse motsotso kana oura eo. Mme re ne ra bolelelwa ke Morena Jesu, gore, fa dilo tsena tse re di bonang jaanong di simolola go diragala, fong re tsholetse ditlhogo tsa rona ka ntlha ya thekololo ya rona

e a atumela. Jaanong, gore se se "atumelang" go raya eng, ga ke itse. Go ka tswa go raya ...

12 Jaaka boramaranyane ne ba bua maloba, mo thelebisheneng, ba bua ka ga gore le lefatshe le tlile go phatogana ka bogare fela thata mo eleng gore le tlaa nwela. O ne a botswa potso, gatwe, "A le ka nwela fale?" Kwa Los Angeles, Letshitshing le le kwa Bophirima le le bidiwang West Coast. Mme bontsi ja lona le ne la bona ka fa ba neng ba latedisa go phatoga moo ka maranyane, mme go ne go phatodile go ya ralala ... go tsena kwa San Jose, ga kgabaganya go ya go tsena ka ko Alaska, ga tswelala ga ralalaa setlhaketlhake sa Aleutian Islands, go ka nna dikilometara di le makgolo a a mabedi go tsena mo lewatlang, ga bo go boa go tsena mo San Diego, ga bo go dikologa ka fa morago ga Los Angeles.

Mme dithoromo tsotlhe tsena tse re nnileng le tsone ke lekgwamolelo le itaaganya mo lehuting, moomo teng ka fa tlase ga lefatshe. Ga ke kake ka bitsa ka leina le ba—ba neng ba le e bitsa. Le fa go ntse jalo, fa go phatoga moo go tshikinyega, go tla bo go dira gore go nne le thoromo ya lefatshe e re sa bolong go nna re bua ka yone ya ko West Coast. Jaanong e phatogile godikologa. Mme boramaranyane ba ne ba re, mongwe ...

13 Monna o ne a raya yo mongwe a re, "E kgona go wela mo teng?"

O ne a re, "E seng 'e ka nna,' mme e tlile go wela."

O ne a re, "Mme e seng mo kokomangengya rona, gongwe?"

O ne a re, "Mo metsotsong e metlhano e e latelang, kana mo dingwageng tse tlhano tse di latelang. Ga re itse gore leng fela."

Beke ena, ke ne romelwa pampiri e e neng e bua ka ga matlo a a turang a a lopang makgolo a dikete tsa didolara gore a phanyegile gape a phatogile, e bile batho ba fuduga mo go one. Mme ba ne ba sa itse gore ba ka dira eng go emisa go phatoga moo. Ga go na ka fa ba ka go emisang. Lo a bona, Modimo a ka dira sepefela se a batlang go se dira, mme ga go ope yo o ka Mmolelelang gore a dire jang.

Le aga matlo, le kgona go dira tsa boranyane, mme Modimo ke Motlhodi wa tsa boranyane. Le tlile go mo kganela jang? A kgona go nyeledisa lefatshe mosong ono ka dintsi fa A batla go dira. A le lemoga, O ne a kgona go dira gore dintsi di nne teng, mme di ne di tlala di nna boleele ja dikilometara di le masome a manê mo nakong e e khutshwane, le a bona, ga go na ... le go ja batho gone mo mmung. Ene ke Modimo. O dira fela jaaka A batla. O ikemetse ka nosi, mo Boyeneng.

14 Jaanong, fa re bona bosupi jo bontsi jo, ja gore oura e re tshelang mo go yone, ke akanya gore ke selo se se molemo go boeletsa dilo tsena le go ba gogela ntle dilo tsena le go ba gogela ntle, fa e sale Dikano di bulwa, mme re fitlhela gore nnete ya dilo tsena, jaaka Modimo a nnile a ikanyega thata mo go rona,

Ke batla lo lemogeng fano mo go Mathaio 24, Jesu o ne a dirisa lefoko la "Bokeresete," B-o-k-e-r-e-s-e-t-e, "Bokeresete." E seng Keresete, mme "Bokeresete," bontsi, e seng bongwe. "Bokeresete." Jaanong, lefoko Keresete le raya "Yo o tloditsweng." Mme jaanong fa e le gore ke "yo o tloditsweng," go ka se ka ga nna le a le mongwe fela, mme ba bantsi, tloditsweng, "ba ba tloditsweng." Lo a bona?

Fa e seng jalo, fa A ne a batlile go e tlhalosa go fetelela gore re tle re kgone go tlhologanya botoka, O ne a ka bo a rile, "Mo metlheng ya bofelo go tlaa tlhaga batlodiwa ba eseng ba boammaaruri." Jaanong, seo se lebege se sa kgonafale, le a bona, lefoko la, "tloeditsweng." Mme lebelelang mafoko a a latelang, "le baporofeti ba maaka," b-a-p-o-r-o-f-e-t-i, bontsi.

15 Jaanong, yo a tloeditsweng, ke, "yo o nang le molaetsa." Mme tsela e le nngwe fela e molaetsa o ka anamisiwang keka yo a *tloeditsweng*, mme seo e tla bo e le moporofeti, yo a tloeditsweng. "Go tla tlhaga batlodiwa , ba maaka." Moporofeta o ruta se molaetsa wa gagwe o leng sone. Baruti ba ba tloeditsweng, mme batho ba ba tloeditsweng ba na le thuto ya maaka. Ba ba tloeditsweng, "Bokeresete," bontsi; "baporofeti," bontsi. Mme fa go na le selo se se tshwanang le—le Keresete, bongwe, jaanong bano ba tlaa tshwanela ke go nna "ba ba tloeditsweng," gore seporofeto sa se ba neng ba se ruta se tla bo se farologanye ka gore ba ba tloeditswe, ba tloeditswe.

16 Jaanong, ke thuto ya sekolo sa Letsatsi La Tshipi, re batla go—go leka go tlisa se ko makgaolakgangeng, ka Dikwalo, e seng ka se mongwe o sele a se buileng ka sone, mme go bala Dikwalo fela.

O ka nna wa re, "Se se ka nna jang? " A ba ba tloeditsweng ba tla ..."

Ba ne ba le eng? "Bokeresete," B-o-k-e-r-e-s-e-t-e, ba ba tloeditsweng. "Bokeresete, le baporofeti ba maaka." Ba ba tloeditsweng, mme baporofeti ba maaka!

Jesu o ne bua, gore, "Pula e nela basiami le basiamologi."

Jaanong, mongwe o ka nthaya a re, "A o dumela gore tlotso eo e e mo bathong bao e supa gore ke tlotso ya Mowa o o Boitshepo?" Ee, rra, Mowa o o Boitshepo wa boammaaruri wa Modimo o o mo mothong, mme le fa go ntse jalo e se ba boammaaruri.

Jaanong reetsang ka tlhoafalo mme lo boneng se A se buileng. "Mme ba tlaa bontsha ditshupo le dikgakgamatso, go fitlhelela go tsietsa ba ba Ikgetlhetsweng fa go ne go kgonega." Mme ba tloditswe ka Mowa o o Boitshepo wa boammaaruri. Ke a itse gore se se utlwala e kare ke boeleele, mme re tliile go tsaya nako, mme re go tlhalosa ka Lefoko, gore seo tota ke GO BUA MORENA, ke Boammaaruri.

17 Jaanong a re buleng mo Dibaebeleng tsa rona, motsotso fela, mo go Mathaio kgaolo ya bo 5, mme re simolole ka le—temana ya bo 45, mme re boneng jaanong jaaka re bala ka metsotso e mmalwa mo Dikwalong tsena. Mme go tswa foo, morago ga re tsena fa, ke eng re, re tlaa go fa ... Jaanong o, wena, fa re palelwa ke go tsotlhe, jaanong o bo o tsaya Baebele ya gago; gape—gape o ka kgona go ba bala fa re sena go tswa fano fa le tsena ko malapeng, mme—mme o bale se Baebele e buang ka ga sone.

18 Jaanong go tsaya nako ya rona, go bona bo—ditsosoloso tsa tshimolodiso, ka gore nna ke dira polelo fano e e gakgamatsang. Mowa o o Boitshepo o ka tlotso moruti wa maaka jang? MME seo ke se Jesu a rileng se tlaa diragala.

Jaanong, Mathaio, kgaolo ya bo 5, temana ya bo 45, a re baleng jaanong. A re tseyeng, a re simololeng mo—mo o temaneng prele ga yone, ya bo 44.

Fela ke lo raya ke re, Ratang baba ba lona, ba segofatseng ba ba le hutsang, dirang molemo mo go bone ba ba le tlhoileng, ... ba rapeleleng ba ba le dirisang ka go le tlontlolola, ebile ba le bogisa;

Gore lo tle lo nne bana ba ga Rraabo ba ba kwa legodimong; gone o dira letsatsi la gagwe gore le tsoge mo bosuleng le ... le na le pula e e molemo, e bong pula e e maswe le ... basiamologi. (Pula e tshologela mo godimo ga tse di bosula jaaka tse di molemo.)

19 Jaanong go latela sena, ko seporofetong se sengwe se e leng sa sena, mma re bule jaanong ko Bahebere kgaolo ya bo 6, ka ntlha ya mokgatlo yo o latelang mo temaneng ena, kwa Paulo a boelang morago go akanya selo se se tshwanang se Jesu a se buileng. Jaanong go bua, Paulo. Fa lo sa ntse lo e tsoma ... Mme lona ba le reeditseng kgaso ya thero ka megala e e gokeletsweng, bayang Dibeibele tsa lona le dipanpitswana go kwala fa gaufi, mme le sekaseke sena jaanong. Bahebere, kgaolo ya bo 6, Paulo a kwalela Bahebere, a ba supegetsa meriti le ditshwantsho, a ba ntsha mo go saleng tumelo ya Judaism go ba tsenya mo tumelong ya Sekeresete, a ba supegetsa ka fa dilo tsa bogologolo dine di le meriti ya dilo tse di neng di tshwanetse go tla. Jaanong Paulo a bua, mo go Bahebere 6.

Ke gone ka moo tlogelang dithuto tsa thuto ya ga Keresete (K-e-r-e-s-e-t-e, bongwe), a re tsweleng pele go ya boitekanelong; e seng go baya gape motheo wa tshokologo ... ditiro tse di suleng, le tsa tumelo mo Modimong.

Wa ... thuto ya dikolobetso, le tsa go baya matsogo, le tsa tsogo ya baswi, le tsa katholo e e senang bokhutlo.

Mme tse re tla di dira, fa Modimo a re letlelela.

Gonne ga go kgonege gore bao ba ba kileng ba sedifadiwa, gape ba ikutweletse neo ya selegodimo, gape ba ne ba nna le karolo mo Moweng o o Boitshepo,

Ke ta rata gore le ntkutlwelele ka motsotso fela. A le ne la lemoga, gore "neo," mme e seng "dineo," ba tsaya karolo mo "dineong tsa selegodimo"? Mme, "neo ya se selegodimo," bongwe; "Keresete," bongwe; "neo," bongwe.

**... neo ya selegodimo, gape ... ba dirilwe batsaya karolo mo Moweng o o Boitshepo,*

Gape ba kile ba ikutlwalele ... lefoko la Modimo, ... (ba ikutlwalele eng?) ... lefoko la Modimo, le maatla a lefatshe le le tlang,

Ga ba ka kgeloga ba tswa mo tumelong, go intshafatsa go tsena mo boikwatlhaong; re lemoga gore ba ipapolela Morwa wa Modimo seša, gape ba mo tlabisa ditlhong mo go sa fitlhegang.

Gonne, (reetsang) lefatshe ... le nwa mo puleng e e nna e le nela, gore le kgone go tlhogisa ditlhatshana tse di ba tshidisang tse di le apesang, ba amogela ditshegofatso go tswa ko Modimong:

Mme seo se se ungwang mitlwa ... se mmitlwa o o ganwang, gape se gaufi le go hutsiwa; se bofelo jwa sone e leng go fisiwa.

20 Jaanong tshwantshanya seo le Mathaio 5:24 gape. Lemoga, Jesu o ne a re pula le letsatsi di tla mo lefatsheng, le Modimo a le romang go baakanya dijo le dilo tsa batho ba lefatshe. Mme pula e romelwa mo lefatsheng go dira dijo, le ditlhatshana tse di jewang. Mme mofoka, mefero, fa e le mo tshimong, le yone e amogela pula go tswana. Pula yone e e godisang korongke yone pula e e godisang mefero.

21 Ka fa ke neng ka nna le thuto e kgolo ka ga seo nako nngwe, nako ya ntlha ke kopana le batho ba Mapentekoste! Mme e ne e le thuto e kgolo mo go nna. Ke ne ka bona banna ba babedi, yo mongwe ... Ke ne ke ise ke ko ke utlwe motho a bua ka diteme. Mongwe o ne a bua ka diteme, yo mongwe o ne a di ranola, jalo. Mme ba ne ba bua boammaaruri, ba re, "Go na le ba ba ntsi ba ba fano ba ba tshwanetseng go sokologa mo bosigong jono. Gona le basadi le banna, botlhe." Mme batho ba ne ba emelela ba ya kwa aletareng.

Ke ne ka akanya, ka re "A kgalalelo!"

22 Mme kamphonyana ya me ya Mowa o o Boitshepo, ke ne ka bua le banna bao, gore fela, le itse ka gore, mo tlathobong ya mewa, e le fela tsela ya me ya gore go batlisisa. Mme yo mongwe e ne e le Mokeresete wa Boammaaruri, gape o ne a le motlhanka wa boammaaruri wa ga Keresete, mme yo mongwe o ne a le moitimokanyi. Mme yo mongwe, yo a neng a le moitimokanyi, o ne a nna le mosadi wa montsho, mme a ratana le mosadi wa motho mosweu gape a na le bana le ene. Ee, gone ga tswa go papametse mo ponatshegolong; go ne go ka se ganetswe. Mme ke ne ka bua le ene ka gone. O ne a ntebe a bo a tsamaya, tsamaya mo kagong

23 Ka boammaaruri, ke ne ka etsaetsega. Ke ne ke akanya gore ke tlile mo gare ga baengele, ka nako eo ke ne ke ipotsa gore fa e le gore ga ke mo gare ga bodiabile. Se se ka diragala jang? Ke ne ke sa kgone go go tlhaloganya. Mme ke ne ka go tlhokomologadingwa tse dintsi, go fitlhelela letsatsi lengwe fa ...

Maabane ke na le George Smith, yo eleng mosimane yo o tsalanang le morwadiake, re ne ra ya, ko tshilong e e kgologolo kwa ke rapelelang teng.

Mme morago ga re sena go nna koo malatsi a go nna teng malatsi a mabedi, Mowa o o Boitshepo o ne wa tlisa Lekwalo le ko go nna. "Gonne pula e nna e nela lefatshe go le apesa ka ditlhatshana tse di jewang, mme mitlwa le ditlhare tse di tlabag di tshela ka pula yone eo, tse pehelelo ya tsone eleng go fisiwa." Di tshela ka motswedi o o tshwanang o o neelang botshelo wa Modimo. Go ne foo ke ne ka tlhalodanya seo. "Ka ..." Jesu o ne a re, "Ba itsege ka maungo a bone."

24 Jaanong, fa, pula e nela mo ditlhatshaneng tsa tlhologo tsa lefatshe, ke setshwantsho sa pula ya Semowa e e fang Botshelo jo Bosakhutleng, e nela mo Kerekeng, gonne e re bitsa pula ya sephai le pula ya kgogolammoko. Mme ke pula, e e tshologelang go tswa mo Moweng wa Modimo, go tsena mo Kerekeng ya Gagwe.

25 Lemogang, ke sengwe se se sa tlwaelesegang thata fano. Lo a bona? Fa dipeo tseo di ne di jalwa mo mmung, ka tsela epe fela e di tseng ka fa tlase ga mmung, e ne e le mmitlwa selo sa ntlha. Mme foo korong e e neg ja jwalwa mo mmung, le ditlhatshana, e ne e le ditlhatshana le kwa tshimologong. Mme setlhatshana sengwe le sengwe se ne se itsala, gape, go supa gore se ne se le kwa tshimologong ya tlhologo.

"Mme ba tlaa tsietsa Bakgetlhwa fa go ne go kgonega," 'ka gore ba nelwa ke pula e e tshwanang, tshegofatso e e tshwanang, ba dira ditshupo tse di tshwanang, le dikgakgamatso tse di tshwanang. Lo a bona? "Ba tlaa tsietsa, kana ba tla tsietsa bakgetlhwa fa go ne go kgonega." Jaanong, mmitlwa ga o kake wa dira sepe fa e se go nna mmitlwa le fa e lekorong ga e kake ya nna sepe fa se korong; ke se Mmopi wa nngwe le ngwe ya tsone a neng a se tlhoma kwa tshimologong. Bao ke Bakgetlhwa. Pula yone e e tshwanang!

26 Letsatsi le tlhaba mo mosong le bo le galalela go ralala lefatshe, jaaka le ne le na le lefatshe le le letsatsi le re tshelang mo go lone. Gape letsatsi, lone le le tlhabang kwa Botlhabatsatsi ke lone letsatsi le le phirimang kwa Bophirimatsatsi. Mme letsatsi leo le rometswe go budusa tlhaka e e mo lefatshe, le mebele ya rona e dirilweng ka yone.

27 Re tshela ka dilo tse di suleng. Ke yone tsela fela e o ka e tshelang. Mme fa e le gore sengwe se tshwanetse go swa letsatsi lengwe le lengwe gore o tle o tsele, ka tlhologo, ka jalo ke boammaaruri gore fa ya gago ... Mmele wa gago o tshwanetse go tshela ka dilo tse di suleng, gonna le botshelo ja tlhologo, ka jalo o tshwanetse go go nna le Sengwe, go boloka botshelo jwa gago jwa semowa. Mme Modimo, o ne a nna sedirisiwa, nama, a bo a swa gore re tle re tsele. Ga gona kereke epe, ga gona sepe se se leng mo lefatsheng se se ka go bolokang fa e se Modimo. Ke sone selo fela se ba tshelang ka sone.

Jaanong leba Dikwalo. Jesu ke Lefoko. "Kwa tshimologong go ne go le Lefoko. Mme Lefoko le ne la dirwa nama la bo le aga mo gare ga rona. Kwa tshimologong go ne go le Lefoko, mme Lefoko le ne le na

le Modimo. Mme Lefoko le ne la dirwa nama, mme Ene yo neng a phela, ne a aga mo gare ga rona." "Mme motho ga a kake a tshela ka senkgwe se le sosi," ka ntlha ya nama, "fela ka Lefoko lengwe le lengwe le le tswileng mo molomong wa Modimo." Jaanong, le a bona, re tshela ka Lefoko, mme seo ke Modimo.

28 Jaanong letsatsi le ralalela ka kwano le bo le budusa tlhaka. Jaanong, ga le kake la budusa yotlhe ka nako nngwe. Fa e tswelela e, gola go itekanela, e butswa ka metlha yotlhe go fitlhelela e nna le tsebe e e feletseng.

Ka jalo e, gontse jalo, le ka Kereke. E simolotse kwa bonnyenyaneng jwa yone, kwa morago kwa metlheng ya lefifi, ko e neng e le ka fa tlase ga mmu. E godile jaanong go tsena mo boitekanelong. Mme re kgona go go bona, go felelela, ka fa Modimo ka tlhologo a nngang a ...

Ga o kake wa kgoreletsa tlhologo. Ke jone bothata ja gompiano. Re fofisa dibomo, koo ko lewatleng, re le senya ka didibomo tsa atomic. Le senya mmu oo montsi naki le nako, ka go e latlhela ka mo go one. Lo kgaola ditlhare; matsubutsubu a tlile go le tsaya. Le latlhela dilo mo nokeng; e tlaa penologa.

O tshwanetse go batla tsela e Modimo a dirang dilo ka teng mme o nne mo go one. Re dirile batho makoko mo dikerekeng le makgotlheng; bonang fela se re nang le sona! Nnang mo tseleng e e tlametsweng ke Modimo ya gone.

29 Mme, le a bona, "O romela pula," a re boeleng ko thutong ya rona, "ko basiameng le basiamologing." Jesu o go bolelela fano jaanong, mo go Mathaio 24, e tlaa nna sesupo ka nako ya bofelo.

Jaanong, fa e le gore sesupo se tshwanetse go itsiwe fela kwa bofelong ja nako, ka jalo e tla tshwanela ke go nna morago ga go bulwa ga Dikano tseo. Lo a bona? Ke tshupo ya bokhutlo. Mo go tla nna, fa dilo tse di dirafala, e tla bo e le kwa bokhutlong jwa nako. Mme e tlaa nna sesupo, jaanong, gore Bakgetlhwa ba se ka ba tsietsego mo dilong tse. A le a tlhaloganya? Jaanong, go tshwanetswe gore go senolwe, go bonatswe.

30 Lemogang, gore korong le mofero di tshela ka Tlotso e e tshwanang e e tswang kwa Legodimong. Tsoopedi di a ipelela.

Ke gakologelwa se, fa ke bua ka ga tiragalo e e neng ya dirala mo letsatsing la fa re neng re le kwa Green 's Mill. Ke—ke ne ka bona ponatshegelo eo. Mme go ne go na le lefatshe le legolo, mme le ne le lemolutswa. Mme lantlha, go ne ga ta Mojwadi. Ke batla go le tlhalosetsa seo. Elang tlhokogore ke eng se se neng sa tla la ntlha, le gore ke e ng se se neng sa se latela. Mme fa Monna yo a neng a apere bosweu a tla mo lefatsheng, a jala peo, jaanong O ne a setswe morago ke monna mongwe, yo a neng a apere diaparo tse dintsho, a lebege e le senokwane, e le lenweenwee a tla fa morago ga Gagwe. Mme morago ga se se sena go diragala, ke ne ka bona dijwalo tsoopedi di tlhoga. Mme jaaka di ne di gola, e nngwe e ne e le korong mme e nngwe e ne e le mofero.

Mme go ne ga tla leuba, go tswa foo, go ne go lebege ekete, tsoopedi di ne di obametse fa fatshe di lelela gore pula e ne. Go tswa foo go ne ga tla leru le legolo le leneng le apesitse fa godimo ga tsone mo lefatsheng, mme pula e ne ya na. Mme korong e ne ya emelela ya bo e re, "A go Bakwe Morena! A Morena a Bakwe! " Mme mofero o ne wa emelela wa goa wa re, "A go Bakwe Morena! A go Bakwe Morena! " Maduo a a tshwanang. Tsoopedi di ne di nyeletswa ke letsatsi, tsotlhe ka bobedi di ne di swa. Mme gotswa foo korong e ne ya tla mme ya tshwarwa ke lenyora. Mme ka gore e ne e le mo tshimong e le nngwefela, tshimo e e tshwanang, lefelo le le tshwanang, ka fa tlase ga molomo o o tshwanang, go ne ga tswa korong gape ga tswa mohoka ka selo se se tshwanang. Lemogang, metsi a a tlotso a a tshwanang a a godisitseng korong, a ne a godisa mofero.

31 One Mowa o o Boitshepo o o tlotsang Kereke, o o ba nayang keletso go pholosa mewa ya botho, o o ba nayang maata go diragatsa metlholo, O fologela mo basiamologing go tshwana le mo basiaming. One Mowa o o tshwanang! Jaanong, ga o kake wa o lebelela ka tsela e nngwe e sele wa bo o tlhaloganya Mathaio 24:24. O ne a re, "Go tla tlhaga Bokeresete ba maaka," ba maaka, ba ba tloditsweng. Ba tloditswe ka Selo sa boammaaruri, mme ba le baporofeta ba maaka ba Sone, e le baruti ba maaka ba Sone.

Ke eng se se ka dirang gore motho a batle go nna moruti wa maaka wa selo se se leng Boammaaruri? Jaanong re tloga re tsena mo lotshwaong la sebatana mo nakong e e sa fediseng pelo, mme le tla lemoga gore ke lekoko. A le a bona? Baruti ba maaka; ba maaka, ba tloditswe. Bokeresete ba ba tloditsweng, mme e le baruti ba maaka. Ke yone tsela fela e o ka go lemogang.

32 Jaaka nako nngwe e e fetileng fano, ke ne ka inola sena. Ke ka nna ka e inola ka gore re mo kgokelelong ka megala lefatshe ka bophara. Letsatsi lengwe ke bua le tsala ya me, Se se tswa mo poisanyong ya me, e ke neng ka nna le yone letsatsi lengwe le tsala ya me ko Arizona. Mme o ne a na le masimo a—a maungo a botsarara jaaka dinamune le disurunamune. Mme o ne a na le setlhare sa namune foo se se neng se unywa digrapefruit, le surunamune, naraki, le ditangelo. Mme ke a lebala gore gone go na le mefuta e le kafe a ya maungo a a neng a le mo setlhareng seo se se nngwefela. Mme ke ne ka

raya mo—mo—mo monna, ka re, "O tssogile jang? Setlhare seo ke sa mofuta ofe? "

O ne a re, "Setlhare, ka bosone, ke setlhare sa namune."

Ke ne ka re, "Ke eng se ungwile digrapefruits? Ke e ng se ungwile disurunamune "

O ne a re, "Di lometswe ka mo go sone."

Ke ne ka re, "Ke a bona. Ke ne ka re, Ee, "jaanong, ke ne ka re," jaanong, ngwaga o o tlang fa setlhare seo seungwa leungo la mofuta o mongwe," mo tsotlhe di butswang ka nako e le nngwe, ke ne ka re," Jaanong se tla unggwa dinamune. Ke setlhare s anamune sa mofuta wa navel, se tla ungwa dinamune tsa mofuta wa navel, a ga go a nna jalo, rra? "

O ne a re, "Nnyaya, rra. Kala nngwe le nngwe e e lometsweng e tlo ungwa maungo a mohuta wa yone. "

Ke ne ka re, "O raya gore dikala tsa disurunamune di tlile go ungwa surunamune go tswa mo setlhareng seo sa namune?"

O ne a re, "Ee, rra."

"A grapefruit e tla ungwa grapefruit go tswa mo setlhareng seo sa namune?"

O ne a re, "Ee, rra. Ke tlhago ya kala e e lometsweng mo gosone."

Ke ne ka re, "A go bakwe Modimo!"

O ne a re, "O raya eng?"

Ke ne ka re, "Ke na le potso e nngwe gape. Jaanong, a setlhare seo sa dinamune se tla tlhola se ungwa dinamune gape ka nako nngwe?"

O ne a re, "Fa se ka tlhoga kala e nngwe e sele." Fa se tlhoga kala nngwe e sele, e seng fa go lomeletswe kala mo go sone. Mme, maungo otlhe ke a a botsarara, gape di tshela ka botshelo jo bo leng mo setlhareng sa maungo a a botsarara.

33 Ke ne ka re, "Ke lona bao! Mamethodisti a tla ungwa Mamethodisti, ka nako tsotlhe. Ba Baposiseta ba tlaa tsala Mabaptisti, ka nako tsotlhe. Makhatholiki a tla ungwa Makhatholiki, ka nako tsotlhe. Mme Kereke ya Modimo o o tshelang e tlaa ungwa Keresete go tswa ko moding, e leng Lefoko ka nako tsotlhe, fa e ka tlhoga kala e nngwe e eleng ya Sone."

34 Jaanong, o ka seka wa e lomela moo, o a bona. Grapefruit, nngwe le nngwe, lesurunamune, le tangelo, le naraki, apefela maungo a a botsarara, otlhe a kgona go tshela ka setlhare seo; mme di maungo a e seng a setlhare se, di tshelang ka sone. A le a tlhologanya? Di tshela di bo di atlege ka botshelo ja boammaaruri jo bo mo setlhareng seo.

Jaanong, ke yoo Mathaio 24:24, ba tshela ka Botshelo jo bo tshwanang, mme ba ne ba sa siama, go tloga kwa tshimologong. Di fa bokapi jo bo seng ja Setlhare seo! Ke setlhare sa dinamune, etswa e le setlhare sa maungo a a botsarara. Mme ba a re, "Kereke ena, lekoko lena le fa bokapi ja ga Keresete," gaoe ba na le kolobetso e e seng ya boammaaruri, le bopaki ja maaka ja Lefoko, ba leka gore maatla a Modimo e ne e le a barutwa fela.

Jesu, ka Sebele, o ne a re, "Tsamayang, le ye ko lefatsheng lotlhe mme lo rereleng kala nngwe le nngwe e le ka nako nngwe e tlaa ... setlhare se le ka nako nngwe se tlaa se tlišang, kala e le nngwe e e tlaa nnang mo setlhareng. Mme ditshupo tsena di tlaa latela dikala tsa boammaaruri." Kae? Fa fela e le Setlhare, fa fela Se mela dikala, go ya bokhutlong jwa lefatshe. "Mo Leineng la Me ba tlaa kgoromeletsa ntle bodiabolo; ba bolele ka diteme tse dintšhwa; ba tsholetse dinoga; ba nwe dilo tse di bolayang; ba beye diatla mo balwetseng mme ba tlaa fola." A lo bona oura e re tshelang mo go yona? A lo bona se Jesu neng a se bua?

35 Gakologelwang, fa e ne e le kwa bokhutlong ja nako, e seng ka nako ya ga Weslye. Jaanong, se se ne se tshwanela ke go diragala kwa bokhutlong ja nako.

Jaanong lebelelang mo Dikwalong; di leteng Di fe bopaki. Jesu o ne a re, "Batlang mo Dikwalong, gone ke mo go Tsone le akanyang, kana le dumelang gore le na le Botshelo jo Bosakhutleng, mme Ke Tsona tse di pakang ka ga Nna." Ka mafoko a mangwe, fa e le gore setlhare sena se tla tlhoga kala ... "Ke nna Mofine, eleng Setlhare; lona lo dikala. Yo o dumelang mo go Nna, ditiro tse Ke di dirang o tla di dira le ena, "Moitshepi Johane 14:12.

36 Jaanong, "Yo o nnang mo go Nna, yo o ... yo o neng a le mo moding wa Me kwa tshimologong."

Ke lone lobaka le Jesu a neng a le Modi le Lotsalo la ga Dafita ka bobedi ja tsone. O ne a le pele ga

Dafita, mo go Dafita, mme morago ga Dafita, Modi le Lotsalo Iwa Dafita, Naledi ya Sharone, Rosa ya Sharone, Leshoma la Mokgatšha, Rosa ya Sharone, Leshoma la Mokgatšha, Alefa le Omega; Ntate, Morwa, le Mowa o o Boitshepo; Ntate, Morwa, le Mowa o o Boitshepo; "Mo go Ene botlalo jotlhe ja Bodimo bo agile mo go Ene ka sebele." Modi le Lotsalo la Dafita di le tse pedi!

"Yo e leng Botshelo jo bo tlhophilweng, Botshelo jo bo laoletsweng pele, jo bo leng mo go Nna," mme Ena ke Lefoko, "go tswa tshimologong; fa a tswela, o tlaa ungwa maungo a Me." Moitshepi Johane 14:12.

Fela bangwe ba tlaa tshela ka selo se se tshwanang, ba ipitsa Bakeresete le badumedi. "Ga se botlhe ba ba buang, 'Morena, Morena,' ba ba tlaa tsenang."

Jaanong, sena se tshwanetse go diragala le go bonatshega mo metlheng ya bofelo, "fa masaitsiweng a Modimo a tshwanetse a feleletswe," jaaka re tlaa fitlha kwa go e nnye kgantele.

37 Dithlare tsena, mofine wa nnete le mofine wa maaka! Lo nkutlwile ke rera ka ga moo go tloga, go tswa dinyangeng tse di fetileng, ka foo di godileng mmogo. Ne ga ba tlisa ka mo go batho ka bongwe ebile ba supegetsatsa seo, go tswa mo go Kaine le Abele, boobabedi ba ba neng ba kgotsofatsa kwa aletareng; boobabedi ba bone ba ne ba tshwaya botshelo jo bo neng bo le teng, jwa bone ba ne ba eletsatsa botshelo jo bo tshwanang, mme ba obamela Modimo yo o tshwanang. Mme mongwe o ne ganwa mme mongwe o ne a amogelwa.

Mme tsela e le esi e yo neng a amogetswe a neng a ka dira sengwe se se farologanyeng fa go sa morwarraagwe, o ne a se senolelwa. Gonne Baebele e rile, "Ka tumelo ..." Baheberere, kgaolo ya bo 11, "Ka tumelo Abele ne a isetsa Modimo setlhabelo se se gaisang bogolo go na le seo sa ga Kaine, se Modimo a neng a supa gore o ne a le tshiamo."

Jesu, ne a re, tshenolo ya semowa ya O Yena o neng a le ene! "Motho a re Nna Morwa motho ke mang?"

O ne a re, Petoro o ne a re, "Wena o Keresete, Morwa Modimo yo o tshelang."

"O sego wena, Simone—Simone, morwa Jonase; nama le madi ga di ise di go senolele sena. Rara wa Me yo a leng kwa Legodimong o se senotse. Mo godimo ga lefika lona Ke tlaa aga Kereke ya Me, "(eng?) tshenolo ya nnete ya Lefoko. Mofine wa nnete ke oo gape. "Abele, ka tumelo!"

O rile, "E ne e se tshenolo."

38 Tumelo ke eng? Tumelo ke sengwe se o se senoletswe; seo ga se ise, fela o a se dumela se tlaa nna. Tumelo ke tshenolo ya thato ya Modimo. Jalo, ka tshenolo!

Mme dikereke gompiano ga di dumele le e leng mo tshenolong ya semowa. Ba dumela mo lekesing thuto nngwe ya tsamaiso. "Ka tshenolo Abele o ne a isetsa Modimo setlhabelo se se gaisang bogolo go na le seo sa ga Kaine, se Modimo a neng a paka gore o siame." Amen. Ke solofela gore lo bona seo. Lo bona kwa re tshelang gone? Lo bona oura?

Ke ne ke bua le le—lekau e se bogologolo, morutegi wa Mokeresete mme ke lekau. O ne a re, "Rrê Branham, re gana ditshenolo tsothle."

39 Ke ne ka re, "Fong o tshwanetse o gane Jesu Keresete, gonne Ena ke tshenolo ya Modimo, Modimo a senotswe mo nameng ya motho." Kwa ntle le fa o go bona, o timetse.

Jesu ne a re, "Ntleng le gore lo dumele gore Nna ke Ene, lo tlaa swela mo boleong jwa lona." Ke tshenolo ya Modimo, Mowa wa Modimo o senotswe mo popegong ya motho. Ga o kake wa dumela seo, o latlhegile. O Mmaya mo maemong a boraro, a bobedi, kana motho opefela kwa ntle ga Modimo, o timetse. "Kwa ntle le gore le dumele gore Ke Ene, le tla swa mo dibeng tsa lona." Tshenolo!

40 Ke sone se ba neng ba sa kgone go Mmona. "Ga go motho ope yo o ka tlang ko go Nna fa e se Raraa mo gogela ko go Ene. Mme botlhe ba Rara a ba Mphileng," mo meding," ba tlaa tla ko go Nna. " Le a bona? A le a tlhologanya? Ao, ka fa re tshwanetseng go Mo rata, re mo tlotla, re mmaka ka teng, go bona maungo a Setlhare mo malatsing a bofelo, mme Setlhare sa Monyadiwa se butswa kwa godimo ga nako!

41 Mofine wa boammaaruri le mofine wa maaka, yotlhe e ne e na le tlotso e e tshwanang. Metsi a ne a tshologela mo go tsone ka bobedi. Ke sone se A neng a re tlhagisa a re, "Go tlaa tsietsa Bakgetlhwa fa go ne go kgonega."

Lemogang, di lebe ga di tshwana. Di tloditswe go tshwana. Mme lemogang, "Ka maungo a tsone ..." O ne wa itsile jang?

O itse jang gore ga se namune? Ka gore se ungwa grapefruit. Mofine oo o siame, e tshela ka

setlhare, mme e ungwa grapefruit. Ga e tshwane le ya ntlha.

Mme fa kereke e re ba "dumela Jesu Keresete yo o tshwanang maabane, gompieno, le ka bosaeng kae," mme ba gana Thata ya Gagwe, ba gana ditiro tsa Gagwe, ba gana Lefoko la Gagwe; fa—fa ... Kereke e e dumelang mo go Jesu Keresete, e tlaa dira ditiro tsa ga Jesu Keresete, go tlaa nna le Botshelo jwa ga Jesu Keresete. Mme fa go sa nna jalo, go sa kgathalesege fa Botshelo bo tshela ka mogo sone; fa ba sa laolelwa pele, go tswa kwa meding, e tlaa ungwa pomelo nako nngwe le nngwe, kgotsa sengwe se se farologaneng. Fela fa e le Botshelo jo bo laoletsweng pele, mo meding, e tlaa ungwa Jesu Keresete yo o tshwanang maabane, gompieno, le ka bosaeng kae, fa e le gore ke Lefoko le tthatloga ka Modi. Moo e leng gore, Ena ke Modi, tshimologo ya nako.

42 Lemogang, mme ke se di se ungwang se se le bolelelang pharologanyo. "Ka leungo la tsone," Jesu a re, "le tla diitse." "Motho ga a robe moretlwa mo sitlwasitlwane," le fa sitlwasitlwane se ntse se le gônê mo mofineng. Moo go ka kgonega, fela leungo le tla e tlhalosa.

Leungo ke eng? Lefoko, go nna leungo la motlha. Ke se dithuto, tsa bone di leng sone. Dithuto tsa eng? Dithuto tsa motlha, gore re mo nakong efe. Thuto ya motho, thuto ya lekoko, fela, kgotsa Lefoko la Modimo ka motha?

Jaanong, nako e tsamaya ka bonako, gore re tle re kgone go nna mo go seo nako e telele. Mme ke tlhomamisitse gore lona ba le fano, gape ke tlhomamisitse gore lo kgabaganya setšhaba, le kgona go bona se ke lelang go se go bolelela, ka ntlha ya rona ga re bolo go nna mo gontsi go feta mo go sone.

43 Mme o ka nna wa bona gore Tlotso e tsena mo basiamologing, baruti ba maaka, mme e ba dira gore ba dire sone tota se Modimo a se ba boleletseng gore ba se dire; mme ba tlaa go dira, lefa go ntse jalo. Ka goreng? Ga ba kgone go go thibela. Mmitlwa o ka nna eng fa e se go nna mmitlwa? Go sa kgathalesege gore se kgatšhetswe pula e e molemo jang, e tshwanetse ya nna mmitlwa. Ke sone se Jesu a neng a re, "Ba tlaa bo ba le gaufi thata mo e leng gore go tlaa tsietsa Bakhethlwa," ba ba leng mo meding, "fa go ne go kgonega," mme ga go kgonege. Korong ga e kgone go dira sepe fa e se go ungwa korong; ke gotlhe mo e ka go ungwang.

44 Lemogang. Gakologelwang, Modimo ga se mosimolodi wa thulaganyo. Diabole ke mosimolodi wa thulaganyo. Ke rurifaditse seo ka Lefoko, ke batlisitse gantsi thata; ga ke tlhoke go bua ka seo mosong ono. Re a itse gore Modimo ga a ise a rulaganye batho mmogo go tshwana le seo, go dira thulaganyo. Makgolo a dinyaga morago ga leso la morutwana wa bofelo, pele ba ka nna le thulangano ya ntlha. Go nna go itshupa gore go a palelwa. Fa go sanna jalo, ke eng re se mmogo mo leratong gompieno, Mamethodisti, Mabaptisti, Mapresbitheriene, Makhatholiki le botlhe? Ke eng ditiro tsa Modimo di sa re sale morago, foo, kereke nngwe le nngwe mo selong se se tshwanang, Lefoko? Dilo tseo tse di kgaoganyang batho, bokaulengwe ... Fa ke bua ka dikereke, re kgakala thata le Modimo go feta ka fa re kileng ra bo re ntse.

45 Jaanong, re bolelelwa gore, "Dilo tsotlhe tsa bogologolo di diragetse go nna dikai, go re ruta, dikgalemo, dikgakololo." Gore dilo tsotlhe tsa Kgolagano e Kgologolo di diragaletse, di ne di bonelapele, go bona se se tlaa nnang mo Kgolaganong e Ntšhwa, mo motlheng wa rona.

Fela jaaka fa ise o ko o bone seatla sa gago, mme wa bo o leba kwa godimomme wa bo o bona moriti mo lebotleng, jaaka seatla sa me se tlaa nna go tswa mo leseding, fa se na le menwana e metlhano fano mo moriting; fa moriti; mme wa bo o sutlisa seatla sa gago, e lengnseatla sa gago, o se sutlisetsa go ya —go ya ko moriting, se tshwanetse go nna le menwana e metlhano.

Jaaka Baebele e re bolelela, gore, "Kgolagano e Kgologolo e leng moriti, setshwantsho sa dilo tse dintšha, kgotsa dilo tse di neng di tshwanetse go tla; eseng dilo tse di leng tsone, fela ke moriti, setshwantsho sa dilo tse di tlaa tlang."

46 A re boeleng morago mme re bone gore a selo sena se kile sa nna mo motlheng ope fela. A o a bata? [Phuthego ya re, "Amene." — Ed.] Jalo re tlaa itse, go rurifatsa sena, ka go sekaseka, ka Lefoko; eseng ka tlhaloganyo ya motho, ka na kitso nngwe.

Ga ke na sepe gor eke mang; motho ope o sele, nna kana mongwe o sele, "Fa a bua se se seng ka fa molaong le baporofeta, ga go Lesedi mo go ene." A le a bona? Ke se Baebele e se buileng. "A lefoko la motho mongwe le mongwe e nne leaka, mme la Me e nne boammaaruri," go sa kgathalesege gore ke mang.

47 Jaanong a re boeleng kwa morago re batlisiseng fa se se kile sa diragala, go re fa sekai.

Re ka boela morago jaanong mo Bukeng ya Ekesodo mme ra bua ka moanelwa yo leina la gagwe e leng Moše, yo a neng e le moporofeta yo o tloditsweng a romilwe ko kokomaneng ya gagwe ke Modimo, ka Lefoko la Modimo le thato ya Modimo. Jaaka Lefoko la Modimo e le selo se se tswelelang, O ne a re, "Ga a a kake a dira sepe go fitlhelela A se senolela baporofeti ba Gagwe pele." Me O ne a dira seo foo.

Uh-huh.

Jaanong, Ga a ke a aka. Ga a kake a aka mme a bo A nna Modimo. Nnyaya, rra. O tshwanetse A nna a le boammaaruri. Ga gona maaka mo go Ene. Ene O ...

Mme ga A kake A go fetola. Fa A dira jalo, jaanong e tla bo e se Modimo; O dirile phoso. O tshwanetse gore a seka a nna le selekanyo. Mme bosenang selekanyo ga bo dire phoso. Lo a bona? Jaanong se Modimo a se buang, seo se Boammaaruri ka Bosakhutleng. Lo a bona? Mme O solofeditse seo. Jaanong, tlhokomelang, ga gona gope mo Beibeleng fa e se mo go latelang tsewediso gone go ya mo go yone.

48 Jaanong, Modimo o ne a solofeditse Aborahama gore peo ya gagwe e tlaa nna moeng mo—mo lefatsheng le le sa tlwaelesegang dingwaga tse di makgolo a manê, fong O tlaa mo ntsha ka letsogo la Gagwe le legolo se se maatla, o tla supa ditshupo le dikgakgamatso mo bathong ba ba neng ba nna le bone. Nako ya tsholofetso e ne ya atamela. Batho ba ne ba lebetse ka ga yona. Ba ne ba na le Bafarasai le Basadusi, le jalo jalo, makoko. Mme, ka tshoganetso, Modimo o ne a tla mme o ne a tsamaela kgakala le bone.

Modimo ga a ise a ke, ka letsatsi lengwe kanaka nako nngwe, a bitsa moporofeta go tswa mo lekokong. Nnyaya, rra. E sokamethata fela thata, o ne a ka se ke a dire jalo; o ne a tlaa tshwanela go nna le lekoko leo.

49 Moše, monna a rometswe go tswa kwa Modimong, ka Lefoko la Modimo, le mo loetong la gagwe a tsaya Iseraele ka mo lefatsheng le le solofeditsweng, a na le pogo ya Modimo, o ne a kopana le moporofeta yo mongwe, yo mongwe a na le tlotso ya nnete e e neng e na le tlotso ya nnete e e tshwanang ya Mowa o o Boitshepo o o neng o le mo go Moshe. Go ntse jalo. O ne a le moporofeti. Mowa o o Boitshepo o ne o le mo monneng yo. Leina la gagwe e ne e le Balame. Rotlhe re tlwaelanye le ena. Sentle, dilo tse di tshwanang, tse di tshwanang, dilo—dilo tse monna yo neng a di bua, di sa ntse di diragala, go ka nna dinyaga di le makgolo a masomemabedi le ferabobedi tse di fetileng. "O tshwana le pitse, O Iseraele. Opefela yo a go segofatsang o tla segofatsega. Opefela yo a go hutsang o tla hutsega. Thata ya gago, le maatla, ka fa megowafatshe ya gago e siameng ka teng, O Jakobo! " Le a bona, o ne a ka se ithibele. O ne a tla ana le maikaelelo mo pelong ya gagwe go hutsa batho.

50 Ao, lona baruti ba maaka ba le ntseng le reeditse ditheipi tse dingwaga tse tsothle, gape le bona Modimo a tlhomamisa sone tone se A se buileng, mme le bo le nna mo phaposing ya gago ya boithutelo mme o itse gore ke Boammaaruri; mme ka ntlha ya dipharologanyo tsa lona tsa selekoko, le a di ganetse la bo le bolelela diphuthego tsa lona gore ga go a nna jalo. Le hutsegile! Nako ya lona e atametse.

51 Balame, o ne a tloditswe ka Mowa o o tshwanang le o neng o le mo go Moše. Pharologanyo e ne e le eng? Dithuto tsa ga Moše di ne di itekanetse. Beibele e rile fano mo go Petoro wa Bobedi, gore e ne e le "dithuto tsa ga Balame" tse Iseraele e neng ya di amogela, tse Modimo a se kitlang a di itshwarela. Sebe se se sa itshwarelegeng! Fa go na ope wa bone yo a neng a bolokwa, le fa ba ne ba tshotswe mo ditshegofatsong tsa Modimo, gape babone letsogo la Modimo a dirisa moporofeta yo o maatla yo, mme ba se bone tota se rurifaditswe ke Modimo. Mme, ka gore, moporofeta yo mongwe o ne a tla ka thuto, e e ganetsang, mme a ganetsanya le Moše, a bo a leka go rurifaletsa batho gore Moše o ne a le phoso. Le Dathane, Kora, le ba le bantsi ba bone, ba ne ba dumalana le ena ba ba ba ruta bana ba Iseraele go dira dikgokafalo, go latela lekgotla la gagwe, gore, "Rotlhe re a tshwana."

"Kana re Mamethodiste, Mabaptiste, Mapresbitheriene, kgotsa Mapentekoste, le eng le eng mo gongwe, rotlhe re a tshwana."

Ga re tshwane! Lo batho ba ba lomolotsweng, ba ba itshepiseditsweng Morena, ba ba iletsweng Lefoko le Mowa wa Modimo, go ungwa leungo la tsholofetso ya Gagwe ya motlha ona. Mme ga lo ba bone! Ke a itse go boitshega thata, fela moo ke Boammaaruri fela go tshwana. Lo iletswe tirelo mo metlheng ena ya bofelo! "Tswang mo go bone."

52 Jaanong, "dithuto tsa ga Balame," e seng seporofeto sa ga Balame. Moo go ne go siame. E ne e le Modimo. Ke ba le kae ba ba dumelang seo? [Phuthego ya re, "Amene." — Ed.] Seporofeto sa ga Balame se ne se siame tota, gobane o ne a ka se kgone go bua sepe se sele. Tlotso ya Modimo e ne e ka se bua sepe se sele, mme Modimo ne a se rurifatsa ka go supa e le Boammaaruri. Mme e ne e le "dithuto tsa ga Balame."

Jaanong tshwantshanyang seo le Mathaio 24:24. Ba ba tlhodilweng, mme dithuto tsa bone ke tsa maaka. Modimo yo o gagraro, le le dilo tse di nteng jalo; ga se gone, ke boganetsa-keresete!

Ke tsaya gore ga ke le kgopise. Gape le seka la tima megala eo. Gape le seka la emelela la tswela ko ntle. Nnang fela ka tuulalo, mme re boneng gore Mowa o o Boitshepo o ka re se senolele sone, le go re se tlhomamisetsa. O a re, "Mme seo ..." Sepefela se o se dumelang, nna fela o tuuletse mme o reetse. Mme o kope Modimo a bule pelo ya gago, mme o tla lemoga fa e le gore o tshetlho o a tlhaba, kana

mmitlwa, kana gopofela fa o emeng teng. Lo a bona?

53 Jaanong, le Jutase tota, "yo o neng a laoletswewepele go ya tshekisong," o ne a le foo fa Jesu. Mme Jesu o ne a mmolelela a re, "Ke wena. Sepe se o tlileng go se dira, le sepe se o tshwanetseng go se dira, tsamaya o ye go se dira ka bonako." Mme, ka ntlha ya tsone dipapetlana tse masomemamararo tsa selefera, le go tuma, o ne a rekisa Morena Jesu Keresete, o ne a itse gore o dira eng, O ne a le mongwe wa barutwa ba Gagwe, e le motshola matlotlo a kereke, Jesu o ne a mmita "tsala" ya Gagwe. Lo a bona? Baebele ya re, "O tshotswe e le morwatatlhego," fela jaaka Jesu a ne a tsholwa e le Morwa Modimo. "Go tsietsa bone Bakgetlhwa fa go ka bo go ne go kgonega."

54 Lemogang ka tlhoafalo jaaka fa re tswela le thuto. Re tla tsaya sekai se sengwe, go tswa mo Lekwalong la Dikgosi. Go ne go na le—le moporofeta, mme leina la gagwe e ne e le Mika. O ne a le morwa wa ga Imla, gape o ne a le moporofeti. O ne a le mporofeta.

Mme go ne go na le moporofeta yo mongwe, e le mookamedi wa lekgotla la baporofeta, ba ba tloditsweng. Baebele ya re ba ne ba le "baporofeti," fela jaaka A ne a re Balame e ne e le moporofeta, ba ba tloditsweng.

Mme go ne go na le mongwe wa bone yo a neng a bidiwa Mika, yo a neng a tloditswe ke Modimo gape a romilwe ke Modimo, ka Lefoko la Modimo.

Go ne go le mongwe, a bidiwa Zedekia, y a neng a akanya gore o ne a romilwe ke Modimo. O ne a tloditswe ke Modimo, mme dithuto tsa gagwe di ne di ganetsanya le Lefoko la Modimo. "Go tlhaga, Bokeresete ba maaka, ka ditshupo tse dikgolo, di ne di ka tsietsa Bakgetlhwa fa go ne go kgonega."

55 Lemogang, botlhe ka bobedi, botlhe ba ne ba tloditswe. Jaanong, o ne o ka kgone go farologanya jang gore ke ofe yo a neng a le wa boammaaruri, le gore ke ofe wa maaka? Tlhokomelang se Lefoko le neng le se solofeditse Ahabe. Moporofeta yo a neng a le teng pele ga gagwe, yo e neng e le Elia, yo e neng e le mongwe wa baporofeta ba bagolo, yo a neng a le le moporofeta yo o tlhomamisitsweng. Moporofeti yo o tlhomamisitsweng o ne a re, "Ka gore Ahabeo dirile bosula jo, dintšwa di tlaa latswa madi a gagwe; ka gore o ne a bolaya Naboth. Gape dintšwa di tlele go ja Jesebele, mme ... mmele wa gagwe o ne o tlaa nna motshetlelo mo masimong." Jaanong, o ka segofatsa jang se Modimo a se hutsitseng? Kana o ka hutsa jang, se Modimo a se segofaditseng, jaaka Balame a buile? A le a bona?

Mme baporofeti ba ba ne ba le pelophepa. Go ne go sena pelaelo gore e ne e le banna ba ba siameng, banna ba ba tlotlegang. Ka gore o nne moporofeti mo Iseraele, o tshwanetse wa bo o tlotlega, kana le gone gore o bo o le Moiseraele. O ne o kgobotletswa ka maje, fa gone go sa nna jalo. E ne e le banna ba ba tlotlegang. E ne e le banna ba ba botlhale. E ne e le banna ba ba rutegileng. E ne e le ba ba neng ba tlhophilwe ke Ahabe, ba setšhaba. (A o bona seo, Kgaitisadi Wright?) Batlhophiwa ba setšhaba, ba ba neng ba tshwanelwa tota ke karo- ...

56 Mme jaanong, e rile fa Mika a bona ponatshegelo, o ne a itse mo pelong ya gagwe se Lefoko le se buileng, mme o ne a batla go bona se Mowa o neng o le mo go ene o ne o tlaa se bua.

Jaanong ba ne ba mo raya, ba re, "O bue selo se se tshwanang le se baporofeta ba ba bangwe ba se buang. Mme fa o dira jalo, o tlaa, re tlaa go tsenya mo lekokong la botsalano ja rona, go sena pelaelo epe. A le a bona? Re tlaa go dira mongwe wa rona. Re tlaa go amogela gape mo lekokong la rona. O ... Re a itse gore o moporofeta, mme o tlhola o bua dilo tse di hutsang. O nna o hutsa Ahabe. Jaanong, Zedekia, mookamedi, mopapa, kana ... "eng se a leng sone. "Jaanong o ne a segofaditse Ahabe, gape a re, 'Tsamaya o ye go se dira.' Imla, jaanong o bue selo se se tshwanang. Ka gore, o mothonyana fela. Ga o na phuthego, gotlhelele. Mme banna ba ba na le dimilione. Setšhaba sotlhe ke sa bone. Jaanong bua selo se se tshwanang le se ba se dirang, o bona gore o tla bo o dira eng, o tlaa—o tlaa ja khumo ya lefatshe." O bua le motho o sele foo!

57 Go ne go ka nna jang fa go ne go tilwe, "A o ka bona phoso epe mo go Zedekia, Mika?" "Nnyaya." "A o kile wa mo fitlhela a le mo sebeng?" "Nnyaya." "A o kile wa mo utlwa a hutsa mongwe?" "Nnyaya." "A o kile wa mo tshwara a tagilwe?" "Nnyaya." "A o ka ganetsa thutego ya gagwe?" "Nnyaya." "A o dumela gore setankana sa gagwe sa bongaka ke sa maaka?" "Nnyaya." "A o dumela gore Ph.D ya gagwe—ya gagwe, ke ya boammaaruri?"

"Go tlhomame. Ka lekgotla la Masanedrine; ke tsaya gore ke lekgotla lotlhe, ke tsaya gore le siame."

"Ee, jaanong, ke eng o sa nne lekoko le ene?"

"Ka gore o fapogile mo Lefokong!"

Ee, re tlaa nna le makgaolakang a tleng, jaanong, jaaka moporofeta Elia pele ga moo. Mme fa o le ngwana wa Modimo, o tlaa ema le moporofeta wa Beibele ena. Ke Lefoko. Lemogang oura, paka.

58 Ee, go ka tweng fa Zedekia a ne a re, "Ao, ke a itse moporofeta o buile seo, mme seo ke sa

kokomane e e tlang. Ke ga nako e kgakala go tloga jaanong ”?

O ne a re, “Ema pele ke bone ponatshegelo e e tswang kwa Modimong, go tswa foo ke tla go bolelela.”

O ne a re, “Go tswa foo o tla bua selo se se tshwanang?”

O ne a re, “Ke tlaa bua fela se Modimo a se buang; e seng sepe se sele, e seng go feta. Ga ke kgone go oketsa lefoko le lengwe mo go Lona, kana go ntsha Lefoko mo go Lona.”

Jalo bosigo joo, a le mo thapelong, Morena o ne a tla kwa go ene mo ponatshegelong. O ne a tswa mo mosong o o latelang, o ne a re ...

Go na le baporofeta ba babedi!

59 Monna yo mogolo bogolo mo setšhabeng, mo matlhong a sesole le a setšhaba, e ne e le Zedekia. E ne e le moporofeta yo mogolo, ka kgosi. E ne e le mookamedi wa baporofeta ba bangwe botlhe, ka thulaganyo. O ne a tlhomilwe, ke lekgotla la gagwe, go nna tlhogo ya one otlhe; gongwe e ne e balwa thata, a rutegile botoka go gaisa thata, a le tseapme go dira tiro eo. Mme o ne a tloidswe ka Mowa o o Boitshepo, ka gore o ne a bidiwa “moporofeta.” Go ntse jalo, e se moporofeta fela yo o tlwaelesegileng, e ne e le moporofeta wa Mohebere. Jaanong mo lepeng.

60 Zedekia o ne a re, “Morena o buile le nna a re, 'Ntirela dinaka tse pedi tsa tshipi tse,' e le letshwao.” Moporofeta o nna a fa matshwao. “O ne a re, 'Dirang dinaka tse tsa tshipi.' Mowa o o Boitshepo o ne wa nthaya wa re, 'Tsaya tse,' Tlotso e e ntshagofaditseng.” O se ka w akanya gore ke setlhabelo, mme kego tlhalosa. “Mowa o o Boitshepo o o buang ka diteme ka nna, Ene yo a nthomamisitseng, O ne a re, 'Tsaya dinaka tse, mme, ka se, bolelela kgosi gore o tlaa kgoromeletsa Siria kgakala ko ntle ga lefatshe. Mme Ke tla mo busetsa lefatshe le eleng la Iseraele tota, eleng kereke.’”

Mokaulengwe, moo ke go mo boammaaruring tota, fela go tshwanan le ka fa Balame a neng a le koo. Balame o ne a bua fela jaaka Moshe a ne a bua. Moše ... Nomoro ya Modimo e e nepileng ke bosupa. Mme Balame o ne a re, “Nkageleng dialetare tse supa; ditlhabelo tse supa tse di itshekileng, dikgomo, le di phelehu tse supa.” Moo go bua ka go tla ga Morwa Modimo. O ne a bua boammaaruri fela jaaka mongwe wa bone, go ya ka tsamaiso.

61 Mme fano ke Zedekia, yo a neng a bua boammaaruri go ya ka tsamaiso, “Gonne lefatshe le ke la rona. Ka goreng, Maseria le Bafilisita ba ba ka kooba ba nenbg e le baba ba rona, ba ne ba a ja dijo tsotlhe tsa bana ba rona! E rile fa, Modimo ne a re fa lefatshe le! ”

Mokaulengwe, eo e ne e le kgang e molemo. Ke tsaya gore o ne a ka bua jalo a goa fa pele ga Iseraele, mme ba ne ba ka goeletsa fela thata ka fa ba neng ba ka kgona ka teng. Jaanong, ke bua ka ga gompiano jaanong. Ke solofela gore le a ntlhaloganyana. Go goa gotlhe, go bokolela!

62 Lo gakologelwa Dafita mo Letsatsing La Tshipi le le fetileng? A le a bona? Lona ba le reeditseng mo seromamoeng, kana ka dikgokelelo; fa o sa ka wa reetsa Molaetsa wa Letsatsi La Tshipi le le fetileng, o dire gore o o reetse. O o neng setlhogo sa one ele *Go Leka Go Direla Modimo Tirelo Kwa Ntle Ga Go Tlhomamisiwa Go E Dira*, go sa kgathalesege ka fa a leng peloepepa ka teng, kana molemo, Modimo ga a ketla a e amogela gotlhelele. A le a bona?

Jaanong, fano go ne go le Zedekia, a akanya gore o ne a dira sentle.

63 Mika o ne a re, “Tla ke botse Modimo.” Jalo o ne a tla mo mosong o o latelang ka MORENA O BUA JAANA. O ne a tlhotlhomisa ponatshegelo ya gagwe ka Lefoko.

Jaanong fa a ka bo a ne a raya Zedekia a re, “A o itse gore ke moporofeti wa Baebale o ne a re go tla diragalelaeng ka monna yo?”

“Mme e seng ka nako e, ka gore monna yo ke monna yo o tlotlegang. O a leka.” Leka la tlhoka go tlhaloganyana se. “O leka go busetsa kereke dilo tse e leng tsa kereke. O leka go e busitsa ditsompelo tsa yone,” eseng dilo tsa Semowa; fa go ne go ka kgonega, o ne a ka bo a tshikintse setšhaba sotlhe jaaka Elia a ne a dira. Mme, go leka go e fa dilo tsa senama, “Re na le dithoto. Re phutlhego e kgolo. Re maloko a leloko la yone. Rona rotlhe, le lona lotlhe, lona Maprotestante, le tshwanetsa la nna lekoko le rona.” Uh-huh.

Re tloga re tsena mo go seo mo sebakanyaneng. “Botlhe ke bakaulengwe le bokgaityadi, le fa go ntse jalo.” Ga go a nna jalo! Ga go ise gape ga go kitla go nna jalo, ka Kereke ya Boammaaruri ya Modimo. Ga go kake!

64 Lemogang, o ne a bona ponatshegelo. Mme jaanong o ne a re, “Modimo o buile le nna.” Jaanong, lebang, monna yo o ne a le peloepepa. O ne a re, “O ne a re, 'Dirangdinaka tse, mme le ye godimo koo

pele ga kgosi le bo le tsamaela ko bophirima," kana gopofela ka fa lefatshe le neng le ntse ka teng ko ba neng ba eme teng. "Le phinyelele, mme moo e tla bo e le MORENA O BUA JAANA, ke gore o tlile go fenya a bo a boa, phenyo ya kereke.' Ke tlile go ba ntshetsa ko ntle!" Moo go gaufi thata, a ga go a nna jalo? Bothata e ne e le eng?

Mika o ne a tla foo. O ne a re, "Jaanong fa seporofeto sa gago."

"Tsamaya o ye ko godimo! Mme ke ne ka bona Iseraele a tshwana le motlhape, a gasagasame, o sena modisa." Whiu! kगतलhanong le se se neng se buiwa.

65 Jaanong, le phuthego. Jaanong ke mang yo o boang boammaruri? Bothe ka bobedi, baporofeti. Tsela fela e o ka kgonang go ona pharologanyo mo go tsone, ke, go batlisisa ka Lefoko.

O ne a re, "O fitlhelela se jang?"

O ne a re, "Ke bone Modimo a ntse mo Setulong sa bogosi." O ne a re, "Ke ne ka bona lekgotla lotlhe le Mo dikologile."

Jaanong gakologelwang, Zedekia o ne a sa gotswa gore o ne a bone Modimo, le ene, mme Mowa o o tshwanang. "Ke bone Modimo. O ne a ntaela gore ke dire dinaka tse ka—ka tshipi. Tsamaya o ye go ko koba ditšhaba o di kgoromeletse kwa ntle, ka gore lefatshe le ke la rona. Ba bangwe ga ba na tshwanelo mo go lone." Ba ne ba tla nna mo go lona fa ba ne ba tshegetsa ditaello tsa Modimo. Ba ne ba tlaa nna le lone, mme ba ne ba fapoga ba tswa mo Modimong.

Ke tsela e thulaganyo ya kereke e ntseng ka teng. E na le tshwanelo mo dilong tse, mme le ne wa tsiediwa gore o tswe mo go tsone, ka gore le ne la tswa mo Lefokong la Modimo le Modimo le Mowa wa Modimo, tlotso, go tlhomamisa Lefoko la paka. Lo seka la tlhoka go tlhaloganya Molaetsa ona.

66 Lemogang gore go ne ga diragala eng jaanong. O ne a re, "Ke ne ka bona Modimo," Mika o ne a mmona, a re "a ntse fa godimo ga Terone kwa Legodimong. Lekgotla la gagwe le ne le kokoane go mo dikologa. O ne a re, 'Ke mang yo re ka mo romang go ya go tsietsa Ahabe, go dira gore mafoko a ga Elia a tle a nne boannaruri; moporofeta wa Me yo o tlhomamisitsweng. Ke buile gore o tlile go tla. Mme Elia o ne a na le Lefoko la Me. Mme magodimo le lefatshe di tlaa feta, mme Lefoko la Me ga le kitla le palelwa. Ga ke na sepe gore ba tlhabologa jang, kana gore ba siama jang, kana gore ba rutega jang, kana ba nna bagolo jang, Mafoko a Me ga a kitla a palelwa.'

"Mme mowa wa maaka o ne wa tswakwa bobipong, o ne wa wela faatshe mo mangoleng a gagwe, mme o ne wa re, 'Fa fela O ka ntetelelela, ke ka ba fa tlotso ya me, ke ba dire gore ba dire tshupo kana dikgakgamatso tsa mohuta mongwe, , fela fa ke ka na ntsha mo Lefokong. Ga a kake a bo a otse le gore Leo ke Lefoko la Gago. O tla Le tlhokomologa, gore a tume.'" Mokaulengwe, dinako ga di a fetoga. Mokaulengwe Neville, seo ke boammaaruri. O a gakologelwa, seo ke boammaaruri. "Ke' tlaa tsena mo go ene, ke mo dire gore a dire dilo tse di tshwanang le tse ba babgwe botlhe ba di dirang. Ke tla mo dira gore a porofete, mme a bue maaka.'" E ka nna maaka jang? Ka gore go ne go le kगतलhanong le Lefoko.

67 Fa o tsaya dikolobetso tse tsa maaka, *di-nna-nne-ledi-nna-nne tsa* maaka, ga ke na sepe gore go utlwala go le boammaaruri jang, le ka fa ba lenkang go iketsisa ka teng, ke maaka ga go le kगतलhanong le Lefoko la Modimo la oura e. Go ntse jalo.

O a re, "Ee, ya rona, ee, re dirile *sena*, ebile re dira *sena*, ebile kereke ya rona e ntse *jaana* le *jaana*."

Ga ke na sepe gore ke eng. Fa e le kगतलhanong le Lefoko le le kwadilweng la oura e, ke maaka. Modimo ga a na go nna le kamano le yone, go sa kगतलhalesege gore ba tlhaga go le kafe, gore ba rutegile go le ka fe, ba bothale go le kafe, ka fa go utlwalang e le boammaaruri go le kafe, fa e le kगतलhanong le Lefoko la oura eno. Re tlaa tsenelela mo go seo mo metsotsong e se kafe, fa nako e re letla. Fa re sa kgone go tsenelela, re tla tswela gape mo bosigong jono.

68 Lemogang, o ne a le pelophepa, e le monna yo o molemo, go sena pelalelo. Gape o ne a re ... Foo, fa e se, Mika o ne a mo raya a re, eseng a mo tlhamalaetsa, mme o ne a bua ka mafoko a mangwe a re, "O tloditswe ka mowa wa maaka." A seo e ka senne molato o mogolo fa o raya mobishopo jalo? Mme o ne a dira jalo.

Mme ka jalo mobishopo yona o ne a ya koo a bo a re, "Ga o kitla o tlhola o nna le bokaulengw le rona," a bo a mo faphola ka mpama mo sefatlhogong. O ne a re, "O itse gore ke tlhomamisitswe. Kereke ya me e ntirile tlhogo ya yone, selo sena. Tlhopho e e atlegileng ya batho ba Modimo e ntirile sena. Lekoko la me le ntirile sena. Gape Modimo o re file naga e, ebile O ikaelela gore e nne ya rona. Mme ke na le MORENA O BUA JAANA." A bo a mo faphola ka mpama, mme bo a re, "Mowa wa Modimo o tsamaetse ntlha efe fa O tswa mo nna?"

Mika o ne a re, "O tlaa itse, mo lengweng la malatsi ana," fa California e le ka fa tlase ga lewatle

kwa, le dilo tsotlhe tse. A le a bona? "O tla lemoga gore O ne wa tsamaela kontlheng efe, fa o ntse mo dikgolegolong."

69 Jaanong, Ahabe, o tlile go reng? O ne a re, "Ke dumela moporofeta wa me." Go ka nna jang fa a ne a ka batlisisisa mo Lefoko fela? Le, gore o ne a sa batle go ipona a hutsitswe. Le nkutlwe! O ne a sa batle go ipona a hutsitswe. Ga go na motho yo o batlang.

Mme leko- ... la me mokaulengwe wa lekoko, ke sone se eleng bothata ja gago. O batla go akanya gore o nepile, fa, mo pelong ya gago o itse, gore fa o kolobetsa ka leina la "Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo," o a aka. O itse gore fa o bonel- ... o bua dilo tseo tse o di dirang, gape wa bo o tsaya bosupi ja ntlha, le dilo tsotlhe jalo, o phoso. Go bua ka diteme go ka nna jang tshupo ya ntlha, mme ga bo go le kgathlanong le tsholofetso ya Modimo ya mo oureng ena? Go ka nna jang? Ga o batle phutso, a ga go a nna jalo? Mme go kwadilwe kwadilwe, ka jalo go tlaa nna jalo. Leo ke lotshwao la sebatana, go tshwana fela thata mo e leng gore fa go ne go kgonega go ne go ka tsietsa Bakgetlhwa.

70 O ka bona pharologanyo jang mo, tshupong nngwe le nngwe, kgakgamatso nngwe le nngwe, monna yo o tloditsweng, seporofeto, mehuta ya dilo tsotlhe di jalp; mehuta yotlhe ya ditshupo, mehuta yotlhe ya dikgakgamatso? Tlhokomela Lefoko la oura ena. Ke ka fa o tsayang ...

Lebelelang Moše, ka fa a neng a bolelela Balame ka teng. Lebelela Mika fano, re itsile jang gore o ne a boa boammaaruri? Lefoko, pele ga gagwe, le ne la porofetela Ahabe seo.

Gape Lefoko, pele ga rona, le ne la porofeta makgotla ano a a mo motlheng ono, le phutso e e mo go bone. Le dilo tse di tlaa diragalang mo Kerekeng ya Gagwe ya boammaaruri e e tloditsweng, e tla nna le Lefoko, Monyadiwa wa Lefoko. Ke fa re fano. Ke fano, gompieno, go ntse fela jaakago ne go ntse ka nako eo.

71 Baebele ya re, "Mo molomong wa basupi ba babedi kgotsa bararo a lefoko lengwe le lengwe le tlhomamisiwe." Ke buile ka Balaame, ke buile ka Balame le ka Moshe. Mme jaanong ke buile ka ga Mika le Zedekia. Jaanong ketlile go fa sekai se sengwe. E leng, go makgolo a tsona, mme e le nngwe gape, go dira basupi ba le bararo. Ke na le tsone di kwadile ka go tlhamagana fano; mme gore re boleke nako.

Jeremia yo a neng a tlhomamisitswe, e le learugi, mme e le moporofeta yo o tlhomamisitsweng. Ba ne ba mo tlhoile. Ba ne ba mo tika ka maungo a a sa butso- ... maungo a a buduleng thata, le sengwe le sengwe se sele. Mme o ne a ba hutsa. Le dilo tse a neng a di dira, mme a rapalala foo ka letchacha la gagwe, le dilo, mme a bo a supa gore gore Iseraele o ne a le phoso.

Moporofeta mongwe le mongwe, moporofeta wa boammaaruri yo a kileng a tsholwa mo lefatsheng, o ne a hutsa makoko a rulagantsweng ao a kereke. E ka fetoga jang, ka Modimo o o sa fetogeng?

Mowa o o Boitshepo ke Moporofeta wa oura ena; O tlhomamisa Lefoko la Gagwe, a Le rurafatsa. Mowa o o Boitshepo e ne e le Moporofeta wa oura ya ga Moše. Mowa o o Boitshepo e ne e le Moporofeta wa oura ya ga Mika. Mowa o o Boitshepo, o o kwadileng Lefoko, o a tla mme o tlhomamisa Lefoko.

72 Jaanong go ne ga diragala eneg ka nako ya ga Mika? Ahabe o ne a bolawa, mme dintšwa di ne tsa latswa madi a gagwe, gone go ya ka Lefoko la Modimo.

Lona lotlhe baruti ba maaka, go bua Modimo, lengwe la malatsi le tlaa roba se le se jwalang, lona baeteledi pele ba ba fufetseng ba le eteletseng pele difofu! Ga ke a tenega. Ke le bolelela Boammaaruri fela. Gape ke ka bo ke sa bua se, fa, Mowa o o Boitshepo o ne o sa a ka wa bua o re, "Go buwe ka mokgwa oo, " fa ke ne ke le mo kamoreng e le e e kwa godimo. A ke kile ka le bolelela sengwe se se seng boammaaruri fa e se se Modimo neng a se tlhomamisa e le boammaaruri? Bakaulengwe tsogang, pele go nna thari!

73 Mme ta ke bue se. Mmitlwa o ka tsoga jang mme wa bo o iphitlhela e le mokgwapha jang, fa e le gore o laoletsepele go nna seo? Bakgetlhwa ba ka seka ba kgona go go bona jang? Ka gore, lo tlhophiwe go go lemoga. "Botlhe ba Rara a ba Nneileng ba tlaa tla," ne ga bua Jesu, "fela ga go ope wa bona yo o ka tlang ntleng le fa A se neetse pele ga motheo wa lefatshe, mothang maina a bone a neng a tsennngwa mo Bukeng ya Kwana ya Botshelo, fa maina a bone a ne a tsennngwa mo Bukeng ya Botshelo ya ga Kwana.

74 Lemogang, Jeremaya yo a neng a tlhomamisitswe, o ne a emelela, fa pele ga batho, le fa fa ne ba mo tlhoile.

Mme ka jalo ba ne ba tsamaya ba bo ba ya go dira jokwe, o ne a dira jalo, mme o ne a e pega mo molaleng, a bo a ya fa pele ga batho. Ba ne ba re, "Ao, re batho ba tlotlegang ba Modimo. Ka go reng, re Iseraele. Re dipelodiphepa thata disinagogeng tsa rona! Re tsenelela tirelo ya Letsatsi La Tshipi nngwe le nngwe, re ya go ntsha ditlhabelo, gape re ntsha meneelo le tsa bolesome. Nebukatenesare o ka

tshegetsatsa jang dilo tse di boitshepo tsa Modimo? " Heh! Dibe tsa lona di dirile seo.

Modimo a re, "Fa le ka tshegetsatsa ditaolo tsa Me, ga Ke kake ka dira se. Mme, fa o sa dire jalo, e tllile go tla kwa go wena." Go ntse jalo tota. E santse e le selo se se tshwanang. Tshegetsang ditaolo tsa Gagwe, Lefoko la Gagwe la oura, le se A se solofeditseng.

75 Jaanong lemogang. Jaanong, Jeremaya yo a neng a le moporofeta yo o tlhomamisitsweng, ka thato ya Modimo, le fa a ne a tlhoilwe ... Mongwe le mongwe wa bone o ne a tlhoilwe ka nako ya malatsi a bone. Ba ne ba dira dilo tse di gakgamatsang tse di kगतlhanong le lekoko la motlha oo, mongwe le mongwe o ne a mo tlhoile, le e leng dikgosi le sengwe le sengwe. Ka jalo o ne a rwala—jokwe mo molaleng wa gagwe, mme a re, "MORENA O BUA JAANA. Le tllile go nna koo dingwaga tse di masome a supa," 'ka gore o ne a tlhologanya Lefoko la Modimo. "Dinyaga tse di masome a a supa!"

76 Go tswa foo Hanania, Hanania, ke tsaya gore le le butsa le re, H-a-n- a-n-i-a. Hanania, yo e negng e le moporofeta wa batho, o ne a tla, a bo a ntsha jokwe mo molaleng wa ga Jeremaya, mme a bo a e roba. Gape a bo a re, a nne motlotlegi mo bathong, lo a bona, fa a ne a bua kगतlhanong le Lefoko la Modimo. Gape o ne a re, "Batla bo ba buile mo dingwageng tse pedi. MORENA O BUA JAANA."

Baporofeta ba babedi ba ba tloditsweng. Pharologanyo e ne e le eng magareng ga bone? Yo mongwe o ne a na le Lefoko le le buang, mme yo mongwe o ne a sena Lone. Jeremaya o ne a re, "Amene."

77 Pele ga bagolwane botlhe le phuthego, ba Iseraele botlhe, le a bona, o ne a batla go supa gore o ne a kgona go tlotlega fela jaaka Jeremia. "O a itse gore ga ba go rate, le fa go ntse jalo. Ka jalo le nna ke moporofeta. Ke moporofeta go feta, ka gonne o porofeta maaka. O batla go mpoletlella gore batho ba Modimo ba tllile go nna ka fa tlase ga selo sa *selebe-lebe*?"

Ke sone se ba se buang gompino, mme o tla bo o le koo, jaaka kereke. Le hutsitswe ka phutso. Dikereke tsa lona tsotlhe, le makoko a tshwareletse mo dingwaong tsa setho mo boemong jwa Lefoko la Modimo, le hutsitswe ke Modimo.

78 Jaanong lemogang, o tla fano. Hanania o goga jokwe eo go tswa mo molaleng wa gagwe, e le thupo ya Modimo, mme a bo a re, "MORENA O BUA JAANA. Ba tla bo ba buile mo dingwageng tse pedi." Fela gore a ikgantse, "Ke Mokete-kete." Ka gore o ne a eme, a le moporofeta wa lekgotla.

Jeremaya e ne e le monna wa naga yo a neng a tshela ale nosi. O ne a porofeta bosula kगतlhanong le bone ka nako tsotlhe, 'ka gore ba ne ba le bosula.

Mme monna yo o ne a ba bolelela, a re "Ao, o siame fela fa fela o na le boloko. Fa fela o le Iseraele, ke gone gotlhe mo go tlhokegang. Le a bona, le, re ... Modimo ga a tle go dira seo. Ke a itse gore go na le selonyana se se diragetseng fano, mme le seka la tshoga, le se tshaba."

Ao, mokaulengwe, ba santse ba tshela gompino. "O seka wa tshwenyega, sengwe le sengwe se siame. Sengwe le sengwe se mo taolong. Re Kereke." Le seka la akanyeng seo. Ee.

79 Jaanong a bo a re, "Sengwe le sengwe se siame. Ba tla bo ba boile mo dingwageng tse pedi. Ke sone slonyana se se neng sa diragala. Ga se sepe se se sa tlwaelesegang. Re na le seo. Fela fa Nebukatenesare a tla kwano, Modimo wa rona o tlaa tlamela gotlhe ga Gagwe."

Mme Lefoko le rile ba tla bo ba le koo dingwaga tse di masome a a supa; go fitlhelela kokomane eo e felela, mme ga bo go tla kokomane e nngwe. Dinyaga tse di masome a mane ke kokomane. "E setse e le dikokomane tse pedi le tloga le boa." Mme Jeremaya o ne a e buwa go ya ka fa Lefokong la Modimo.

Hanania o ne a roba seo! Jeremaya o ne a re, "Go siame. Amene. Mme, Hanania, a re gakologelwe se, rotlhe re baporofeta. Re badiredi."

Mme ke go bolelela se, mokaulengwe wa me. A re gakologelwe gore go nnile le baporofeta pele ga rona, mme ba ne ba baporofa kगतlhanong le dipuso, gape ba ne ba porofeta kगतlhanong le dilo dingwe tse di rileng. Mme, gakologelwa, fa moporofeta a ne a boletse sengwe, one a tshwanelwa ke go porofete go ya ka fa Lefokong. Jaaka Mika, le Moshe, le botlhe ba bangwe ba bone. Go tshwanetse gore go bo gole ka fa Lefokong. Fa go sa nne jalo, gakologelwa gore go ne go siragala eng.

80 Go ne foo, tšhakgalo ya tshiamo ya ga Hanania, e ne ya gola. "Kebiddiwa Hanania" (ga gona pelaelo), "ke moporofeta wa Morena, mme ka re, 'Dingwaga tse pedi.'" Ka mafoko a mangwe, "Ga ke na sepe le se Lefoko le se buang." Tlotso ya Gagwe, "Ka re, 'Ba tla bo ba boile mo dingwageng tse pedi,'" e ne e le tlosto ya gagwe.

Jeremaya o ne a tsamaya fa pele ga gagwe, a bo a tswela kwa ntle, a bo a re, "Morena, ga ke na sepe gore o buile eng, ke santse ke dumela ebile ke itse gore Lefoko leo le bua jalo. Ke tlaa tshegetsatsa Lefoko la Gago. Ga a kake a ntsietsa."

Modimo o ne a re, "Tsamaya o ye go bolelela Hanania o re, 'Ke tlile go dira jokwe e e latelang ka tshipi.'" Ka gore o dirile jalo, Hanania o ne a bolawa, gone mo ngwageng oo.

Ke stone dikai tssa rona, tsa baborofetla boobobedi. Re ka bo re buile go le gontsimo nakong eno.

81 Mme jaanong ela tlhoko. Jesu o ne a bua, gore, mo nakong e ya bofelo, gape, mewa e mebedi e e tlile go batla tshwana gape. A go ntse jalo? [Phuthego e abraba e re, "Amene." — Ed.] Jaanong lemogang. Go tlaa bo go le gaufi thata le seo. Nako e ke malatsi a bofelo. Ao, bana! Modimo a re utlwelebothoko! Go fitlhela, "Go tlile go tshwananle boammaaruri go fitlela go ka re go tlaa tsietsa bone ba ba Ikgetlhetsweng fa go ne go kgonega." Jaanong o tsamaya jang ... re ne re e bolela jang mo malatsing ao? O tile go e bolela jang gompiano? Ka tsela yone e e Tsela e e tshwanang, ya go nna le Lefoko, "Jesu Keresete yo o tshwanang maabane, gompiano, le ka bosaeng kae."

Jaanong kgatlhalela Molaetsa o otlhe. Gape fa o reetsa theipi, ka letsatsi lengwe, le fa ke tla bo ke setse ke tlhokafetse fa Morena a setse a feditse le nna tiro yame ya mo lefatsheng e fedile, o tlaa boela morago mo go se. Reetsa lentswe la me, se ke go bolelelang sone. Fa A ka ntsaya pele ga go Tla ga Gagwe, gakologelwa fela, ke le boletse se mo Leineng la Morena, ka Lefoko la Morena. Ee.

82 Lemogang, "Go batlile go tshwana thata mo go tlaa tsietsa Bakgetlhwa fa go ne go kgonega," ba tlaa dira ditshupo tse di tshwanang, metlholo e e tshwanang, ka Mowa o o tshwanang. A go ntse jalo? [Phuthego e araba e re, "Amene." — Ed.] Fela jaaka baporofeta ba re sa tswang go bua ka bone ba ntse ka tseng. Jaanong, gape go kwadilwe ...

A re yeng kwa go Lone, fa o batla, mo go, Timotheo wa Bobedi 3. A re seka re e tlogela. Gape ga ke batle go ...

Ke lebile kwa tshupanakong ele kwa godimo, mme ke—ke batla go tlola bontsi, gape ga ke akanye gore re tshwanetse re tlole dilo tse dintsi jaanong. A le a bona? Lemogang. Fela ... Fa ke eme fano, ke fufutse jaana, mme ke itumetse, le a bona. Mme ke a itse gore se ke boammaaruri. Timotheo wa Bobedi 3:8.

83 Paulo, monna yo a neng a re, "Fa Moengele a tswa kwa Legodimong mme a le bolelela lefoko lengwe le sele go feta le ke le buileng, a a hutsege," jaanong, Moengele a tla fatshe. Ke Bathesalonika wa Bobedi ... Ao, intshwareleng.

Lemogang mo go Timotheo wa Bobedi 3:8. Tlhokomelang Paulo a bua jaanong. A re simololeng le ka ga ... A re simololeng kwa go ya ntlha ya tema, mme re reetseng ka tlhoafalo tota. Lona ba lo nang le Dibebele tsa lona, balang le nna. Lona ba lo senang Dibebele tsa lona, reetsang ka tlhoafalo. Se ...

Sena se itse le sone, gore mo metlheng ya bofelo ...

"Thalelang seo, "metlha ya bofelo." Ke yone nako e tlileng go diragala.

... dinako tse di tlhokofatsang di tlaa tla. (Re mo go tsone.)

Gonne batho ba tla ithata ka bobone, ba feregane, ba le difatlha, ba le baikgantshi, ba le mabela ba le bakgogomosi, ba sa tlotle batsadi ba bone, ba sa supe malebogo, ba se baitshepi,

84 Bonang batho ba re tshelang le bone gompiano, ba bodile. Le lekau, le le tsamayang ko mmileng, le kametse moriri ko pele o lepeletse mo phatleng, jaaka moriri wa mosadi. Ke tshokamiso! Masotoma!

A le ne la bala makasine *Reader's Digest* wa ngwaga ono, wa kgwedi? Wa re, "Maamerika a a mo mopakeng eno," ba ba dingwaga tse di fagare ga masome a mabedi le tse di masome a mabedi le botlhanano, wa a ba a setse a le mo dingwageng tse di fa gare." Ba fedile! Ba bodile! Boranyane bo bua gore, gore motho o mo gare ga paka ya gagwe ya mo magareng, le mosadi, fa ba le ka nako e ba le mo teng ga nako ya bona ya pele. Mebele ya bone e bodile jalo mme e neetswe bomaswe.

85 Ao, Amerika, Modimo o phaphasela mo godimo ga gago ga kae, fela jaanong oura ya gago e tlile! O etelela pele lefatshe mo masweng.

... bakgadi, ba ba sa utlweng batsadi, ba ba sa lebogeng, ba ba sa itshepano,

Ba ba senang lerato lwa tlholego, ...

Ba ba sa rataneng ka lerato la boammaaruri, jaaka monna a ka rata mosadi, le mosadi a ka rata monna. "Le e seng lerato la tlholego." Makgaphila, ka go robalana!

... ba ba sa itshwareleng, bapateletsi, ba se na boithibo, ba le bogale, mme e le banyefoli ba bao ba ba leng molemo,

Ka mafoko a mangwe, o ka re, "Lona segopa sa ditlhakana tlhogo tsa tumedoi." Mongwe o ne a botsa maloba ka ga go tla fano mo kerekeng. O ne a re, "O seka wa ya golo koo. Se e leng sone ke segopa se se tsweleng ka go tsosa modumo."

Lo a bona, "batlhoi ba bao."

maferefere, maitsegotlhe, barati ba monate go feta Lorato la Modimo;

O a re, "Mokaulengwe Branham, ke bakomonisi." Temana e elatelang ya reng?

Ba na le setshwano sa poifomodimo, mme (eng?) ba latola thata ya yone: (Lefoko, Jesu Keresete yo o tshwanang maabane, gompiano, le ka bosaeng kae, a bonaditswe, tsholofetso ya letsatsi) ...

Fela jaaka Hanania tota, fela jaaka Zedekia tota, fela jaaka Balame tota, go ya fela le baporofeta ba bangwe ba pele.

Ba na le popego ya poifomodimo, batlodiwa ... Lo a bona?*

Ba na le popego, ba tloditswe, badiredi ba ba tlhomamisitsweng ...

Ba na le popego, mme ba ganetsa gore O tshwana maabane, gompiano ... ba ganetsa Lefoko la Gagwe!

Ba ne ba gana Jesu jang mo letsatsing leo? Ba ne ba gana mang fa ba ne ba gana Jesu? Lefoko. Ba ne ba na le bodumedi. Ba ne ba ruta go tswa mo Beibeleng ya bona, mme ba gana Lefoko la letsatsi la nako eo.

Ba eng gompiano? Selo se se tshwanang, batlodiwa, ba rera Efangedi ya pentekoste, mme ba gana tsholofetso ya letsatsi la gompiano ya Lefoko e tlhomamisiwa, "Jesu Keresete yo o tshwanang maabane, gompiano, le ka bosaeng kae." A le bona seo? [Phuthego ya re, "Amene." — Ed.]

Gonne ona ke mohuta wa bao ba ba kukunelang mo matlong, mme ba etelele pele ... basadi ba dielele ba ba tletseng bolelo, ba gogwa ke dikeletso tsa mefutafuta,

"Meletlo ya rona ya go roka le *selebe-lebe tsa rona*." Mongwe o a tla a bo a leka go go sa ranola Lefoko sentle, mme a bo a re, "Go siame, kgaityadi, gore o nne le moriri o o mokhutshwane. O seka wa tsaya seelelele tsia. Le a bona? Kana, fa o—o apara sena; ga se seo, 'ke se se tswang mo pelong ya motho se se mo kgotlelang.'" Lo a bona? Mme a o a lemoga gore o tloditswe ke mowa o o bosula, wa keletso ya boaka, o o maswe? Ga ke na sepe gore, o ka tswa o opela mo khwaereng, ka moriri o mokhutshwane, mme o na le mowa o o bosula. Seo go kgatlhanong le Lefoko. Go ntse jalo. Ke se Baebele e se buileng. Mme o a re, "Ee, ke apara bokhutshwane. Ga go nkiteise letswalo."

"Le fa e le mang, fa mosadi a apara seaparo se e leng sa monna, ke se se makgapha mo ponong ya Modimo." Modimo yo o sa fetogeng o buile seo.

86 Ao, dilo di le dintsi thata jang, re ka kgona go bua ka tsone; re ka felelwa ke nako. Mme o itse mo go lekaneng go itse se se siameng le se se phoso. Mme nka ba dira jang gore ba dire seo jang? Nka go dira jang? O a re, "Gosiame, o bua ka ga eng?" Ke mosupi kgatlhanong le wena. Letsatsi lengwe, ka le tsatsi la Katlholo, o tla bo o sena fa o ka iphitlang teng.

87 Mika o ne a ka emisa seo jang? Moše yo o neng a goa a kgalema, a leka go go emisa, le Joshua le bone ba siana fa gare ga batho, le Levi o ne a ntsha tšaka ya gagwe a bo a ba bolaya, le fa go ntse jalo? Ba ne ba tswelela fela go tshwana.

Go boleletswe pele gore ba ile go go dira. Mme ba ile go go dira, gonne ke MORENA O BUA JAANA ba ile go go dira. O akanya gore tsona ditlhopiwa tseo le ka nako nngwe di tlo robega, lekoko la bona le boele morago ko Lefokong? Ke MORENA O BUA JAANA, ga di kitla! A ba tlaa ya ka mo moganetsa-kereseteng? Totatota. Ke MORENA O BUA JAANA, a tlo dira! "Jalo he o bua eng ka ga eng?" Ke tshwanetse ke nne mosupi, mme jalo le wena, le badumedi botlhe. Elang tlhoko.

... basadi ba dielele ba ba tletseng ... dikeletso tsa mefutafuta,

88 "Ee, botlhe basadi ba ba setseng ba a dira." Baporofeti ba maaka! Jaanong reetsang. Baporofeti ba maaka, ke bua ka ga one. Jaanong ba tlo dira eng kwa letsatsing la bofelo?

... ba goga basadi ba dielele ... ba gogwa gogwa ke dikeletso tsa mefutafuta,

"Ee, ke itse botlhe basadi ba ba setseng ..." Go siame, tswelela.

Ke tlaa bua eng fela pele ga tiragalo ena e kgolo fano mo California? "Lona batho fano mo Los Angeles, nyaga mongwe le mongwe fa ke boela kwano ke fitlhela basadi ba ba kgaotseng moriri ba

oketsegile, le bareri ba bantsi ba le maloko a makoko. Ga le na seipato! Fa ditiro tse dikgolo di ka bo di dirilwe ko Sotoma le Gomora di dirilwe mo go wena, e tlaa bo e eme gompiano. Ao, Capernaum, wena o ipitsang ka leina la baengele, Los Angeles! "A lo a bona gore go diragala eng? O ya go tiba gone ka fo tlase ga lewatle. Leng? Ga ke itse gore go tlile go diragala leng, mme go tlile go diragala. Lona batho ba banye, fa ke sa go bone mo motlheng wa me, lo lebeleleng. O ile!

Le fa e le go ithuta, ... ga a kitla a kgona go tla mo kitsong ya boammaaruri.

Jaanong fano ke se se sisibanyang, fa ke karolo e e sisibanyang. Reetsang sena.

Jaanong jaaka Janese le Jamborese ba ne ba ganetsa Moše, le bone ba ganetsa boammaaruri tota: batho ba megopolo e e bodileng, ditlhobogwa ka ga tumelo e e kileng ya neelelwa baitshepi gangwe, jaaka go solofetswe.

"Ka ga Tumelo." "Mme o tla retolola Tumelo ya borraabana, kana bana, morago kwa go borraabone."

89 "Ditlhobogwa ka ga Tumelo." Uh! Lo a itse se setlhobogwa se se kayang? Fa o na le Beibele ya Scofield, go na le "h" moo. Gone kwa godimo koo, e re, "itimokanyi." Boitimokanyi, ke se e leng sone.

90 Jaanong, motsotso fela. Ke rata go batla sengwe fano. Ke akanya gore ke kwadile seno sentle. Ga ke a tlhomama, fela ke batla go go bua, mme ke go batlisisa pele ke—ke go bua. Jaanong, motsotso o le mongwe fela. [Fa go sa thepiwang teng mo theiping — Ed.] "Ditlhobogwa ka ga Bommaaruri, ka ga Tumelo." "Tumelo," go Tumelo e le nngwe fela. Go ntse jalo. "Ka ga Tumelo, ditlhobogwa!"

Jaanong ke batla go bala Luka 18. Motsotso fela. Ga o ... O ka go kwala; ga o a tshwanela go bala.

Mme o ne a bua nabo setshwantsho se se tlhalosang ka nako e ya bofelo, gore batho ba tshwanetse go nna rapela ka metlha yotlhe, mme ba seka ... ba lapa;

*A re—a re, Go ne go le moatlhodi mo motseng, yo neng a sena poifo Modimo, gape a sena sepe le motho:**

Gape go ne go na le motlholagadi mo motseng o ne oo; mme o ne a tla kwa go ena, a re, Mpusolotse mo go mmaba wa me.

Mme o ne a tle a—a mme o ne a ka se ka lobakanyana: fela morago o ne a re, Le fa ke sa boife Modimo, kgotsa ke se na sepe le motho;

Le fa go ntse jalo ka bothata jona jwa motlholagadi, ke tlaa busolosa mo go ena, fa e se ka ... a ntapisa.

Mme Morena o ne a re, utlwa se moatlhodi yo o tlhomolang pelo a se buang.

Mme a Modimo ga a tle go busolotse ba gagwe ... bakgetlha, ba ba goelang kwa go ena bosigo le motshegare go ena, le fa a le pelotelele le bone?

Ke a lo bolelela gore o tlaa ba busolotse ka bonako. Le fa go ntse jalo fa Morwa motho a tla, a o tlaa fitlhela tumelo mo lefatsheng?

91 Jaanong eo ke potso. Fano ke fa ke neng ke batla go fitlha gone, mo go Tshenolo 10. Re tlaa fitlha kwa go yone mo metsotsong e mmalwa, go temana nngwe ya Lekwalo. O ne a re, "Mo metlheng ya Molaetsa wa moengele wa bosupa, masaitsiweng a Modimo a tshwanetse a fetswe." Potso ke ena, ke, fa o latela mo moleng oo mo oureng ena, a go tlaa fela? "A ke tlaa fitlhela Tumelo?" A Malaki 4 o tlaa dirafadiwa mo nakong ena, "Rebolela Tumelo ya bana, kwa morago ko Tumelong ya borraabana, kwa tshimologong, Lefoko"? Lo a bona?

92 "Ditlhobogwa, Jamborese le Janese, fa ba ne ba ganetsa." Jaanong, gape, reetsang, Timotheo wa Bobedi 3:8. "Jaaka Janes- ... a ganeditseng Moše, le gone mo metlheng ya bofelo ditlhobogwa tsena tse di tshwanang di tlaa tla," jaanong bonang fa Le reng fano, "ba ba nang le setshwano sa poifomodimo," ba ba tloditsweng. Jaanong a fela re ... Lo boeleng morago le—le be le e bale fa lo fitlha gae, gore ke kgone go fetsa sena, mosong ona, fa nka kgona. "Ditlhobogwa ka ga ..." E seng ditlhobogwa mo—mo—mo go tsheleng; ba siame, batho ba ba rutegileng.

93 Jaanong lemogang fa Moše a ne a ya kwa Egepete, ka molaetsa wa MORENA O BUA JAANA, mme o ne a rurifadiwa; a bidiwa Iseraele, e e neng e le batho, eseng kereke. Iseraele e ne e le batho; ga ba ise ba nne kereke. Gonne, lefoko kereke le kaya "ba ba biditsweng." Ba ne ba le batho ba Modimo. Fong erile ba tlodiwa mo tlase ga Lefoko, mme ba bidiwa, ba ne ba nna kereke ya Modimo. Mme fong ba ne ba wa fa tumelong, ka gonne ba ne ba se dumele Lefoko la Modimo, ba bo ba reetsa moporofeta wa kako. Ke tshepa gore go phepafatsang.

Iseraele, e leng batho ba Modimo, ne a tswela ntle ka fa tlase ga seatla sa Modimo, a tloditswe ka

Lefoko ... ka Thata ya Modimo, ne a bona ditshupo le dikgakgamatso tsa Modimo. Mme foo erile Modimo a ne a tswelela pele le bona, moporofeti wa maaka o ne a tla, a tloditswe, a ba a ruta sengwe se se kganetsanong le Lefoko la Modimo la kwa tshimologong se ba neng ba se utlwile; mme mongwe le mongwe wa bone o ne a nyelela ko bogareganaga, kwa ntle le fa e le batho ba le bararo. Jaanong emang lobakanyana.

94 "Jaaka go ne go ntse mo metlheng ya ga Noa, kwa mewa ya botho e le ferabobedi e neng ya bolokesege ka metsi, go tlaa nna jalo mo go tleng ga Morwa motho." "Jaaka go ne go ntse mo metlheng ya ga Lote, kwa ba bararo ba neng ba tswa kwa Sotoma, go tlaa nna jalo mo nakong e Morwa motho a tlaa senolwang." Ke nopola Lekwalo fela, Lefoko la Morena, le, "Magodimo le lefatshe di tlaa feta ..." Go tla nna bobotlana!

95 Lemogang fano. Moše o ya golo ko go Arone. Moshe o ne a tshwanetse go nna Modimo. Modimo o ne a mmolelela go nna Modimo, ne a re, "Lo nne Modimo, mme lo letle Arone morwarraago e nne moporofeta wa lona. O beye mafoko mo molomong wa gagwe fa o sa kgone go bua sentle." Ne a re, "Fela ke mang yo a dirileng motho semumu? Ke mang yo a dirileng motho go bua?" Morena o dirile.

Mme o ne a tsamaela golo koo. O ne a dira eng? O ne a dirafatsa motlholo wa nnete mme o siame o Modimo neng a mmoleletse gore a o dire. Modimo o mmoleletse go, "Tsamaya o latlhele thobane ya gago fa fatshe." A e sela, e be e le noga. O ne a e sela, ya bo e fetogela morago go thobane. Ne a re, "Tsamaya o dire seo fa pele ga Faro, o bo o re, 'MORENA O BUA JAANA.'"

Mme fa Faro a bona seo, re re, "Goreng, a matiriki a a tšhipi a bomaselamose." Ne a re, "Ga go sepe mo go sona. Ke go bala tlhaloganyo kgotsa sengwe, lo a itse. Rena le baeka mo thulaganyong ya rona ba ba ka dirang selo se se tshwanang. 'Tlaya kwano, Mobishopo Mokete-kete. Mme, wena, o tle golo fano.' Re na le bone ba ba ka dirang selo se se tshwanang." Moo e ne e le Saatane a buwa ka Faro.

Moo e ne e le Modimo a bua ka Moshe.

96 Fela lebelelang mogoma ona a tla. Janese le Jamborese ba ne ba tswelela ko pele ga Moše, le fa pepeneneng fa pele ga batho, mme ba dirafatsa motlholo mongwe le mongwe o Moše a neng a ka o dira. "Ba tlaa tsietsa bone Baitshenkedwi fa go kgonega." A go jalo? Ne ba dirafatsa selo se se tshwanang se Moše neng a se dira. Lo a go tlhaloganya? Jaanong gakologelwang, ke LEKWALO LE BUA JAANA, gore go tlo boeletsa gape mo metlheng ya bofelo.

Pharologanyo e ne e le eng magareng ga Moše le Jamborese?

Moše ne a re, "A madi a tle mo metsing."

Mme baporofeta bana ba maaka ba ne ba re, "Go tlhomame, re baya madi mo metsing, le rona." Mme go ne ga diragala.

Jalo Moše ne a re, "A go tle matsetse." O ne a dira eng? Ka tlhamalalo go tswa ko Modimong. Lo a bona?

Mme o ne a dira eng? O ne a re, "Sentle, go tlhomame, re kgona go tliša matsetse, le rona." Mme ba ne ba go dira. Motlholo mongwe le mongwe o Moše neng a ka o dira, ne ba ka o dira, le bone!

Gakologelwang, tsholang seo mo monaganong, re a tla kwa go sone, kgantele. Ba ka dira sengwe le sengwe se se setseng se kgone go se dira, fela ga ba kgone go nna le Lefoko. Ga ba kake ba nna le Lefoko.

97 Jaanong lemogang, ba ne ba go dira. Fela Moše, moporofeta wa nnete o a rometsweng go tswa kwa Modimong, a neetswe tiro ke Modimo, ga a a ka a tlhatlharuana le bone, ga a a ka a tlhatlharuana le bao, o ka se kgone go dira seo! O ka se kgone! "O ne a ba tlogela fela ba le esi, a ba tlogela fela batswelele pele. Ke baporofeta ba thulaganyo, fela tsweleng pele.

Moše o ne a tswelela pele fela, a reetsa Modimo. Le fa e ka nna eng se Modimo a se buileng, "Jaanong o dire sena," Moše ne a tsamaya a se dira. O ne a dira selo se se ntšhwa. Fa ba ne ba dira, mongwe le mongwe wa bone o ne a nna le maikutlo kgotsa sengwe, ke bano ba a tla. Ba ne ba go dira, le bone, fela tota jaaka Moše ne a dira.

98 Jaanong lemogang. Bagoma bana ba ne ba bonagala ... Ao, lona batho, lo se fetiwe ke sena! Dingongorego tsena, baetsaetsi, di ne di bonala morago ga motlodiwa wa nnete o ne a ile pele. Lo a bona? Ba tla go etsaetsisa. Lo a bona, ba tshwanetse. Diabolo ga a kgone go tlhola sengwe le sengwe; ena fela ke mosokamisi sa kwa tshimologong.

Mme boleo ke eng? Ke tshiamo e sokamisitswe. Boaka ke eng? Tiro e e siameng e sokamisitswe. Leaka ke eng? Boammaaruri bo fapositswe. Tshokamiso!

Lebang Hanania, tshokamiso ya Lefoko la kwa tshimologong. Lebang Balamo, tshokamo ya Lefoko la kwa tshimologong. Lebang Zedekia, tshokamiso ya Lefoko la kwa tshimologong.

Mme Baebele ne ya re baeka bana ba tlaa tla, morago ga mosokamisi ... kgotsa go sokamisa Lefoko la kwa tshimologong le rurifaditswe mme le netefaditswe gore ke Boammaaruri.

99 "Dira tiro ya moefangedi," kwa sekhutlong sele ka kwa, "dira bosupi jo bo tletseng jwa tirelo ya gago. Gonne nako e tlaa tla motlhang ba senang go iteseletsa go utlwa Thuto e e itekanetseng, fela morago ga keletso e e leng ya bona ya maitseboa ka bobone, ba na le ditsebe tse di faphegileng; mme ba tswelile go dira sengwe le sengwe se ba batlang go se dira, mme, 'Go siame, re na le ditshupo tse di tshwanang le dikgakgamatso.' Mme ba tla faposwa mo Boammaaruring, ba bo ba tlisiwa mo dinaaneng, dithuto tse di tlhomameng. "

100 Ao, temogo ya Mowa o o Boitshepo, kakabalo e e itayang mowa wa botho wa motho fa a ema go akanya ka foo go leng popota mme go le puophaa go gone fa pele ga rona! Epololang motheo wa kgokgotsho fa le bo le bale setoki sa pampiri se se beilweng ka moo, dingwaga di le masome a mararo le boraro tse di fetileng. Lo a bona se A se boileng ka kwa ko—ko Mmileng wa Bosupa, mosong ole fa lentswê lena la kgogometso le ne le thaiwa. Jaanong lebelelang. Ela tlhoko fa fatshe fano mo nokeng, fa Moengele wa Morena a ne a fologela mo popegong ya Pinagare ya Molelo, makgolo a dikereke, kgotsa batho ba kereke, ba eme mo letshitshing; se A se buileng, lo a bona fa go diragala. Lo a bona go diragetse eng.

Go bokete thata. Ke a itse go lebelela go le bokete, bakaulengwe, golo koo. Fela ke ... Baebele ne ya re, Jesu ne a re ka Boene, "Go tlaa tsietsa bone Baitshenkedwi fa go ne go kgonega." Ga go tsela go e tla. Ga ba kitla ba nonofa go Go bona. Fa go ne go kgonega, bone Baitshenkedwi ba tlaa tsietswa ke yone.

101 Lemogang, bagoma bana ba bonagetse morago ga motlodiwa wa Modimo a sena go romelwa; ka moporofeta wa Gagwe wa nnete, Moše. Mme fa Moshe a ne a tlaa dira sengwe, ba ne ba se etsisa.

102 Jaanong, mokaulengwe, kgaityadi, ke ... Ena ke kereke e e leng ya me. Ke na le tshwanelo ya go rera se ke se batlang, fa fela go tswile mo Lefokong la Modimo. Mme ga ke lo kgale lona batho, fela a re le phuruphuletsheng nako le oura e re tshelang mo go yone.

Madume go Mokaulengwe Ruddell, go Junior Jackson, le bone golo kwano, dikereke tsa bokaulengwe jwa rona. Ke di lebetse, lobakanyana le le fetileng. Ke akanya gore ba gokagantswe mo mosong ona, le bone, ka ntlha ya go sena—go sena bonno mo kerekeng.

103 Akanya fela ka ga gone jaanong, motsotso fela. Ba dirile metlholo e e tshwanang le e Moše a e dirileng. Moše o ne a tliisa matsetse; ba ne ba e etsa ba bo ba tliisa matsetse. Lo a bona?

Modimo ne a re, "Letsatsi le lo jang mo go lone, letsatsi leo lo a swa."

Saatane o ne a potonoga kwano mme a re, "Ka tlhomamo, ga o tlo swa. O tla nna fela botlhale go feta. O tlaa nna le thulaganyo e e botoka, e e botoka ... " Lo a itse. "Lo a itse, sengwe le sengwe se tlaa go nnela botoka, nna le Lesedi go feta." Lo a bona, tshokamo fela. Tshwanetse ...

Mme gakologelwang, MORENA O BUA JAANA, go ya ka Timotheo wa Bobedi 3:18, gore, "Mo metlheng ya bofelo, gore Jamborese le Janese ba tlaa bo ba le mo lefatsheng." Jaanong, ke batla o lemoge go ba le babedi ba bone, lo a bona, baetsaetsi.

Jaanong re ile go boela kwa Sotoma, morago ga sebaka, bona ba le bararo, ba fitlhela Baengele ba bararo bao ba ba neng ba fologa, mme ba bone ketsaetso, le jalo jalo, lo a bona, lo a bona ke efe e e siameng le e e phoso. Lo a bona? Lo a bona?

104 Lemogang, ba ne ba dira metlholo e e tshwanang. Fela, lemogang, ba ne ba etsa morago ga Lefoko la nnete le sena go tlo diwa, ke wa nnete yo Modimo a neng a mo roma; go latetse, go le ga bobedi.

Ke a ipotsa fa re ka akanya motsotso. Go amogela batho ka seatla, e se bogologolo, go ka nna dinyaga di le masomemabedi tse di fetileng, mme tshupo e ne e supegetsa. Thaka, go ne go le ditshupo tse fetang gotlhe mo godimo ga dilo, le mongwe le mongwe ... Mongwe o na le yone mo seatleng sa gagwe se segolo; mongwe o na le sone mo seatleng sa gagwe sa molema; yo mongwe o a se goga. Lo a bona, mehuta yotlhe ya ... Mme ke a ipotsa ... Modimo ga a tle go ntetla ke lo bolelele mo nakong ena se neng e le boammaaruri tota, fela letsatsi lengwe o ile go itse. Moo e ne e le go dirafatsa boeleele jwa bone fela. Moo go ne go sa siama, kwa tshimologong. Ke tlaa lo bolelela, letsatsi lengwe, fa Morena a letlelela.

105 Lemoga, ba ne ba dira metlholo e e tshwanang, fela ba ne ba sa ... Lemogang, ga ba a ka ba go dira go fitlhela morago ga Lefoko la kwa tshimologong le tswelela, pele. Moo ke tsela e Saatane a dirileng kwa tshimong ya Etene. Ke tsela e a dirileng ka nako tsotlhe. Ke mang yo neng a porofeta pele? Moše.

Ke mang o neng a tla fa tiragalong pele, Moše kgotsa Balame? Moše. Ke mang o neng a tla fa tiragalong pele, Jeremaya kgotsa Hanania? Lo bona se ke se rayang? [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.]

Lemogang, ba ne ba kôpa. Baetsaetsi ba senama, ba ba pelophepa, ba akanya gore ba "direla Modimo tirelo," jaaka Dafita ne a dira, beke e e fetileng, fela ketsaetso ya senama. Ke eme fela motsotso. Ke batla o akanya mo gare ga mafelo ana. Fa ke sa go bue, ruri Mowa o o Boitshepo o tlaa e senola, bogolobogolo go Baitshenkedwi. Lo a bona?

106 Lekoko la ga Faro le re, "Re na le motho yo o ka dirang selo se se tshwanang," mme ba ne ba go dira. Lo a bona? Ke eng Faro a ne a dira sena? Ke eng Modimo a ne a se letlelela? Ke eng Modimo a ne a romela moporofeti wa boammaaruri, yo o tloditsweng golo koo go dirafatsa tshupo fa pele ga Faro, mme a tloge a nne khopi ya lekoko e tle kwa tikologong ya bo e e kôpa fa pele ga batho? Ke eng A ne a letlelela moetsaetsi a tthatloge a bo a go dira, mme a dire selo se se tshwanang totatota le se Mowa wa Modimo thoothoo o se dirileng? Le a bona, Lekwalo le tshwanelwa ke go diragadiwa.

107 Lemogang, O dirile sena gore A tle a thatafatse pelo ya ga Faro le ya Baegepeto, go rurifatsa gore Moshe ne e se ene a le esi yo neng a na le Lefoko. Ba ne ba ka dira sengwe le sengwe fela go tshwana le ka fo Moše a neng a ka dira.

Mme gobaneng Modimo a ne a letlelela sena se diragala mo metlheng ya bofelo? Jalo, selo se se tshwanang jaaka mowa wa kako o ne wa raya Zedekia, "Re ile go ntsha Ahabe kwa jang, go dira dilo tsena di dirafale?" O ile go fitlhela batho bana jang, ba tshepang mo dikerekeng tsa bona, go tswa golo fano go letlelela selo sena se dirafale, se A se boleletseng pele? " Bona, mo Pakeng e ya Kereke ya Laodikia, " " Ka gore o bua o 'humile, mme ga o tlhoke sepe. " Ke ntse jaaka kgosigadi. ' Ga o na sepe! A ga o itse gore wena o mmogisegi, o tlhomola pelo, sefoku? Mme Ke gakolola o tle o reke mo go Nna, "O ne a re," leokwane le gouta. " O ne a go direla eng?

Gobaneng A ne a tlogela maiketsiso ana a tthatloga mo metlheng eno ya bofelo, fa dilo tsena di diragala ka Lefoko la Modimo la nnete; mme mpe baetsaetsi ba tle ba bo ba dira selo se se tshwanang, mme ba latola Lefoko la nnete la Modimo? O ne a go direla Moše. Mme Faro o ne a go dira kgatlhanong le Moše; le bao, Janese le Jamborese, ba go dirile kgatlhanong le Moše. Mme Baebele ne ya re go tlaa boeletsa gape ko metlheng ya bofelo. Ke fa re fano. Jaanong, fa seo e se Lekwalo le dirafaditswe, le kwa kae?

108 A Moše o ne a ba tthatlharuanela a bo a re, "Fano! Fano! O ka se kgone go dira seo. Ke nna fela ke tlhomamisitsweng go dira seo. Fano! Lo emise seo, gone jaanong "? O ne fela a ba letla ba tsamaya.

Ba le se ba tsewelele. Gakologelwa, Baebele e rile, "Jaaka boeleele jwa bone bo ne bo bonatswa, jalo le bano mo motlheng wa bofelo ba tle go bonatshega," fa Monyadwi a phamotswe mme a tseetswe ko loaping. Lemogang.

109 Moše, Lefoko la nnete le le bonaditsweng, ga le a ka la bua sepe, mpe fela go tsamaye. Fela O ne a dira seo gore A thatafatse pelo ya ga Faro, a tsietse Faro.

O ne a dira selo seo se se tshwanang gore A tle a tsietse Ahabe. Mme moekanyana ole a eme fale ka boene, Mika o monnye, a ba bolelela, "MORENA O BUA JAANA." Fano go ne go eme mongwe o sele, a tloditswe, "MORENA O BUA JAANA." Mme ba ganetsana, mongwe go yo mongwe.

110 Re ema gompiano ka MORENA O BUA JAANA, gore kolobetso ya metsi mo metlheng ya bofelo e tshwanetse go nna mo Leineng la Jesu Keresete. Mme motho yo mongwe o a emelela a dirafatse metlholo, mme, wa Boraro.

Ntshupegetse lefoko boraro mo Beibeleng. Mpontshe kwa go leng Medimo e meraro. Mpontshe kwa go leng dilo tse jaaka moo. Ga se mo Lefokong la Modimo. Ga gona selo se se ntseng jalo jaaka ope yo o kileng a kolobediwa mo leineng la "Rara, Morwa, Mowa o o Boitshepo," go dirisiwa ditlhogo tseo. Dilo tse tsotlhe, "Ao, go siame, bokgaityadi. Go siame, nna fela le o moleele ... moriri wa gago o mokhutshwane. Go siame, ga o a tshwanela go dira sena, sele, kgotsa se sengwe. Ao, seo ke ditlontlokwane, mongwe yo o tsofetseng yo o kwa morago ka dinako. "

Fela Beibele e ne ya re! Mme O ne a solofetsa, "Mo metlheng ya bofelo, O tlaa romela Mowa wa ga Elia, mme o tlaa bitsa batho, bana ba Modimo, morago kwa Tumelong ya kwa tshimologong jaaka go ne go ntse ko tshimologong, wa Lefoko." Lefoko leo le ne la tlhomamisiwa, Morwa motho mo metlheng ya bofelo, go tshwana le jaaka go ne go ntse kwa Sotoma; maabane, gompiano, le ka bosaeng kae. O solofeditse go go dira. Ke tsholofetso ya Modimo. Ke MORENA O BUA JAANA.

111 Lemogang, ba ne ba dira selo se se tshwanang, fela jaaka Moše a ne a dira, go fitlha Modimo a nna le mo go lekaneng ga gone.

Jaanong gakologelwang, ke MORENA O BUA JAANA, go tlaa diragala mo motlheng ona. Jaanong,

phuruphutsa lefatshe lotlhe; tsaya tumelwana nngwe le nngwe, tsaya tshika nngwe le nngwe, tsaya motho mongwe le mongwe, tsaya kereke nngwe le nngwe! Ke a le laetsa, mo Leineng la Keresete, go dira sena, lona bareri. Ke a lo laetsa go bala dikoranta kgotsa lo eleng tlhoko gongwe le gongwe kwa lo batlang go ya, mme lo bone fa e se mo lefatsheng gone jaanong. Lo a bona?

Ka nako eo, Matheo 24:24 e jalo totatota. "Ba maaka, ba ba tloditsweng ba tlaa tlhatloga mo metlheng ya bofelo, mme ba tlaa nna baporofeta ba maaka, mme ba tlaa tsietsa ba bantsi." E tlhokomeleng mo ditshwantshong jaanong, jaaka e tla jaanong, lo a bona, "E tla tsietsa ba bantsi." "Baporofeta," bontsi; "Bokeresete," batlodiwa, bontsi; ba le bantsi ba ba farologaneng, Mamethodisti, lo a itse, le Mabaptisti, le Mapentekoste, le jalo jalo. Lo a bona?

Fela go na le Keresete a le mongwe wa mmatota, Mowa, mme moo ke Lefoko le dirilwe nama jaaka A solofeditse go go dira.

Jaanong re tlaa tswelela pele fela gannye, go Dikwalo dingwe.

Go fitlha, Modimo a nna le mo go lekaneng ka ga gone, foo go ne go fedile. Boelelele jwa bone bo ne bo bonatsegile.

112 Lemogang. Gakologelwang, lekape le lebega tota go tshwana le tlhaka ya korong. Lo a bona? Jaanong, o ka se kgone go re, kwa morago koo ko pakeng ya Lutere, "letlhaka e ne e le korong," le fa go ntse jalo e na le Botshelo mo go yone. Letlhaka le siame, Botshelo mo letlhakeng bo ne bo siame, fela, gakologelwa, Botshelo bo ne ba tswelela pele; bo ne ba tswelela go tloga go Elisha go ya go Elia. Botshelo bo nna bo tswelela pele. Fela, gakologelwa, bo mo karolong e nngwe. Bo ka se salele mo karolong eo. Re ka se je nama e e bodileng ya paka nngwe e sele. Re ka se je nama e e bodileng ya Pentekoste, Methodisti, kgotsa Baptisti. Lo a bona, go fetogile nama e e bodileng. Re na le Dijo tse di talana, Lefoko la oura, jalo jalo.

113 Gakologelwa, lekape le tshwana fela tlhaka ya korong. Ga o kake ... E ne e sa lebege jaaka mogwang, e ne e sa lebege jaaka tassel, fme lekapi le ne le tshwana. Go ne go sa lebege jaaka mo ... Jesu Keresete yo o tshwanang maabane, mo go Luther; o ne a sa lebege jaaka ekete mo go Wesele; fela go tlhomame go ka mo Pentekosteng, "tsietsa bone Baitshenkedwi tota fa go ne go kgonega." A le a thaloganya? Ke yone metlha ya lona eo.

114 Mme gakologelwang, kereke eo ya Pentekoste, mo metlheng ya bofelo, e ne e le Laodikea; mme Keresete O ne a kobelwa kwa ntle, Korong, ka Sebele. E rile A a leka ... Gakologelwa, gore e rile A a leka go Iponatsha mo kerekeng, O ne a seka a amogelesega, mme o ne a kgoromeletswa kwa ntle. E ne e santse e le kereke, e neng e ithaya gore; e tloditswe.

Mme Lefoko ke le *fano*, e leng Keresete ka Sebele, e leng Lefoko le le tloditsweng le le tling go tlela Mmele wa Gagwe o o setseng, e leng Monyadiwa. Motlodiwa, wa metsi one a a tshwanang a a neng a nosetsa korong, jaaka fa re sa tswa go bua ka one, gape a nosetsa mofoka, e leng ba ba tloditsweng. Ke fela Bakgetlhwa, ka na ba ba laoletsweng pele, ba ba tla kgonang go lemoga pharologano magareng ga tsone. Jaanong, Baefeso 5:1 e go bolelela seo gape, le ka fa go neng go ntse ka teng.

115 Ke ba ba tloditsweng. Mongwe le mongwe o a re, "Kgalalelo go Modimo! Re na le kgololesego golo fano. Aleluya! Re ... Ao, haleluya! Re bua ka diteme, gape re a tloa re bina. Re na le kgololesego ya basadi; lona batho lke lona le ne le leka go ba gatelela." A le a bona? Tswelelang. Ga gona sepe se le ka se keng la se dira. O a re, "Ee, re bua ka diteme. Re a goa. Re bina mo Moweng. Re rera Lefoko." Go sena pelaelo epe. Ga ke na sepe se ke ka se buang kgatthanong le gone. Le banna ba ba bogologolo ba ba mo baebeleng.

Jesu o ne a re, "Go ne go tlaa tsietsa Bakgetlhwa fa go ne go kgonega, bone Bakgetlhwa."

116 Jaanong lemogang, lekape ... Go tswa Tlhaka ya go tswa ko tshimologong, Tlhaka e e neng ya tsena ka fa tlase ga mmung, E ne e se ya lekgotla lepe. E ne e le Tlhaka e le nngwe, mo Boyoneng. Mme fa e tlhoga, e ne e se Tlhaka; e ne e le thulaganyo, le a bona, matlhare, korong.

Go tswa foo e ne ya tsena mo legatong le lenngwe, le e e neng e le sebola. Le fa go le jalo e ne e sa ntse e sa tshwane le jaaka ya kwa tshimologong. E ne e le thulaganyo.

E ne ya tsena mo lekapeng, e na le matlhare a mantsi, e le Pentekoste, e setse e bopega jaanong. E lebelelele. E nna e ntse bopega ka nako tsotlhe, e batla go tshwana, e lebega e kare ke Tlhaka ya korong fa o bona lekapinyana leo moo.

Mme kwa bofelong E ithupa gore ke eng, gore ga se lekoko. Go tla bo go sa tlhole go na le dirwadi. Lekoko ke serwadi fela. Ga go sa tlhola go na le dirwadi; letlhaka le tshwanetse go swa, mmoko o tshwanetse go swa, sengwe le sengwe se sele se tshwanetse go swa, mme korong e tswelela e tshela. Ke o ne mme wa tsogo, o a tla go go di tsosa kana go di tlhogisa. "Bao ba e leng ba bofelo e tlaa nna ba

ntlha, mme bao ba e leng ba ntlha e tlaa nna ba bofelo." Le a bona, o ba tsosa ka nako ya tsogo. A lo tlhologanya se? [Phuthego ya re, "Amene." — Ed.] Go siame. Lemogang, tlhaka ke ...

117 Lekape le tshwana tota le tlhaka. Mme motho yo o lemanang tshimo ya korong, kana sengwe se sele, o tlaa lebelela mme a re, "Rorisang Modimo, ke tllile go roba korong," fa a sena le fa e le lerojana ya korong. E lebelega fela tota go tshwana le korong, mme ke lekape.

118 Jaanong, ditsala, a re boelang ko morago. Tsosetso ya ntlha, morago ga (leso) e ne e tswa kae, ka malatsi a fa tlhaka ya korong e neng e tshwanetse go wela mo mmung, eleng Mmele, o e leng Monyadiwa wa ga Keresete? Keresete o ne a rulaganya Monyadiwa wa Gagwe, a go ntse jalo, e leng Kereke ya Gagwe? Ga a ise a ko a e dire lekoko, O ne fela a baya baaposetolo, le baporofeta, le jalo, mo Kerekeng, go E e dira gore e nne e le phepa. Mme kwa Nicaea, Rome, morago ga dingwaga tse di makgolo a mararo le borataro tse di neng di latela, ba ne ba e dira lekoko. A go ntse jalo? Mme e ne ya swa. Sengwe le sengwe se se neng se sa dumalane le kereke eo se ne sa bolawa. Mme e ne ya nna ka fa tlase ga mmu dingwaga tse di lekgolo.

Mme, morago ga lebaka, o tla tlhagelela mo go Luther. Matlhogelanyana a ntlha a korong a ne a tlhoga. Sa bobedi, e ne ya kukunya go tloga moo. Ba ne ba tswela pele, ba nna le Zwingli le bangwe, le dithulaganyo tse dingwe le jalo jalo. Go tswa foo, morago ga lebaka, go ne ga tla Anglican.

Mme foo go ne ga diragala eng? Go tla Wesley fano ka tsosoloso e ntšhwa, sebola, se se lebegang go jaaka korong go se kafe. Jaanong seo se ne sa diragalelwa ke eng? E ne ya nna lekoko, ya bo e omelela mme ya swa.

Botshelo bo ne ba boela mo lekapeng, mme lekape le ne la tlhagelela le tshwana le Koorong. Mme, kwa bofelong, boelelele jwa yone bo ne ba supagala no dingwageng tse di ferabobedi kana lesome, bogolobogolo mo dingwageng tse tharo tse di fetileng. Jaanong e dira eng? E tswa mo Korong.

119 Jaanong ke eng go sa a ka ga nna le lekoko le le neng la simolola mo dingwageng tse di masome mabedi tsa tsosoloso ena e kgolo; ke baporofeta ba ba tloditsweng, baruti ba ba tloditsweng, jalo jalo, mme ke eng ba seo koo? Ga gona sepe se se tlang morago ga Tlhaka. Lo a bona, E boile, e sena lekoko. Ao, nna, motho wa sefoku a ka bona seo. Ga e kake ya nna lekoko; E kgatthanong thata le lone. Ke tlhaka ya Korong, ka Yone. Morwa motho o tlaa supega. Tlhaka ya Korong e tlaa boela mo teng ga Yone gape, e leng Morwa motho mo metlheng ya bofelo.

"Mme go tlaa tla diketsaetso, tsa maaka tsa Yone, mo metlheng ya bofelo, gore go tlaa batla go tsietsa Bakgetlhwa fa go kgonega." Lebelelang lekape la lekoo la bone le ikogogela kgakala jaanong.

120 Go letelele gore Korong e itsewe, mo Bakgetlhiweng, ba e leng karolo ya Lone. Lemogang ka foo sena se tlisitsweng fano ka bontle jaanong. Ke fela ... Lemogang, ba ba tloditsweng ba tlaa kgona; ba nnete, ba ba tlhomamiseditsweng pele, ba laoletswa pele, Baefeso 5:1, kgotsa 1:5, bogolo, ba tlaa tshwaelwa, bakgetlhwa. Ke bone fela e ka se ba tsietseng.

Lemogang, baporofeta ba ba tloditsweng ba tlo nna ba maaka, mme moo mo gare ga gone go tlo nna le batlodiwa ba nnete. O tllile go e lemoga jang? Ka Lefoko. Jaaka, re na le gone mo meriting. A lo a go bona? E reng, "Amene." [Phuthego ya re, "Amene." — Ed.] Lo a bona?

121 Lemogang, ba ba tloditsweng, ke Lefoko fela le le ka ba farologanyang, e seng ditshupo. Ao, nnyaya. Ba tlaa dira ditshupo tse di tshwanang, mme Lefoko ke lone le le ba farologanyang. Go tlhomame. Botlhe ba ne ba porofeta. Botlhe ba ne ba dira *sena*, *sele*, le *se sengwe*, go tshwana fela. Jesu o ne a re ba tlaa dira selo se se tshwanang. Mme Lefoko ke Lone le le ba farologantseng, lemogang, e seng ditshupo.

A le lemogile? Jesu ne a re, mo Mathaio 24. Ga a a ka a re, "Go tlaa tthatloga boJesu ba maaka mo metlheng ya bofelo." Ao, nnyaya, ga ba kitla ba emela seo. Nnyaya. Fa o bona MoPentekoste yo e leng wa boammaaruri, ka bo e ne , a re ke "Jesu"? Lo a bona? O bona Momethodisti wa maaka, kana Mobaptisti, kana mongwe yo o tshwanang le yoo, kana mongwe wa makgotla, a re, "Re Jesu"? Ba itse botoka go feta foo. Ga ba ketla ba dira seo. Mme Baebele e ne ya re go tlaa nna "Bokeresete ba maaka," e seng boJesu, mme eleng, "Bokeresete ba maaka." Ga ba ketla ba lemoga, ba re, "Ke Jesu." Ao, nnyaya.

122 Mme ke "Bokeresete ba maaka," mme ga ba itse seo, ka gonne ba ganetsa Lefoko. Mme Modimo o tlhomamisa seo. Jaanong, ke tllisa sena fela gone ko makgaolakgangeng jaanong, ka goree o bone selo se se tshwanang se dirwa ke batho bana ba ba nnileng ba dirwa mo nneteng. Mme Jesu o buile jalo.

Jaanong, jaaka ke setse ke buile, jaanong go lona batho ba le reeditseng ka megala e e gokeletsweng koo mo lefatsheng , ga—ga ga ke lo kgale, mme sena ke kereke ya me le—le setlhophapha sa me se Mowa o o Boitshepo o neng wa nthomela ko go bone, mme ke tshwanetse go le bolelela Boammaaruri. Oura e tsamaile go nna thari.

123 Jaanong, ga ba ka ke ba emela seo, mme, "Bokeresete ba maaka," balodiwa ba maaka, ba batlile go nna le tshupo nngwe le nngwe le tlhaka nngwe le nngwe ya Lefoko. "Ba dumela kolobetso ya Mowa o o Boitshepo?" Go sena pelaelo epe. "A ba dumela mo go tsotlhe tse?" Ee. "O dumela mo go buen ka diteme?" Ee. "A odumela ditshupo le dikgakgamatso di a latela, ditshupo di tlaa ba latela?" Ee. Ga se Mamethodisti, ga se Mabaptisti. Nnyaya, nnyaya. Ke Mapentekoste. Lo a bona, motlha wa bofelo.

Jaanong, motlha wa kereke ya ntlha e ne e sa tlo lemoga seo. Paka ya kereke ya Methodisti ga e a ka ya lemoga seo; paka ya kereke ya Baptisti, ga ba a ka ba lemoga seo; paka ya kereke ya Presbitheriene, ga ba a ka ba lemoga seo. Fela, Mapetekoste, ba tshwana thata le Selo sa mmannete! Ke, Korong, lekape le batlile le tshwana le Korong. Ga ba kitla ba go lemoga. Lo a bona? Ga ba kitla ba dira. Fela ke metlha ya bofelo, letsatsi lena. Ee, rra.

124 Lemogang, fela jaaka go ne go ntse kwa tshimologong, go tlaa nna jalo kwa bokhutlong. Jaaka Efa a fapositse fela Lefoko le le lengwe, Saatane o ne a dira ko go Efa, mme o ne a go dumela. Ene mosadi, e seng ene monna; kereke, e seng Ena. Lo a bona? Kereke e ne e le yone lefoko la maaka. Lo a bona? E seng Atame; Efa. Eseng Keresete; kereke, monyadwi, motlodiwa, a neng a tshwanetse go nna jalo, o ipitsa Monyadwi, lo a bona, o ne a amogela lefoko la maaka.

A ga lo kgone go bona seo? Ke eng, e lomagana mmogo go tshwana le kgole ya setlhako, go tshwana le dintshi tsa leitlho la gago. Ka go reng, sengwe le sengwe se o yang ko go sone, Baebele, E se lomagantsha fela mmogo. Efa, e seng Atame; Efa o ne a go dumela, e seng Atame. Yo gompiano a bidiwang monyadi gompiano, o ne a dumela; e seng Keresete. Monyadiwa o na le mehuta yotlhe, yo o bidiwang monyadi; ditshupo tse di tshwanang, dikgakgamatso tse di tshwanang, sengwe le sengwe; fela eseng Mongwe wa mmannete. "Tsietsa Baitshenkedwi fa go ne go kgonega."

Jaanong ka bonako, fa re ka fetsa sena mo metsotsong e lesome le botlhano, re tlaa bo re le mo nakong. Lemogang ka tlhoafalo tota jaanong, gore lo se ka lwa—lo seka lwa nna lo sa tlhologanye, ko go lona.

125 Jaanong, nnyaya, ga ba na go emela go bidiwa "boJesu ba maaka." Ga ba tle go nna, ba eme go bitsa, "Jesu." Ka tlhomamo ga go a nna jalo. Moo go motlhofo thata. Mongwe le mongwe a ka itse seo. Mongwe le mongwe o tlaa itse gore e ne e se Jesu. Ga ke kgathale fa e le gore ba ne ba na le lookwane mo mokwatleng, le madi mo diatleng le kwa godimo le kwa tlase ga matlho a bone, ba santse ba itse gore ke ... Mongwe le mongwe yo o nang le tlhologanyo e siameng, o itsitse ga se Jesu. Lo a bona? Ga ba kake ba emela seo. Fela ba ipitsa ka bobone "motlodiwa." Mme ba dira ditshupo le dikgakgamatso, "go batla go tsietsa Baitshenkedwi." "Fela Bokeresete ba maaka, ba ba tloditsweng, ba tla tlhatloga, mme ba tlaa tsietsa Baitshenkedwi fa go ne go kgonega."

126 Jaanong tlhokomelang ka tlhoafalo. Lo se timelelwe ke polelo ena, gobane go tshwanelwa ke go reediwa.

O tsenya fela theipi mo sekapamantsweng sena fano, go se thibela gore se se fofe. Ke nnile ke huhutsa; ne wa wela mo theiping, lo a bona.

Mme jalo go tlaa nna fela jaaka Yone, Baebele, e rile go tlaa nna jalo. Lo a bona?

127 Lemogang, e seng boJesu ba maaka. "Bokeresete ba maaka!" Ba a dumela ba tloditswe, fela ba a itse ga se boJesu. Lo a bona, moo go motlhofo go tlhologanyega. Fa motho a ile koo mme a re, gompiano, "Lebang dipadi mo seatleng sa me. Lebang gone mo phatleng ya me. Ke nna Jesu. " Sentle, jaanong, re a itse gore moo go phoso. Mme, gakologelwang, Jesu ga a ise a re baeka bao ba tlaa bonala. O ne a re go tlaa bonala "Bokeresete ba maaka." "Bokeresete," bontsi, makoko, le jalo jalo, ba ba tloditsweng; ba tloditswe ka mowa wa selekoko, mme e seng Lefoko. Lo a e tlhologanya? E seng Jesu wa maaka. "Bokeresete ba maaka," ba maaka, ba ba tloditsweng. Lo a bona? Ao, ka foo go leng go go motlhofo go tlhologanyega! Ka foo re ... Go tlhomame ga lo tle go fetiwa ke sena!

128 Jaanong, gakologelwang, ke ne ka lo bolelela ka gale gore go na le ditlhopha tse tharo tsa batho. Go na le ditshika tse tharo tsa batho: Hame, Sheme, le Jafeta, ditshika tse tharo. Ditlhopha di le tharo, mme ke ne ka re, moo ke modumedi, moiketsisa-modumedi, le modumologi. Go tlhotse go ntse, go tlaa tlhola go le. Lo a bona? Go ne go le Moše, modumedi; go ne go le Janese le Jamborese; badumologi. Lo a bona? Go ne go le Balame; Moše ... Ka gale ditlhopha tse tharo tseo tsa batho, ditlhopha di le tharo; modumedi, moiketsisa-modumedi, le modumologi.

Jaanong gakologelwang, modumologi, kereke ya bolelele, ga e dumele mo ditshupong dipe gotlhelele; e a tonya, e tlwaelegile, e gwaletse, kereke mo lefatsheng, lekoko. Fela moiketsisa-modumedi ke mmoko oo. Ke moeka o o iketsisang go dumela. Mme foo go modumedi wa popota yo a dumelang ka nnete. Jaanong, ba lebe fa ba tsamaya ba bapile jaanong, motsotso fela.

129 Mme lemogang ka foo badumologi bana ba leng pelokgale ka teng, kgotsa baiketsisa-badumedi le badumologi bana. Ija! Ba pelokgale, lebang, le e leng jaaka Saatane a ne a ema gone mo Bolengteng jwa

Lefoko la nnete, a bo a re, "Go kwadilwe!" A go jalo?

Goreng Saatane a ne a dira seo? Ke ka gonne o ne a sa itse Lefoko la ... O ne a itse Lefoko le ne le la oura eo, fela o ne a belaela Monna yo ingotlileng yo monnye go nna Lefoko leo. "Fa Wena o le Morwa Modimo. Ke a itse Morwa Modimo o etla, ka gore Le rile O tlaa dira seo. Mme go kwadilwe, 'O tlaa neela Baengele ba Gagwe taetso go Go lebela.' Lo a bona? E nthurifaletse yona! Dira motlholo! Mpe ke go bone o go dira. " Lo a bona? Lo a bona?

Lo a bona, modumologi, moetsisa-modumedi, moetsaetsi. Bonang Jutase gone mo gare ga bone, ka nako e e tshwanang, moetsisa-modumedi! Lo a bona? Lemogang, mme moo go ne go le Lefoko la nnete.

130 Ka foo ba leng pelokgale! "Jaanong, se tsee ditlontlokwane tseo tsia. Ga go sepe ko go Lone. Se ye golo koo. Ke fela segopa sa leratla. Ga go sepe go Seo. Tseo tsotlhe ke sengwe se se ikakanyeditsweng. Seo se ka mo mogopolong wa gago. " Lo a bona, lo a bona ke kaya eng? Ema fela mo Bolengteng jwa Lefoko o bo o bua seo.

Saatane o ne a tsena gone mo teng. Jaaka Baebele e buile ka kwano mo go Juta, "Le e leng Moengele yo mogolo, fa a ganetsanya le Saatane, ne a re, 'Morena o a go kgalema.'" Kgatlhanong le Lefoko ka Bolona!

Mme fano ke moganetsa-Keresete, motlodiwa, a eme gone fano kgatlhanong le Lefoko la mmannete la letsatsi, Jesu Keresete, mme a re, "Go kwadilwe."

131 Lebang kwa malatsing a bofelo. "Go tlaa tshwana thata gore go tlaa tsietsa bone Baitshenkedwi fa go ne go kgonega." Ijoo! Lobaka loo Baitshenkedwi ba se kitlang ba tsietswa, lo a itse goreng? Ke gonne bônê ke Lefoko. Lo a bona? Go tshwana fela le Botshelo jo bo leng mo moding, ke ne ka bua ka lobaka le le fetileng, Ga go kake ga Ikganela. Lo a bona, Ke Lefoko mme mo pakeng ya Lefoko. Go jalo.

Go tshwana fela le Jeremaya, o ne a itse. Go sa kgathalesege gore Hanania o ne a reng, o ne a itse kwa a neng le teng. Go tshwana tota le jaaka Moše a dirile, le—le botlhe ba bone. Moo ke gore, o ne a itse, go sa kgathalesege se moporofeti wa maaka a se buileng, go ne go le Lefoko la Modimo. Le ne le kwadilwe.

Ke lone lebaka le Mika a neng a ka re, "Go siame, wena o eme fela o bone."

Ahabe o ne a re, "Ke dumela baporofeta ba me. Lekoko la me le siame. Fa ke boa ka kagiso ... Tlthathelang motho yoo mo kgolegolong. Ke tlaa itebagantsha le ene! Le mo bogise. Le mo kobe, le seka la nna le bokaulengwe le ene gotlhelele. Fa ke boa ka kagiso, ke tla itebagantsha le motho yoo."

Mika o ne a re, "Fa e le gore o ka boa, Morena o tla bo a sa bua le nna." O ne a itse gore o na le MORENA O BUA JAANA, le ponatshegoelo ya gagwe e ne e tsamaelana le MORENA O BUA JAANA; eseng ka paka mongwe, mme ka paka one oo. Amene! Aleluya! Paka!

A emelela ka dinao, mme a ganetsana le Moengele yo o mogolo! Go ne ga buiwa gore, "Dieleele di gwanta ka ditlhako tsa mekwanye fa Baengele ba boifang go tsamaya teng." Go ntse jalo.

132 Lobaka loo Bakgetlha, Jesu o ne a re, ga ba kake ba tsietswa, ka gore ke Lefoko leo. Ga go kake ga bo go na le sepe se sele. Ga ba kake ba utlwa sepe se sele. Ga ba itse sepe se sele. Go ntse jalo.

Gakologelwang, Moše o ne a seka a tshwenyega ka go iketsisa ga bona. A o ne a ntse jalo? Moše o ne a re, "Jaanong, ema motsotso, Faro. O itse goreng? Morena o mpoleletse go dira se, mme, a go bakwe Modimo, ke bona gore basimane ba gago ba ka dira selo se se tshwanang. Jaanong, ke go bolelele gore ke tla dira, ke tlaa ikgokagana le wena "? Huh! Moo ga go utlwale jaaka moporofeta wa Modimo. Nnyaya, e le ruri! O ne a ema a sa sutle, ka fa a neng a ka kgona ka teng. O ne a itsile, tota, Modimo o tla itebagantsha le gone le fa gontse jalo, ka gore O solofeditse go dira jalo. "Ke tlaa bo ke na le lona. Ga Ke ketla ke go tlogela."

133 O ne a itse, ka jalo ga a ka a ikgolaganya le bone. Ao, nnyaya. O ne a nna a gone foo le bone. O ne a sa batle lepe la makoko a bone. O ne a nna le Modimo. O ne a sa tshosiwa ke dilo tsotlhe tse ba neng ba kgona go di dira. E rile ba dira selo se le sengwe ... O ne a tliša dinta; ba ne ba tliša dinta. O ne a tliša madi; ba ne ba tliša madi. O ne a tliša sengwe le sengwe; ba ne ba mo etsaetsisa tsela nngwe le nngwe, gone go bapa le ene. O ne a ema fela a tuuletse. O ne a itse eng tota. Modimo o ne a bereka.

A le a tlhaloganya jaanong? [Phuthego ya re, "Amene." — Ed.] O tsaya bobedi le bobedi, o bo o dira bonê? ["Amene."] Ga o batle go gotlha thata. Jaanong, jaanong le—le a tlhaloganya, le a bona.

Goreng? Ga ba ketla ba tsietswa ke gone. Modumedi wa boammaaruri, ke Dipeo tse di laoletsweng pele tse di tlaa emang mo motlheng.

134 Mme, Jesu ne a bua gape a re, "Ba bantsi ba tlaa tla mo letsatsing leo, mo Leineng la Me, mme ba

re, 'Morena, a ga ke a kgoromeletsa ntle bodiabolo mo Leineng la Gago?' Jesu o ne a re, "Kwa malatsing a bofelo, fa nako e fedile mme tsogo e kgolo e tlile, gore ba bantsi ba tlaa tla ba bo ba dula mo Pusong." Bogosi jwa Modimo bo mo teng ga gago.

Bantsi, mefero e tlaa tla mme e mele le mo mmung le Korong, e re, "Jaanong, ema motsotso, Morena! Ke buile ka diteme. Ke ne ka goa. Ke ne ka bina mo Moweng. Ke kgoromeleditse ntle bodiabolo. Ke buile ka diteme. Ke dirile dilo tsotlhe tsena."

O tla reng? Lemogang. "Lona badiri ba tshiamololo, ga Ke ise ke ko ke le itse."

135 *Boikepo* ke eng? Botsa mongwe. Ke "sengwe se o itseng gore o tshwanetse go se dira, mme wa bo o sa se dire." Ba itse Lefoko leo. Ba a Le utlwa. O reeditse theipi ena. O reeditse Molaetsa ona. O bona Morena Modimo a rialo; o Mo bona a le tlhomamisa, a le dira boammaaruri. Mme o itse Sena se papametse jaaka letsatsi le le phatsimang kwantle, mme lona ba lo tlaa tshwarelelang mo lekoko la lona, le tshwarelela dilo tseo tsa maaka; lona badiri ba tshiamololo!

"Ao, ee, ke ne ke na le matsholô a magolo. Ke dirile *sena*. Ke dirile *sele*."

O ne a re, "Lo tloge mo go Nna, lona lo dirang tshiamololo, ga Ke ise ke lo itse."

"Ee, Mowa o o Boitshepo o ne wa fologela mo go nna." Ga ke belaele seo gole gonnye. "Ke buile ka diteme. Ke opetse mo Moweng. Ke dirile ... " Ga ke belaele seo le fa go le gonnye. Ga gona potso epe mo go seo. Ao, mokaulengwe, kgaityadi, ke seemo sa mohuta ofe!

Ena ke nako ya go roroma. Re fa kae? Lefoko lena le tla mo Botshelong jaanong. Lemogang.

136 Ee, O ne a re ba tlaa dira seo. Lemogang, "Lona ba lo dirang tshiamololo." Ke na le Lekwalo le kwadilwe fano. Ga ke itse fela kwa le leng. Ke tsere nako e ntsi thata. Ke tlile go le batla, mo motsotsong fela, mme ke bone gore e ne e le eng. Ke fitlhetse—ke fitlhetse Mathaio 7:21. Ga ke—ke itse fela gore ko kae. Nako tse dingwe ga ke le kwale fa fatshe, ee, fa ke—ke rera jaana, ke—ke lebala se ke neng ke se umaka mo Lekwalong. Mathaio 7:21.

Ga se mongwe le mongwe yo o mpitsang a re, Morena, Morena, yo o tla tsenang mo pusong ya legodimo; mme yo o dirang thato ya ga Rara yo o kwa legodimong.

Ba le bantsi mo letsatsing leo ba tlaa nthaya ba re, Morena, Morena, a ga re a ka ra porofeta ...

Baporofeta, ba ba tloditsweng! A ga go a nna jalo? "A re ne re se moporofeta? A re ne re sa tlodiwa, ba ba tloditsweng? A ga ke a ka ka porofeta mo Leineng la Gago? Mme mo Leineng la Gago a ga ke a kgoromeletsa ntle bodiabole? " O ka dira seo jang, mme wa bo o gana go kolobetswa mo Leineng la ga Jesu? Lo a bona? Ijoo! Le bona gore go tsietsa jang? Go fitlhelela koo, go tswa foo ba bo ba boela ko morago. Ba tsamaya go fitlhela ba tsena mo Lefokong, go tswa foo ba bo ba boela morago. Jaanong tlhokomelang sena. Re tla tsena mo go se, mo motsotsong fela.

Ba le bantsi ba tla nthaya ba re ... Morena, Morena, a ga re a ka ra porofeta, re ne re le baporofeta?

... Ee, ke ne ka bua ka seo mo Mathaio 24:24.

... mme mo leineng la gago ... kgoromeletsa ntle bodiabole? mme mo leineng la gago o dirile di le dintsi dikgakga- ... ditiro di le dintsi?

Mme foo Nna ke tlaa ba bolelela, gore ga Ke ise ke ko ke le itse: tswang mo go nna, lona ba le dirang tshiamololo.

"E rile Le ne le beilwa fa pele ga lona gape le ne la le bona, le le bona Le betreka; mme ka ntlha ya makoko a lona, le ne la itshwarelela ka makoko a lona. Ga ke ise keko ke le itse. Ga ke na sepa gore le kgoromeleditse matimona a le kafe kwa ntle, gore le dirile se le *sele* go le kafe, Ke ne ke sa itse sepe ka ga lona."

Balame o ne a re, "Ke ne ka porofeta boammaaruri, mo Leineng la Gago. Go ne ga diragala."

"Seo ke boammaaruri tota, mme, e rile go tla kwa Lefokong, le ne la le gana."

Ao, mokaulengwe, o bona karolo e e tsietsang? E seng "moporofeta," tota; mme ka Lefoko, Lefoko la boammaaruri, Lefoko le le tlhomamisitsweng le bonaditswe. "Lona badiri ba tshiamololo!"

137 Go leka, Saatane o lekile mo dipakeng tsotlhe go etsa Lefoko la boammaaruri. Re itse seo, a ga go a nna jalo?

138 Lemogang, ba tlaa tla fa ba tsena kwa molelwaneng ba bo ba ineela. Lebelela fa, O ne a re, mo

Bahebere kgaolo ya bo 6, jaanong, re sa tswa go bala mo lebakeng le le fetileng. Ke le boleetse gore re tla boila ko go yone, mme re tla bo re lebeletse mo metsotsong e e mmalwa e e latelang. O ne a re:

... mme mitlwa le sitlwasitlwane ... tse di leng gaufi le go ganwa; tse bofelo jwa tsona e leng go fisiwa. (Molelwane!)

... lona ba le neng la la nna le boitemogelo ... ja neo ya selegodimo, ...

"Go nna le maikutlwelelo," ka mafoko a mangwe, le Le bone! Ga o kake [Mokaulengwe Branham o tsupa melomo ya gagwe — Ed.] go utlwalela tlatso ya teng fela ka molomo wa gago. Mme le Le bone, gape le e itsitse gore ene ele Boammaaruri. Le ne le itse gore E ne e le Boammaaruri. "Lekeleditse neo ya Selegodimo."

... gape le dirilwe ba ba abetsweng Mowa o o Boitshepo, jaaka fa O ne wa fologela mo go lona,

... le ne la nna le boitemogelo ja lefoko la Modimo le le molemo, ...

"Le ikutlwaletse," le Le lemogile gore Le ne Le siame. "Le Mowa o o Boitshepo o fologela mo go lona," mofero mo tshimong.

... mme go tswa foo le be le retologa le tsamaela kgakala, ...

"Le latola Keresete tota yo o le itshepisiseng, a ba a le bitsa, a ba a tsenya tlotso eo mo go lona."

... ga go a sala setlhabelo sepe gape sa boleo, ka ntlha ya seo.

Ke se se sa itshwarelweng! "Ga go kgonagale gore ba tlhole ba tsene mo kitsong ya Boammaaruri."

Gonne ga go kgonege gore bao ba ba neng ba ... dirilwe gore e nne le seable mo Moweng o o Boitshepo,

O wetse mo meferong, le a bona, "Go simolotse le Jesu, mme o a re, 'Morena, ke a tsenelela,'" mme fa o tsena mo Lefokong, o boela morago. "Ba dirilwe gore ba nne le karolo ya Mowa o o Boitshepo, mme e bile ba ne ba ikutlwelela, ka na ba bone Lefoko ka Sebele le bonatsitswe." Mme go tswa foo ba bo ba Le huralela ba tswa mo go Lone, "Ga go na kgonagalo gotlhelele gore ba tlhole ba nne le tshenolelo mo go Lone kana ba tle ko go Lone."

Moo ke LEKWALO LE BUA JAANA. Jaanong, O ... "Magodimo le lefatshe di tlaa feta, mme ga Le ketla Le feta." A le a go bona? "Ga gona kgonagalo gotlhelele." Baebele e kwadile jalo, gape Mowa o fa bokapi ja seo.

139 Lemogang, tla ke le fe neeleng sekainyana. Lebelelang batho bao ba ba neng ba le ka fa tlase ga seporofeso sa ga Moshe, ba ne ba tswa mo lekokong leo, le go tswa mo sengweng le sengwe, mo seporofetong, ba ne ba bona ditiro tse di kgolo le dikgakgamatso, le dilo tse di ntseng jalo, mme ba bo ba felela ba le mo molelwane ba sa kgone go tsena mo Moreneng.

Jaanong, Lee, "leina la gago ke leo mo Bukeng." Lo a bona? O e ipaakantse. Mme lona ba le seong fano, le ba le reediteng kontle ka—ka megala, ke Ngaka Lee Vayle yo a ntseng fano. O dira paakanyo ya puo mo bukeng e ya Metlha e e Supa ya Kereke. Mme bothata bo a tlhagelela, kana potso, ka ga "leina la gago le tloswa mo Bukeng ya Kwana ya Botshelo." Le a bona, badiredi ba le bantsi ba gamaregile ka se. Mme pele o bale buka o bone gore ya reng, o tla e tlhologanya fa e le gore o na le Lesedi mo go lona. Le a bona?

Lemogang, jaanong, gore o tlile go retologa ebile o sa batle go Le lebelela fa sa batle go Le bona. Jaaka mmê a ne a tle a re, "Ga o kake wa gamola madi mo tapoleng e e khibidu, 'ka gore ga e na madi mo go yone."

140 Lemogang, Lesedi le Tshwanelwa ke go tla; ga ke mo lefifing. Lesedi le tla kwa lefifing, mme lefifi ga le Le lemoge. Lemogang jaanong ba ba tloditsweng mo letsatsing lena.

Jaaka Moshe a ne a etelela bana bao ba Iseraele go tswa mo Egepeto; mme ba ne ba reetsa ba bo ba tsiediwa ke setšhaba sele se segolo koo. Jaanong, Iseraele e ne e le makoko a a farologanyeng. E ne e sena naga ya bonno, e sena legae. E ne e ya kwa legaeng la bonno.

Ga re na kereke. Ga re epe ... Re—re ya ko Kerekeng, Kereke ya Motsalwapele, Kereke e e leng kwa Kgalalalong; e seng kereke e e leng mo lefatsheng, e e agilweng ke motho. Kereke e e ko Kgalalalong, ba ba bileditsweng kwa ntle, ba laoleletswe pele Botshelo jo Bosakhutleng, le a bona, ba ya kwa Legaeng la bone.

Mme erile ba filtha kwa lefelong la go kgabaganya, ba ne ba belaela Lefoko, mme ba boa. Morago ga Joshua le Kalebe ba ne ba boela ba tla ba rwele dikala tse di kgolo tsa meretlwa wa mefine, go ba netefaletsa Lefoko la tsholofetso ya Modimo la gore gore lefatshe le ne le le teng, ba re, "Ke lefatshe le le siameng, la maši le tswina." Mme bane ba tla ba e rwele, ba kgabaganyetsa gotswa kwa lefatsheng la teng, go ba netefaletsa. Mme ba ne ba utlule tatso ya one, mme ba re, "Ao, ao, ga re kake ra go dira, le fa go ntse jalo." Go ne go diragetse eng? Ba ne ba nyelela mo gare ga naga. Ba ne ba nna gone foo ba bo ba itirela lekoko, mme mongwe le mongwe wa bone o ne a swa.

Mme bao ba ba neng ba ya ba kgabaganya mme ba boa ba rwele meretlwa, e leng, Jošua le Kalebe; le Moše ba ne ba fetolwa. Ke setshwantsho sa Kereke e e letletseng; le tsogo ya Kgolagano e Kgologolo, Kgolagano e Ntšhwa; le Mmele o o phamotsweng. A le bona ba bararo bao? Baoraro jo o bo ne bo tshwanetse ke go tsengwa mo tseleng, le a bona, ka jalo, mo modumeding le modumologing. Lo a bona?

141 Lemogang ka faa go neng go ntse "gotlhelele." Gakologelwa, Modimo ga a ka a itshwarela sebe seo. Jaanong ba tlile go tsena jang? Fa e le mitlwa, kwa tshimologong, ke mitlwa kwa bokhutlong. Ke fela ba ba laoletsweng pele ba ba tla Le bonang.

142 Lemogang ka tlhoafalo jaanong. Fela jaaka mo metlheng ya ga Moitshepi Martin, yo e neng e le monnanyana yo o neng a na le poifo Modimo, gone pele ga Metlha ya Lefifi. Ke ba le kae ba ba kileng ba bala dikwalo tsa ga Moitshepi Martini? Bontsi ja lona le o badile. Re ne ra ya golo koo go ya go tsaya dikwalo tsa ga Moitshepi Martin; moperesiti o ne a re, "Mme oa seka a dirwa moitshepi." E ka nnette, o ne a seka a dirwa moitshepi; ke bone, mme o ne a dirwa ke Modimo. Mowa o o Boitshepo mo motlheng kereke ya boraro, o re laetse gore re mmeye foo. Le a bona?

143 Lebelelang gore monnanyana yo o ne a na le poifo mo Modimong jang; a bidiwa y o o laoletsweng pele. Batsadi ba gagwe, e ne e le baheitane. Rraagwe e ne e le, lesole. O ne a tshwanela ke go gotsa rragwe, go nna lesole. Mme, erile a dira jalo, mme o ne a nna a dumela gore go na le Modimo golo gongwe; e le monna yo o ratang go nna mo nageng, gape o ne a kgona go bona Modimo. Lengwe la malatsi o ne a feta kwa toropong, mme go ne gona le sekoba sa monnamogolo se rapaletse foo, a swa, a kopa mongwe ... O ne a sitwa mo bosigong joo. O ne a re, "'Ao," "mpa sengwe ke ikhurumetse; ke tlile go lala ke sule bosigong jono."

144 Go ne go sena ope yo neng a ka mo thusa. Mme Martini o ne a ema ka lotlhakoreng mme a mo lebelela ka lebaka. Go ne go sena ope yo o ka mo thusang. O ne a na le jase e le nngwe fela. O ne a le mo tirong, o ne a tlile go gatsela, fa a ne a—a mo fa jase eo ya gagwe. Jaanong one a akanya, a re, "Bobedi jwa rona re na le tšhono ya go tshela fa ke ka kgaogana jase e le ene." Ka jalo o ne a tsaya jase ya gagwe, mme a e kgaoganya gabedi, mme a apesa sekoba seo lephatlo le lengwe. O ne a itlhatlhetse ka lephatlo le le neng le setse la jase.

Mongwe le mongwe o ne a re, "Bonang gore makatane yole o apere jang-o bolaisa ditshego. Bonang lesole le le bolaisang ditshego, o itlathlile ka lephatlo la jase! "

145 Bosigo jo bo latelang, fa a ne a sa theogela mme a rapame mo bolaong ja gagwe, a sa thulamela. A lebile, mo kamoreng, mme o ne a bona Jeso a eme foo a itlathlile ka seaparo se segologolo se a neng a itlathlile ka sone. O ne a itse gone foo, gore "Se o se direlang ba bannye ba Me, gore o se diretse Nna, go batlodiwa ba Me," ba ba rapaletse foo.

E ne e le motlhanka yo mogolo wa Modimo. Kereke e ne e ikgatlha ka ene, e mmogisa, ya mo koba, le sengwe le sengwe se sele, mme e ne e le moporofeta wa Modimo. Se a neng a se bua se ne sa diragala. Go na le ba le bantsi ba neng ba mo dumela mo motlheng oo, gape.

146 Ke batla go le bontsha ka fa diabile a tsietsang ka teng. Letsatsi lengwe o ne a ntse mo ntlolong ya gagwe ya boithutelo. Go ne ga tla moengele yo o maatla, a rwele korone mo tlhogong ya gagwe, a a na le lesire le leneng le le mo diaparong tsa gagwe tsa gauta, mme a bo a re, "Martin, a o a nkitse?" O ne a re, "Ke nna Morena le Mmoloki wa gago. Ke nna Yo ke a neng ka go boloka. Nkobamele, Martini." Fela moporofeta yoo, a ne a emoga gore go ne go na le sengwe se se neng se se mo Lefokong, o ne a tswelela a mo lebelela. O ne a re, "Martini, ke nna Mmoloki wa gago, Jesu Keresete. Nkobamele! A ga o nkitse, Martini? "

Martini o ne a tswelela a mo lebeletse, a akantse Dikwalo. O ne a re, "Saatane, twaya fa tlase game." O ne a re, "O rwele korone mo tlhogong ya gago. Mme Lefoko la Modimo la re 'baitshipi ba Gagwe ba tlaa Mo rwea korone' kwa bokhutlong jwa paka."

A seo e ka bo e se selaga ya MaPentekosete? Elang tlhoko Lefoko leo, mokaulengwe. Ke gone fa go nang le poelo.

147 Letsatsi lengwe, gape, ko ntlolong ya tlhapelo ya ba tumelo ya ga buda, monnamogolo wa moitshepi wa mo monko, yo a neng a le mo setlhopheng sa makawana a mamonko koo. Go no gona le mongwe wa bone yo o neng a tenega tenega fela. Elang sena tlhoko, setshwantsho se se molemo—se se molemo

gompieno. O ne a batla goitira gore a nne yo o botoka mo go bone botlhe. O ne a batla go itshupa, go supa gore o na le taolo, sengwe se segolo go feta, le maemo le sengwe se se golo go feta thata. O ne a tshwanetse go nna wa maemo a a kwa godimo. A nna a batla bakaulengwe ba bangwe gore ba seka ... Le a itse, o ne a tshwanetse a nna pharologano. Le a bona? O , ne a nna a ikgogomosa, mo sengweng le sengwe. O ne a ipona e le e ne fela. O ne a sa kgomege. Jaanong lebelelang se se neng sa diragala. O ne a tshwanela ke go bo a na le sengwe se tona. O ne a tshwanela ke go itshwantshanya le—le mekgatlho e megolo. A le a ntlhaloganyana? Le a bona? Jaanong, o ne a re, o ne a porofeta. O ne a re, "Morena o ntirile moporofeta, le nna. Ke moporofeta."

Jaanong, go ne go le moporofeta a le mongwe yo o tshwailweng mo lefatsheng, mme e ne e le Moitshepi Martini; o ne a tsalwa e le moporofeta.

148 Mme ngwananyana, mmotana yo wa momonko yo a neng a ka nna dingwaga tse di masome a mabedi le botlhanano, o ne are. O ne a re, "Morena o ntirile moporofeta, mme ke tlile go le rurifaletsa." O ne a re, "Bosigong jono Morena o tlile go nneela purapura e kgolo, e e siameng thata, a e nkapesa, purapura e e tshweu, mme ka bo a mpaya fa gagre ga lona. Mme lona lotlhe lo tlaa tla ko go nna, le a bona, mme le tlaa tsaya ditaello go tswa mo go nna."

Jaanong tshwantshanyang seo le gompieno, le a bona, "Ke tlaa nna tlhogo ya lekoko. Ke tla le tlhokomela, lona lotlhe mamoko."

Mme ka nnete mo, "Bosigong joo, gone ga tla lesedi la lebonne mo kagong," jaaka go kwadilwe mo dikwalong tsa ga Moitshepi Martini. Le di bale. Mme ke tsa nnete. Ke ditso. Mme lesedi la dipone le ne la tla, mme botlhe ba ne ba lebile, mme fano ga tla ... O ne a apere purapura e tshweu, a eme fa gare ga bone. O ne a re, "Le bona se ke neng ka se le bolelela?" Mme seo se kगतलhanong le Lefoko.

149 Mme e rile fa a sena go ya go bitsa mookamedi wa sekolo, o ne a tsamaya tsamaya, a ntse a re, "Morwa, seo ga se utlwalege e le nnete." O ne a re, "Go na le tsela e le nngwe fela." Ke yone e! "Gona le tsela e le nngwe ya gore re itse. Go ne ga lebege go fetile tlhologo." Thaka, Pentekoste e ka bo e phamola seo, modi, senwetsi, kgole, le sekgoge, le sengwe le sengwe se sele! O ne a re, "Metlholo e ka tswa e lebege e siame, mme go lebege go siame mo Lefokong. Jaanong, re na le motho yo o ntseng jaana, e le moporofeta yo o tloditsweng, yo o bidiwang Martini. Tlanya, tsamaya o ye kwa pele ga gawe."

Monna o ne a re, "Nnyaya, nnyaya! Martini ga a na sepe malebana le se."

Mme o ne a re, "O a tsamaya, le fa go ntse jalo." Mme ba ne ba mo tshwara ka letsogo, gore ba mo ise ko go Martini, mme purapura ya gagwe e ne ya tswa mo go ene.

150 Le a bona, "Go tla tsietsa Bakgetlhwaga fa go ka bo go ne go kgonega." Le a bona, ba a ba itse. Jesu a re, "Dinku tsa Me di itse Lefoko la Me."

"Ao," o a re, "'reetsa la Lentswe la Me.'"

Leo ke Lefoko la Gagwe. "Motho ga a kake a tshela ka senkgwe se le sosi, fa e se ka Lefoko lengwe le lengwe." Le a bona? Ba ba laoletsweng pele ba itse sena. "Ga ba ketla ba sala morago Lefoko le le sa tlwaelesegang, kana lentswe."

Ke yone tsela e e banna bao ba bogologolo koo, e ba neng ba ka se sale morago. Ba ne ba itse gore Martini o ne a le koo, yo eneng e le moporofeti wa motlha oo, yo a neng a supilwe ke Modimo ka Lefoko, o ne a itse Lefoko. Mme monna yole o ne a ka seka a kgona go ema fa pele ga Lone.

151 Gape o ne a re, "Kwa Setoto se leng teng," kana Lefoko, "koo, ka paka, bontsu ba kokoanela teng." Jaanong ke mo go Math- ... Lo batla go kwala seo, moo ke Mathaio 24:28. Pele fe; a go se kafe fela, Mateo 24:24; ditemana tsedi ko tlase ga yone, lo a bona, fa o batla go e bona. "Kwa Setoto se leng teng," Mmana a leng gone, Lefoko le leng gone, "koo bontsu ba kokoanela teng."

152 Jaanong ke tshwanetse go itlhaganela. Ke ne ka leba ko sesupa nakong go bona gore bona gore e ne e le nako mang ... Nako ke—ke metsotso e supa kana metsotso e ferabobedi morago ga lesome le bobedi. Ke tlaa itlhaganela ka bonako, kana re tla feleletsa bosigo jona, sepe fela mo le batlang re se dira. A re tsewedise mosong ono kana bosigo jono? Huh? Ke ba le ba kafe ba ba tshwanetseng go ya ko malapeng morago ga tirelo, le ka supa ka go tsholetsa matsogo a lona, le a bona. Ijoo, go botoka ke tsewedise!

Ke maswabi go bo ke diegisitse batho bao mo megaleng koo jalo, mme ke tlaa itlhaganela. Se se tlhwatlhwa go feta madi a gago. Mo go ya ka nna, ke dumela gore go ntse jalo, le a bona. Madi a gago a tlile go felela. Lefoko Le ga le ketla; Ke Lefoko. Le a bona?

153 "Kwa Setoto se leng teng, ke gone ko dintsu di kokoanelang gone." Kwa Setoto, ko se—se—go bolailweng gone, ke gone dintsu di kokoanelang gone. Kwa Nama e talana e leng teng, Lefoko la motlha, ke gone ko dintsu di kokoanelang gone.

Mme fa e sena go bola, ke gone manong a tlaa bong a fofela gone. Ee. Le tihaloganya se ke se rayang? Fa go na le phologolo e e bolailweng, dintsu ke tsone tse di tlang pele ga e senyega; mme fa e setse e bodile, ke gone manong a tlang. Ntsu ga e na go na sepe le yone fa e setse e bodile. Le a bona?

Jesu a re, "Kwa Setoto se leng teng," kwa Mmana o wetseng, bosigo jo Mmana o wang seša, "Ke gone ko bontsu ba kokoanelang teng." Ke one Mmana a letsatsi. Le a bona? Lemogang.

154 Mme fa e sena go bola, diboko di tla bo di tsena, go tswa foo manong a tla bo a tsena. Ga a kgone le go dupelela go fitlhelela phologolo e bola. Ke sone Jesu a neng a ema koo mme a re, "Jerusalema, wena yo o neng wa kgobotletsa moporofeta mongwe le mongwe ka mantswe!" Lemogang leemedi leo la botho, le a bona, "Jerusalema, Jerusalema, ke ga kae Ke tla bo ke le ..." Ene e ne e le mang? "Ke ga kae Ke neng Ka le phutlha jaaka koko e ka elama e khurumetsa dikokwanyana tsa yone, lona ba le neng la kgobotletsa moporofeta mongwe le mongwe yo ke ke neng ka le mo romelela," kereke e kgolo eo, Jerusalema.

155 Jerusalema e e seng mo lefatsheng, "mme re ba Jerusalema ya kwa Godimo," kwa Lefoko le tswang gone, go tswa kwa go laolelweng pele, le a bona. E seng Jerusalema yo mogologolo yo a nyelelang; e leng Jerusalema e Ntšhwa e e sa kakeng ya nyelela. E seng Jerusalema yo a mogologolo, yo a agilwe ke motho; mme Jerusalema e Ntšhwa e e agilweng ke Modimo, le a bona, Lefoko kwa godimo koo jaanong le bonatswa. "Mo ntlong ya ga Rara gona le manno a mantsi. Ke tla ya go le baakanyetsa," Motlhodi a dira mebila ya gouta, le jalo jalo. Ke One o o sa nyelelang.

156 "Jerusalema, Jerusalema, ke ga kae Ke tlaa," go tswa ko tshimologong ya nako; e seng Motho wa boraro, kana mongwe o sele, mme, "Ke tlaa bo ke le elame jaaka koko e e elamela dikokwanyana, mme le ganne. Mme jaanong motlha wa lona o tliile." Le a bona?

"Kwa Setoto se leng teng, ke gone ko dintdu di kokoanang gone." MMe fa setoto se sena go bola, ke gone digodi di kgobokanelang teng. Le a bona?

157 Lemogang. Moše, ga a a ka a neela bana ba Modimo ... Moše e ne e le ntsu, mme ga a a ka a neela bana ba Modimo masalela a ga Noa. Lo a bona? O ne a na le Lefoko le le ša la Modimo. "Morena Modimo o nkgatlhantshitse kwa bogareng ga naga, a bo a tlhomamisa Lefoko la Gagwe, mme a nthomela golo kwano go lo biletsa kwa ntle." Foo go ne ga tla baetsaetsi go mo dikologa koo, ba etsaetsa moo. Lo a bona? Fela o ne a na le Lefoko la oura.

Ka gore, Modimo ne a raya Aborahama a re, ene yo neng a na le tsholofetso, "Losika la gago le tlaa jaka mo lefatsheng le le gakgamatsang, dingwaga di le makgolo a le manê, fela Ke tlaa ba etela mme ke ba ntshe ka seatla se segolo."

158 Moshe ne a re, "Jaanong, Morena Modimo o tlaa bua le nna mme a nthomela, mme o mpoletse se ke tshwanetseng go se dira, mme ke tlaa go bolelela." Ne a re, "'KE NNA' o nthometse."

"KE NNA!" Eseng "Ke ne ke le, kgotsa ke tlaa nna." "KE NNA," paka jaanong, Lefoko jaanong. E seng Lefoko le neng le le, Lefoko le le tlo tlang; Lefoko le le leng jaanong. Lo a bona? Lo a go tihaloganya? "KE NNA!" "KE NNA" ke Lefoko. "Ko tshimologong go ne go le Lefoko, mme Lefoko le ne le na le Modimo." A go jalo? "KE NNA." "Modimo o nthometse jaaka moporofeta wa Gagwe, go rurifatsa gore sena ke nnete. Nna ke karabo go Lefoko lena, o mpoletse gore ke tle kwano mme ke dire sena. "

Mme e rile a dira, Faro ne a re, "Sentle, re na le basimane ba le bantsi mo setlhopheng sa rona ba ba ka dirang seo, le bone," baetsaetsi.

Jesu ne a re, "Jaanong, moo go ile go boeletsa gape mo metlheng ya bofelo," lo a bona, ba bua go se bosupi selo se se tshwanang. Lebang ke mang yo tlang golo kwano pele. Lebang ke mang yo neng a sala le Lefoko. Ke gone. Ke ka foo go itsiweng, jalo le a bona.

159 Re a lemoga, Moshe ga a a ka a ba neela se e neng e le nako ya ga Noa, "Re tlaa aga areka jaanong, gobane moo ke Lefoko, lo a itse. Noa o ne a aga areka letsatsi lengwe. " Nnyaya, manong a ne a ja mo go seo. Nnyaya, nnyaya. Nnyaya.

Se ke Lefoko le le solofeditsweng. Lemogang, ka ntlha ya molaetsa ona o neng a na le one go tswa ko Modimong, o ne a na le Lefoko la Modimo la mmannete le le laoletsweng pele la oura eo.

Le e leng Jesu ga a a ka a ba neela masalela a ga Moše. Moše o ne a na le Lefoko la oura eo, fela Moše o ne a le moporofeta. Fano ke Modimo ka Sebele, lo a bona, ga A aka a ba jesa masalaela a ga Moše—a ga Moše.

Fela lebang ko manong koo ko mokgatlhong, ne a tlabuela mo godimo ga ona. "Re a itse! Re na le Moše! Ga re tlhoke go nna le Wena. "

O ne a re, "Fa lo ka bo lo itsile Moše, lo ne lo tlaa Nkitsi, ka gore Moše o buile ka ga Nna." Ijoo! Lo a

bona?

"Kwa Setoto se leng teng, bontsu ba tla phuthegela." Bontsu! Se se talana sa go bolaiwa ke Lefoko, Lefoko le le godisitsweng mme le akofisitswe, le go bonafadiwa le go neelwa Mojo wa bana.

Jaanong, setoto sa kgale se se ntseng foo makgolo a dinyaga, foo se tlaa nna teng.

Go a tshwana jaanong! Lutere o ne a na le molaetsa wa tshokologo; fela, lona segopa sa digodi tsa Lutere! Mobaptisti o ne a na le molaetsa; fela, digodi tsa Mobaptisti! Lo a bona? Pentekoste e ne e na le molaetsa; re tla gae jaanong, digodi tsa Pentekoste!

"Fela kwa Setoto se leng teng, koo bontsu ba tla phuthegela teng."

160 Gakologelwang, o ne o ka se kgone go jesa Molutere, kwa morago mo malatsing ao (o ka kgona jaanong), nama e e bodileng Katholiki. Nnyaya, rra. O ne a na le nama e talana. E ne e le paka ya kereke eo.

O ne o sa kgone go jesa Methodisti, molaetsa wa Lutere. Ao, nnyaya, o ne a sa batle nama e e bodileng eo. E bodile. Lo a bona, Botshelo bo setse bo e tlogetse bo ile kwa go sengwe se sele. Seo ke letlhaka la kgale le le suleng, kwa morago koo. Botshelo bo tswelela pele.

Le e seng ga o kake wa jesa Monyadwi wa ga Jesu Keresete Bopentekoste. Nnyaya, ruri! Mokgatlho o o gogomogisitsweng ke diboko; gope mo go diragalang! Nnyaya, nnyaya!

Gonne tsholofetso ke, "Mme pele ga letsatsi le legolo leo le le boitshegang le tla, Ke tlaa romela ko go lona moporofeta Elia. O tla busetsa dipelo tsa bana kwa go Tumelo ya borraabona gape. " "Ditsholofetso tse na tsotlhe di ne tsa dirwa ka mo Baebeleng, Ke tlaa go dira, mme koo bontsu ba tla phuthegela." "Botlhe ba Rara a ba Nneileng ba tlaa tla ko go Nna." Lo a bona?

161 Jesu ga a ka a leka moo. Fela fa Jesu a tla, O ne a fitlhela jone bontsi jwa manong, "Re na le Moše le molao." Lo a bona? Sentle, seo e ne e le mojo o o molemo kgakala kwa morago motlhang e ne e bolawa mme e ba neelwa. Lo a bona, moo go ne go siame ka nako eo.

Fela sena ke se se neng sa boleletswe pele ko go Moše, ka boene, se se neng sa bolaya setlhabelo, ne sa re, "Morena Modimo wa lona o tlaa tlhatlosa mo gare ga lona, la bakaulengwe ba e leng ba lona, Moporofeti. Go tlaa diragala, gore mongwe le mongwe yo o sa tlo ngaparelang Moporofeta yoo le se A se buang, o tlaa kgaolwa go tswa mo bathong. " Mme e ne e le yone.

Leba ka foo go ka nnang makgolo a marataro a diporofeto tse di farologanyeng di dirafaditsweng gone foo, tsa Kgolagano e Kgologolo, ko go Jesu Keresete. "Ba ne ba tlhaba diatla tsa Me le dinao tsa Me." Go ka nna, ke a lebala gore ke ba le kae ba ba neng ba diragadiwa mo diourenng tsa bofelo tse supa kgotsa borobabobedi tsa botshelo jwa Gagwe, baporofeti botlhe ba ne ba bua, ka boitekanelo.

162 Fa ke porofetile gompiano gore selo se se rileng se tlaa diragala mo ngwageng go tloga jaanong, gongwe ke na le—ke na le tšhono ya masomemabedi mo lekgolong gore moo go se diragale, kana go siame kgotsa phoso. Mme fa ke boleletse pele gore moo go tlo diragala, mme ba se ka ba bua gore leng, ke na le bonnyenyane go feta mo lekgolong. Fa ke boleletse pele gore e tlo diragala leng, e nnaya pharologano e nnyennyane go feta. Fa ke boleletse pele lefelo le e diragetseng, go santse go e naya pharologano e nnyennyane go feta. Fa ke boleletse pele ... ke mang yo e tlaa nnang mo go ene, ka nako eo ke santse ke na le e ka nna nngwe e le nngwe ya go tsamaelana le e e ganetsanyang le yone, fa e se nnete.

Mme Lefoko lengwe le lengwe, aleluya, le le neng le kwadilwe la Mesia yoo, le ne la diragatswa go fitlha kwa tlhakeng nngwe le nngwe. Le e leng go fitlha letsatsi lengwe, a bala Dikwalo, O ne a ema gone mo gare ga polelo, a bo a re, "Mowa wa Modimo o mo godimo ga Me go rera Efangedi, mme o golola ba ..." Mme ka emisa gone foo mo bogareng jwa polelo, ka gore mo go setseng ga gone go kwa go Tleng ga Gagwe. Amen! "Magodimo le lefatshe di tla feta; Mafoko a Me ga a kitla." Lo a bona?

163 O ne a le Lefoko foo, le le neng le ba fa dijo ka nako eo. Moše o ne a ba bolelela Boammaaruri; fela, lo a bona, ba tlhola ba dira lekoko go tswa mo go gone, ka ntlha ya manong ko go ...

Go sengwe sa Yona se se setseng morago ga go re bontsu ba je mme ba ye gae. Ka nako eo ba emetse go bona sengwe se sele. "Lefoko," ba re, "fano Le tshwanetse le tle. Re ne re e ja kwalata maabane; re na le nku ka moso. " Lo bona se ke se rayang? "Go setoto sa kgale sa kwalata golo koo, se gogomoga, fela re na le nku e a tla gompiano. E ko kae? " Lo bona se ke se rayang? Dijo tsa Baengele! Batho ba ba neng ba ja mmana wa letsatsi lengwe, fa ba ne ba leka go e tsholela letsatsi le le latelang, e ne e kgotlhelega. A ga lo bone ditshwantsho tsotlhe, ka foo go itekanetseng? Go a tshwana jaanong!

164 Elang tlhoko, manong a motlha wa ga Jesu le one a ne a kgoromeletsa bodiabile ntle; ba ba tloditsweng ba setoto sa kgale. A go ntse jalo? Ba ne ba kgoromeletsa ntle bodiabile. Jesu o buile jalo.

Mme gakologelwang, gore ba ne ba na le baporofeta mo metlheng eo. Kaifase, moperesiti yo mogolo, o ne a porofeta. Ke ba le kae ba ba itseng seo? Kaifase o ne a porofeta. Elang tlhoko bonno jwa mofero mo tshimong; o nosetswa ke tlotso e e tshwanang. Gobaneng Beibele e ne e re o ne a porofeta? "Ka gonne o ne a le moperesiti yo mogolo ngwaga oo." Mana a a bodileng, mofero le sitlwasitlwane, a dutse mo gare ga Korong; fela Mowa o ne o le mo go ena, Mowa o o Boitshepo wa mmannete wa Modimo. Mowa o o Boitshepo wa Modimo o ne o le mo go ene, go rera, go porofeta, le go e bolelela pele go tla go diragale; mme a latola a ba a bapola lona tota Lefoko le le rurifaditsweng la oura.

Ao, boutlwelo botlhoko, mokaulengwe! Ke ga kae go feta mo re tshwanetseng re bue dilo tsena, lo a bona, ke ga kae go feta ka Lekwalo? Ke tla itlhaganela. Ke na le matlhare a ka nna lesome fano, a Dikwalo, ka foo go rurifatsang dilo tsotlhe. "Letsatsi mo basiaming le mo basiamologing, go tswana."

165 Jesu ne a re, go rurifatsa sena. "Fa Ke kgoromeletsa ntle bodiabile ka monwana wa Modimo, ke ka mang yo bana ba lona ba ba kgoromeletsang ntle?" Jaanong, ba ne ba kgoromeletsa ntle bodiabile. Ba ne ba porofeta. A go jalo? Fela ga a a ka wa Mo lemoga gore ke Lefoko la oura, (goreng?) ka gonne O ne a sa ikgokaganya le bona.

Jaanong tsaya Matheo 24:24, "Bokeresete ba maaka," ba ba tloditsweng, "ba tlaa tlhatloga, mme go tlaa nna le baporofeti ba maaka ba ba go kayang," lo a bona, "mme ba tlaa tsietsa bone Baitshenkedwi fa go ne go kgonega." Lo go tlhalogantse jaanong?

166 Elang tlhoko bana. "Ke ka mang yo bana ... Fa ke kgoromeletsa ntle bodiabile ka Lefoko la Modimo, "e leng, O ne a le Lefoko la Modimo," ke mang yo bana ba lona ba selekoko ba ba kgoromeletsang ntle ka bone? "Jaanong, mme Modimo a le esi a ka kgoromeletsa ntle bodiabile, re itse seo, Modimo a le esi. Gonne, motho yo o maatla go feta go na le yo o mo ntlung ya gagwe. Ba ne ba na le thata ya go go dira.

Lo a itse, mo Bukeng ya go tswa foo, ne ga re o tlaa ... gore moganetsa-Keresete yo o neng a tsena mo metlheng ya bofelo, "ne a dira ditshupo le dikgakgamatso, tse di neng tsa tsiediwa mo godimo ga Buka ya lefatshe, mme a tsieditswe mongwe le mongwe wa bone, Bakeresete le botlhe, ba maina a bone a neng a sa kwadiwa mo Bukeng ya Botshelo ya ga Kwana," ba araba mo go Mathaio 24:24,

Botshelo joo jo bo neng bo le ka mo moding wa ditlhare tseo tsa popota tsa namune, jo bo neng jwa tlhatloga bo ralala ditlhare tseo tsa maungo a mmannete, tse di neng tsa tswelala di bo di tsennngwa maungo mo godimo ga setlhare, kwa godimo ga magato otlhe a makoko le dikala. Lo go tlhalogantse? Ke tla itlhaganela. Motho yo o maatla ...

167 Gakologelwang Dafita jaanong, o ne a tshepafala, a le pelo e phepa, a leka go direla Modimo tiro, mme o ne a sa tlhomamisiwa go e dira.

"Bone," ba ba tloditsweng; fela Jesu ne a re, "Ba ruta Thuto ya kereke phuthololo (ya Dikwalo) ya motho," lo a bona, eseng Lefoko la Modimo, le a bona, sengwe se e neng e le sone.

Mme Baebele ne ya re, "Ena o jalo." "KE NNA," eseng "Ke ne ke le kgotsa ke tlaa nna." "KE NNA, gone jaanong." Ene ke Lefoko leo le le tshelang ka mo gare fano.

O ne a le gone, kwa tshimologong, O ne a le mo ... O ne a le mo—kwa matlhareng; O ne a le mo seboleng; O ne a le mo mmokong; fela jaanong O ka mo Tlhakeng.

168 Jaanong, o boele morago mme o leke go tshela gape? Go ka tweng fa Botshelo joo bo ne bo isa morago ko tlase, o akanya gore (molema) Botshelo bo ka bo bo ne bo bua, ba boele morago morago ga mmoko oo o thujwa, ba boele morago mme ba tshela mo go one gape? Ga le ke le dira. "Gonne go a pala gore bao ba kileng ba sedifadiwa," mme ba ne ba sa tswelala le Lefoko jaaka go ne go diragala, "ba sule, ba ile; mme mitlwa le sitlwasitlwane se e leng gaufi le go ganwa, se bofelo jwa sona e leng go fisiwa." A go ntse jalo?

Jaanong ke itlhaganela ka bonako fela jaaka ke ka kgona.

169 Lemogang Dikwalo jaanong. Ba ruta ka Modimo wa ditso, lo a bona, fela jaaka ba leka go tshela mo bogologolong, go tswana le, "Sentle, Wesele ne a re mokete-le-kete." Kgotsa, "Mokete-le-mokete ne a re mokete-le-mokete." Lo gana Lefoko le le solofeditsweng la motlha, eleleng Mmana o o supilweng tshwailweng wa letsatsi. Ba leka go tsenya moweine wa bona wa kgale wa Lutere, Baptisti, Pentekoste mo mabotlolong a rona a maša. Ga go kake ga bereka. Gape ka Mofine wa rona o moša, o o mo mabotlolong a bone a a magologolo, ga go na go bereka. Fa ba ka leka go tshela Mofine o moša mo lekong, boelelele jwa bone bo tsile go senoga. Ga ba kake ba go dira. O tlile go thuba lebotlele.

"Jaanong, mokaulengwe, ke bone Lefoko la Modimo, ka boitekanelo ka Lefoko!"

"Jaanong, leba fano, ngaka, fa ... Ga—ga re kake ra nna le Seo. " Ned, ketsaya gore o nnile le sengwe sa go nna jalo bosheng. "Rona, fela ga re kake ra nna le Seo fano jaanong. Ke—ke ka mpa ka re

o tswelele fele." Le a itse. Le a bona, ga go kake ga bereka. Le tlile go thubega.

"Ga o kake wa rokelela phatsana ya letsela le lesa mo le le gologolo, 'ka gore le tlile go kgagoga lotlhe." Le a bona? A Jesu ga a a bua seo? Ga o kake wa tshela Mofine o mosha mo maboteleleng a magologolo. O ka a thuba. Mofine o mosha o na le Botshelo. Go siame.

170 Lemogang fano sengwe, ka bonako tota jaanong, fa re sa wetsa pui ... puisanyo ya rona. Lemogang Tshenolo 16:13 go ya go 14, fa lo batla go kwala seo. Ga ke tle go nna le nako motlhamongwe ya go ya kwa go lona. Ke batla lo tlhomame mme lo le bone. Jaanong lemogang, sena ke go utlwala mo gare ga Mogotšwana wa Borataro le wa Bosupa.

Jaanong re ... re tlaa tswalela fela ka motsotso, fa lo ka kgona itshokeng fela metsotso e mmalwa go feta. Ke a tswala jaanong.

Lemogang Tshenolo 16:13 go ya go 14, mo gare ga Mogotšwana wa Borataro le wa Bosupa, "Mewa e meraro e e maswe jaaka digwagwa" (a lo ne lwa lemoga seo?) "ne a tswa mo molomong wa mongwe." Jaanong lemogang, ka bonako. A lo ipaakantse? E reng, "Amen." [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.] Boraro jwa mewa!

171 Jaanong mokaulengwe wa boleko, nna o tuuletse motsotso fela. O se emelele o bo o tswa mo bonong, ko ntle koo mo gokaganong ya seromamowa sena, ya megala. O se time segatisa lentswe sa gago. Nna o tuuletse motsotso fela, mme o reetse. Wena o tsetswe ke Modimo, o tlaa dira.

172 Boraro jwa digwagwa! Moheitana ke phologolo e e tsholang e lebeba go boifisa. Ga a ke a leba kwa a yang gone; o leba kwa a tswang teng. Lo a bona? A ga lo bone? Ke ko kae kwa boraro bo neng jwa tsalwa teng? Gakologelwang, "mewa e meraro e e itshekologileng," mewa e nosi ka bongwe. A lo a go tlhologanya? [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.]

Lemogang, ba leba morago ko Lekgotleng la Nishia kwa thuto ya boraro e neng ya tsalwa gone, e seng ka mo Beibeleng. Ga go na selo se se ntseng jalo. Ba leba morago kwa Lekgotleng la Nishia kwa Nishia, Roma, kwa boraro bo neng jwa tsalwa gone.

Lemogang kwa ba tswang gone. Lemogang. Mme boraro jwa digwagwa bo ne ba tswa mo borarong jwa kgale, bo tsetse boraro jo bontšhwa, mmaabo. Ke eng se se neng sa tswa mo go eng? Boraro, "kgwanyape," lo a bona, "sebatana," le "moporofeta wa maaka." Boraro, jo bo ša. Gonne digwagwa tsena di ne tsa tswa leng? Di tswile leng? Lemogang, ba ne ba le koo nako yotlhe, fela go ne go sa bonatshwa go fitlha magareng ga Mogotšwana wa Borataro le wa Bosupa, fela pele ga Dikano di phuthololwa go e senola.

"Gonne mo Molaetseng wa moengele wa bosupa, masaitsiweng a Modimo a tlaa itsewa," dilo tsotlhe tsena tsa borataro la borataro, le dikolobetso tsa kako, le dilo tse di seng tsa nnete, le sengwe le sengwe se ne se tshwanetswe go bonatsiwa. Modimo a re thuse go bona se e leng Boammaaruri! Mme e seng akanye gore ke mongwe a leka go buwa sengwe go ...

173 Ke utlwelela mowa oo o tenegetse Seo, lo a bona. Ga ke buwe ka ga bonna, mokaulengwe. Ke bua ka ga Moengele wa Morena yo o leng mo kampeng. Go jalo totatota.

Lemogang, boraro! "Kgwanyape," ke ba le ba kae ba ba itseng se kgwanyape e neng e le sone? E ne e le Roma. "Mme kgwanyape e ne ya ema fa pele ga mosadi go kabetsa ngwana wa gagwe ka bonako fa a sena go tsalwa." A go jalo? "Sebatana" se kaya eng mo Beibeleng? Thata. Go siame. "Moporofeta wa maaka, moporofeta wa maaka," wa maaka, yo o tloditsweng. Lo a bona?

174 Simolotse ko kae? Ona ke "moporofeta wa maaka," bongwe. "Moporofeta wa maaka," mopapa wa ntlha; le go tswa moo go ne ga tla "le—seaka, le mmaagwe baakafadi," selo sotlhe.

Boraro jwa maaka bo ne bo tlhatloga; eseng mo metlheng ya kwa tshimologong, go ne go ka se bonagatshege mo metlheng ya pele, go ne ga tswela gone kwa pele ka gone. Fela erile Dikano di Supa di tla, mme di phutholotse masaitsiweng ao le a a senotse; moo ke fa "digwagwa, mewa e meraro e itshekologileng jaaka digwagwa, e tswa go iponatsha," thuto ya boraro kgalhanong le Boammaaruri. Lo a bona? Huh!

Lo a bona kwa e tswang gone? Lo a bona kwa e boelang morago teng? Lekgotla la Ekumenikale. Ke bakaulengwe botlhe, le fa go ntse jalo; mewa e e tshwanang, selo se se tshwanang.

Mme elang tlhoko. Ba tsietsa thata, ba diragatsa metlholo! Mme tsena ke bodiabile ba ba yang ko medimong yotlhe ya lefatshe, ba dira metlholo, go ba tsietsa mo motlheng wa bofelo, mme ba tlaa atlega mo go go direng. Modimo ne a reng ka ga mowa oo wa bosula?

Ne a re, "Ke tlaa fologa mme ke tsene mo molomong wa baporofeta bao ke bo ke dira gore ba profete leaka, go dira gore Ahabe a tle golo koo go sengwa."

181 Ka goreng? Ga e kgone go bona jaaka ntsu. Go thusang fa o ka leka go fofela kwa godimo thata, gape o sa kgone le go bona fa o leng teng fa le kwa godimo koo? Mme fa e ka leka, le gone go leka go itira ntsu, kwa godimo, e foufetse mo go senang bolekanyo. Go ntse jalo. O atswelela ka go kua a lela; mme bua le e ne ka Lefoko, thaka, ke gore o tlleng boeleele ja bone bo tla bong bo supagala.

Bua le ene o mmolelela ka kolobetso mo Leineng la ga Jesu Keresete, kana, Ene a le yo o tshwanang maabane, gompieno, le ka bosaeng kae, o gotlhe—o gotlhe jalo. "Ka goreng, ao, jaanong ema fela motsotso!" Le a bona? Ao, ee, ke gone koo diphofa tsa gagwe di welang fa fatshe. Le a bona, o a tlola, ebile a bo a porofeta, gape a bo a kgoromeletsa bodiabile kwa ntle, ebile a buwa ka diteme, a buela kwa godimo, gape a tselela jalo, a sianela kwa godimo le kwa tlase mo tirelong. Mme o seka wa leka go sala morago o ya kwa godimo Koo; ka goreng, ka gore o tla itsisiwe ka boammaaruri.

Le fa go ntse jalo, o tlhomamisitswe. O tloditswe. A kgona go fofa. AE kgona go itshetlela, fa e tsena koo kwa godimo koo, mme eseng ... kgakala thata. Lo a bona, ga e kake ya ja nama e e bodileng, mme e ja Nama e entsha e e tswang kwa Teroneng.

E foufetse. Ena o gaketse thata, fela ga a itse gore o gaketse ka ga eng. Lo a bona, Mowa o o tshwanang oo o o neng wa wa mo go ena, jaaka pula, go mo dira korong; ga se korong go tloga tshimologong. O a buduloga. "Ao, ga ke kake ka tsamaela dingwe ... Ao, nnyaya, rra! Ke a itse Ngaka Jones o ne a re ... " Go siame, tswelela pele. Lo a bona? Tswelela pele, fa o batla go dira.

182 Nnyaya, lemogang, ga a a tsalwa, kgotsa a agile, kgotsa a laoletswepele, go nna mohuta oo wa nonyane. O a kgona ... Ena ke ... a ka nna surunamune e e golang mo setlhareng sa namu4e, fela ga a kitla a tswa kwa meding. Ke sengwe se neng sa tsenngwa. Mme fa ba nna kwa godimo thata mo makokong a bona gore ba sa kgone go bona Lefoko la Modimo le le laoletsweng pele le rurifadiwa, foo boeleele jwa bona bo a itsisiwa. "Ao, dilwana tseo, Lesedi ko godimo, le tsotlhe, ao, Ke ditlontlokwane." Lo a bona? A itsisiwe.

183 Ga a a bopega go bona kwa bokgakaleng jono. A ka kgona fela go bona jaaka digalase tsa gagwe tsa selekoko di tlaa mo letlelela a lebege. Fela, morago ga foo, o foufetse go tshwana le mmamantshwane. Ke nako eo mo boeleele jwa gagwe bo itsisiwang. Lo a bona? Ke kwa ntsu ya nnete e nnang fatshe go ja. Ee, rra. Ke kwa dintsu di leng tsa nnete, ba ba itshenketsweng ba bona se a leng sone. Fa a ka se kgone go tsaya Lefoko leo, ba a itse gone foo ena ke lenong la selekoko.

Goreng, goreng a sa kgone go fofa? Ka gore, lebang se neng a ntse a ja mo go sona. O ne a ja mo nameng e e bodileng ya bolelele. E e ka se—e e ka se tlatseng mmele wa gagwe mo boitekanelong, e ka se mmeyeng mo boitekanelong jwa semowa, ka mafoko a mangwe, go mo rwalela kwa godimo ga dipharologanyo tsa bolelele. Lo a bona? Lo a bona, o fepilwe fela ka dilwana tse di bodileng; mmele wa gagwe o bopilwe ka tseo. Ga a kake a ya kwa godimo koo kwa Nama e leng e e talana e fofiseditseng ntsu ele. Ga a kitla fela a kgona go dira seo. Lo a bona?

184 Seo se diragatsa Mathaio 24:24. O a fofa, o tlolela kwa godimo mo phefong, a phaphasetsa diphuka tsa gagwe, fela ga a kgone go ya kwa godimo go lekana. Lo a bona? Go ntse jalo. Lo a bona, a ka se kgone go tsamaya, o ka se kgone go fitlha ko bogodimong jo bo lekaneng go fitlhela Mmana ao a a molemo. A ka ja mmana a kgale a a leng fa fatshe fano mo mmung, bommutla ba kgale ba ba suleng ba ba neng ba gatakiwa ke megala e e fetileng, le kgwedi e e fetileng, kgotsa dinyanga di le masomemanê tse di fetileng, kgotlelego. A ka ja seo, mme a ikgantsha fela ka ga gone, mme a lela jaaka pidipidi a be a goeletsa, a bo a tswelela, a tlolele kwa godimo mme a fofe jaaka ntsu e nngwe. O tloditswe, go tshwana le nonyane e nngwe.

Mme ke mohuta wa ntsu, segodi ke one. Re itse seo. Ka tlhomamo ke one, fela ga a kake a latela ntsu ele ya mmannete. Lo a bona? Ga a kitla fela a kgona go dira seo. Nnyaya, rra. Mmele wa Gagwe ga o a bopega; o nnile a ja mo nameng e e bodileng e e farologaneng, lo a bona, mme ga e kake ya nna ... ga e tle go—ga e tle go nna Nama e e talana, Mmana a maša. Go tlaa nna sengwe se Lutere a se buileng, Wesele ne a re, kgotsa Ngaka Semang-mang o rile. Ga go tle go nna mo go se Jesu a se buileng ka ntlha ya oura ena.

185 A re yeng jaanong, tswale. Ba ba tloditsweng, "Bokeresete," mo metlheng ya bofelo, fela "baruti ba maaka le baporofeta ba maaka." Lemogang ka foo go gakgamatsang! Jaanong ke batla lo tshwantshanyeng sena; ga re na nako ya go le bala, Mathaio 24:24 le Timotheo wa Bobedi 3:8.

Matheo 24:24 o rile, mo metlheng ya bofelo, lo a bona, "Go tlaa tla bo Keresete ba maaka," ba maaka, ba ba tloditsweng, "baporofeti ba maaka, mme ba tlaa dira ditshupo le dikgakgamatso," ba ba seng popota—Yo o popota, "mme o tlaa—a batla go tsietsa ba ba Itshenketsweng." Jaanong lemogang, yoo e ne e le Jesu a bua.

186 Fano go ne ga tla Paulo, gone morago ga Gagwe, mme a re, "Jaanong, mo metlheng ya bofelo, go tlaa tla batho ba ga sedumedi, lo a bona, ba na le setshwano sa poifomodimo. Mme ba etelele pele

basadi ba dieleele, ba ba gogiwang ke mehuta yotlhe ya dikeletso tsa boaka tsa lefatshe. ”

Mme ba a ipotsa, ba re, “Goreng o tlhophisa bona basadi bao o ba sotla?” Ao, ao-tlhe ... Ga ba Go bone le e seng.

“Gogela basadi ba dieleele, ba tletse ka dikeletso tsa boaka tse di farologaneng,” kgakala go dilo tse di tshwanang le kwa ... tsa ga ... Lo a bona, “Mme jaaka Janese le Jamborese ...”

Mathaio 24:24, “Bokeresete ba maaka,” ba maaka, batlodiwa, ba dira ditshupo le dikgakgamatso go foretsa Baitshenkedwi.

“Jaanong jaaka Janese le Jamborese ba ne ba ganetsa Moše, ditlhobogwa tsena di tlaa dira jalo; tlhologanyo e e tlhobogilweng maleba le Tumelo.” E seng tumelo “nngwe.” “Tumelo!”

“Tumelo e le nngwe, Morena a le mongwe, e le nngwe kol- ...” O ka se kgone go nna le “Tumelo e le nngwe” kwa ntle ga go dumela mo go “Morena a le mongwe.” O ka se kgone go nna le dikolobetso di le pedi, mme ga go a le mongwe wa Rara, le Morwa, Mowa o o Boitshepo. “Kolobetso e le nngwe,” Jesu Keresete. Go ntse jalo. Lo a bona, kolobetso e e seng ka fa Lefokong!

187 Lemogang, tshwantshanyang ga mmogo jaanong fa lo fitlha gae. Lemogang Mathaio 24:24, Jesu a bua; Paulo, Timotheo wa Bobedi 3:8; tse dingwe tse dintsi. Mme jaanong tshwantshanya tseo.

Mme foo baya Lekwalo le lengwe, Luka 17:30, Malaki 4.

“Jaaka Janese le Jamborese ba ne ba ganetsa Moše,” Lefoko le le tloditsweng la oura, “le banna bana ba tlaa dira jalo,” eseng banna, “banna,” ba ba tloditsweng, “ba ganetsa Boammaaruri.”

“Mo letsatsing leo Morwa motho o senolwa.” Tshenolo 10:1 go fitlha go 7, e baleng fa lo fitlha gae, “Molaetsa wa moengele wa bosupa, o phutholola Dikano.” Ke eng? Eseng moengele ke Morwa motho; fela morongwa o senola Morwa motho. A lo kgona go e farologanya jaanong? Ke kwa e keteng e nna bokete thata mo go lona, lo a bona. E seng Morwa motho, ka Boene; fela moengele wa bosupa, morongwa wa bosupa, o senolela morafe wa motho, ka gore O tlogetse mmoko. A ka se kgone go E rulaganya. Ke Korong, ka Boyone, gape.

“Mme mo motlheng oo, Janese le Jamborese ba tlaa ema,” ba ba tloditsweng (baiketsisa-badumedi le badumologi, kereke e na le dipoelo e e gwaletseng mme Mapentekoste) ba eme kगतlhanong le Tlhaka ya nnete, “fela ba tlogele ba le nosi; boelelele jwa bone bo tlaa bonadiwa, jaaka bone ba le nosi.” Lo a bona? Lo a tlhologanya jaanong? [Phuthego ya re, “Amen.” — Mor.]

188 Tshenolo 10, ne ya re, “Mo metlheng ya go utlwala ga moengele wa bosupa.” Jaanong gakologelwang, bosupa, Paka ya Kereke ya Laodikea. “Go utlwala ga moengele yoo,” fa paka eo ya kereke e dirwa go nna lekoko mme e nnile paka ya kereke, fa go dirwa mo lekgotleng la yone la Bopentekoste; fa morongwa ko go eo ...

morongwa mongwe le mongwe e ne e le mang? Martini Lutere e ne e le mang? Kgalemo go Khatholiki. Wesele e ne e le mang? Kgalemo go Malutere. Pentekoste e ne e le eng? Kgalemo go ba bangwe. Ke kae kwa Botshelo bo ileng teng jaanong? A re tsweng mo makokong. Ga go sa le lekape; ke Tlhaka. Ke eng? Kgalemo go Pentekoste, lo a bona, go diragatsa Lekwalo la oura ena. Lo a bona?

189 Lemogang, lona letsatsi le morongwa ona ... E seng motlhang a simololang mo go, fela fa a simolola go itsise Molaetsa wa gagwe. Lo a bona? Kgogo ya Ntlha, phodiso; Kgogo ya Bobedi, go porofeta; Kgogo ya Boraro, go phuthololwa ga Lefoko, masaitsiweng aa senolwa. Ga go gope, ga go sa na tolamo e e lolameng epe ya go senola Lefoko, go feta baporofeta. Fela tsela e le nngwe e moporofeta a ka rurifadiwang ke ka Lefoko. Mme, gakologelwang, Kgogo ya Boraro e ne e le phuthololo ya tsone Dikano tse Supa tseo, go senola Boammaaruri jo bo fitlhegileng jo bo neng bo kaneleletswe ka mo Lefokong. A lo a go bona? [Phuthego ya re, “Amene” — Ed.]

Ke ka nako eo, mo motlheng oo fa selo sena se tlo diragalang, gore Janese le Jamborese, baetsaetsi, ba tlaa tlhagelela gape. Fela jaaka ba dirile fa Moše a ne a bonala le Lefoko la kwa tshimologong, go Le bua; ba bonala go Le etsaetsa. Gontse fela jalo tota. Jaanong lo a bona se Mathaio 24:24 e leng sone? Lo a bona, ba ba tloditsweng!

190 Jaanong go dilo di le tharo tse re ileng go di buwang pele re tswala. Ke gone mo. Ke batla lo reetseng ka tlhoafalo thata jaanong fa re tswala. Dilo tse tharo, gakologelwang, dilo tse tharo tse di setseng di diragaditswe. Dilo tse tharo di letse fa pele ga gago gone jaanong.

Sa ntlha. Lefatshe le mo seemong sa Sotoma. Jesu ne a re go tlaa diragala. Lebang tshokamo; basadi ba rona ba leka go itshola jaaka banna; banna ba rona ba leka go itshola jaaka basadi, batho sesadi; le bodile, le leswe, le kwa tlase tlase, le tsenwe ke bodiabile, mme ga le go itse. Baebele ne ya re moo go tlaa diragala, mme moo ke kwa go leng gone.

Sa bobedi. Ke mo oureng eo, go ya ka Lekwalo fano, mo Janese le Jamborese ba bonalang. Sa bobedi.

Sa boraro. Ke mo oureng yone eo mo Morwa motho a tlo senolwang.

191 Modumedi wa lona ke yoo, moiketsisa-modumedi wa lona, le modumologi wa lona. Lefoko la mmannete ke leo le emetse ntle, le rurifadiwe; moiketsisa-modumedi ke yoo a Le etsaetsisa; mme modumologi ke yoo a gana selo seo sotlhe.

Fela go tlaa nna Lesedi go batlile go nna nako ya maitseboa,
Tselo e e yang kwa Kgalalelong go tihomame o tlaa e fitlhela (A go jalo?)
Ditšhaba di a thubega, Iseraele e a tsoga,
Ditshupo tse Beibele ya rona e di boleletseng pele;
Mme malatsi a Baditšhaba a badilwe (Sotoma), le dikgopiso di le raraanya;
Boelang, Oho bafaladi, ko go wa ga lone.
Letsatsi la thekololo le gaufi,
Dipelo tsa batho di a palelwa, mo letshogong lena;
Tladiwa ke Mowa wa Modimo, dira dipone tsa gago di nyetiwe di itsheke, (gore o tle o bone Lefoko la oura,)
Lebelela kwa godimo, thekololo ya gago e gaufi!
Baporofeta ba maaka ba a aka, (ba rile ba tlaa nna teng fano; ba ba tloditsweng),
Nnete ya Modimo ba a e latola,
Gore Jesu Keresete ke Modimo wa rona.

Moo ke, ga ba Se dumele. Baebele ne ya re go tlaa nna le selo seo fano. Ke mona!

Fela re tlaa tsamaya kwa baapostolo ba gatileng gone. (Lesedi le le tshwanang!
"Mme le busetse Tumelo ya borraabo go bana.")
Letsatsi la thekololo le gaufi, gaufi thata,
Dipelo tsa batho di a palelwa ka ntlha ya poifo, (lefatshe le wela teng kwa tlase);
Ao, tladiwa ka Mowa wa Modimo, dira dipone tsa gago di nyetiwe di itsheke.
Lebang godimo, thekololo ya lona e gaufi.

Lo dumela seo? [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.] A re obamiseng ditlhogo tsa rona ka nako ena.

192 Ko ntle ko lefatsheng kwa Molaetsa ona o yang gone, go tswa kwa Letshitshing la Botlhabatsatsi go fitlha kwa Bophirimatsatsi, go tloga Khalifonia go ya ko New York, golo ko Borwa, golo ko lewatleng, golo ko Bokone, le ko motlaaganeng ona. Re ba ba humanegileng. Ga re na dilo tsena tse di molemo, tse dikgolo, tse di kgabileng, le babegi ba tsa ga thelebišine. Re leka fela go dira botoka segolobogolo ka fa re ka kgonang. "Fela botlhe ba Rara a ba Nneileng ba tlaa tla."

193 Jaanong, ke batla lo itse gore sena se tihomame, mme lona ba lo reetsang theipi ena. O ka tswa o akantse gompiono gore ke ne ke leka go bua seo ka ga nna, a leng gore ke ne ke rwele Molaetsa ona. Ga ke na sepe go dirisana le Sone go feta sepe, go sa fete go feta lentswe fela. Mme, lentswe la me, le e leng kgathanong le maikutlo a me a a botoka; ke ne ke batla go nna mothei. Fela ke thato ya Ntate wa me e ke itsiseng gore ke e dire, mme ke ikaeletse go e dira.

Ke ne ke se Ene yo neng a bonagala ko nokeng; ke ne ke eme fela foo fa A ne a bonala. Ga ke Yo o diragatsang dilo tsena mme a bolelela pele dilo tsena tse di diragalang fela jaaka di itekanetse; ke nna fela yo o leng gaufi fa A di dira. Ke ne fela ke le lentswe le A neng a le dirisa, go Le bua. E ne e se se ke neng ke se itse; ke se fela ke ineela ko go sona, gore O buile ka fa gare. Ga se nna, e ne e se moengele wa bosupa, ao, nnyaya; e ne e le go bonatswa ga Morwa motho. E ne e se moengele, molaetsa wa gagwe; e ne e le masaitseweng a Modimo a neng a a ranola. Ga se motho; ke Modimo. Moengele o ne a se Morwa motho; e ne e le morongwa go tswa Morwa motho. Morwa motho ke Keresete; Ke Ene yo o fepang mo go ene. Ga lo fepe mo mothong; motho, mafoko a gagwe a tlaa palelwa. Fela o fepa mo lekesing le le sa palelweng la Morwa motho.

Fa o sa ka wa ja ka botlalo mo Lefokong lengwe le lengwe, go inaya nonofo go fofa ko godimo ga makoko ana le dilo tsa lefatshe, a lo tlaa dira ka nako ena, fa re rapela?

194 Rara o o rategang, sena ke selo se se bokete. Ga go motlhofo gore motho yo o swang a go dire. Wena o itse dilo tsotlhe. Mme ke a Go rapela, Modimo yo o rategang, gore ga go tle go gopolelwa. Fela, mo Leseding la Lefoko la Gago, mma batho tsamaye.

Mme, Rara Modimo, ga ke itse gore Baitshenkedwi ke bomang; Wena o a itse. Ga ke itse gore go Tla ga Gago go leng. Fela ke itse fela gore O rile fa sena se diragala, bana ba maaka, ba ba tloditsweng; ba ne ba sa siama fa ba ne ba simolola.

Moše o ne a ba tlogela fela ba le esi, gonne o ne a ka se kgone go dira mo go fetang ka ga gone. O ne a ka kgona go buwa fela se Wena o neng o se buwa. O ne wa mmolelela go bitsa matsetse; foo ba ne

ba a bitsa. O ne wa mmolelela go fetolela metsi go nna madi; foo ba ne ba go dira. Moše o ne a tswelela fela, Lefoko ka Lefoko, jaaka O ne o buile, fela o ne wa tloga wa nna Ena Yo dirileng boelele.

195 Jaanong, Rara, Wena o Modimo, le fa go ntse jalo. Lefoko le le tshwanang le ne la bua gore sena se tlaa diragala mo metlheng ya bofelo. Ba le bantsi ba ba tshepafalang, jaaka re buile Letsatsi la Tshipi le le fetileng, go baya Areka eo mo Lekwalong le leša, mme e seng magetla a Balefi, a wetse, "a sule mo boleong le ditlolong," go ngangisana kgatlhanong le segakolodi se e leng sa bona.

Badiredi ba le bantsi ba ba dutseng mo ntlong ya gagwe ya boithutelo, bale Lefoko leo, mme ba fetola lethare ka bonako; go thibela go nna le go nna fa ntle, go itse gore o tlaa latlhegelwa ke tsa gagwe mo morafeng, le kereke ya gagwe le lekoko la gagwe. Modimo a re thuse gore re se kitla ra dira seo!

196 Phepafatsa pelo ya rona, Morena, go tswa mo lesweng lotlhe la lefatshe. Morena, ke ema ke ipaakenyeeditse phephafatso. Ke ema ke ipaakantse, le kereke ena le ka botlhe ba ba reeditse mo teng, le ope yo o tlaa reetsang theipi ena. Ke a ema, Morena, mme ke kopa go phephafatswa. Morena, mphetise ko ntlong ya mmopi o bo o mphitlha, mpope ke nna motlhanka yo O tlaa ratang.

Gonne, Morena Jesu, "Nna ke motho wa dipounama tse di maswe," jaaka Isaia a ne a goa, "Ana batho ba dipounama tse di itshekologileng; mme matlhotlhapelo a nna, gonne ke bona tshenolo ya Modimo e bonatsiwa," jaaka Isaia a bone Baengele ka mo nkgwaneng. Ke bona motlha wa bofelo, Morena, mme matlhotlhapelo a nna le lwapa lwa me; matlhotlhapelo ke nna le bagaetsho. Oho Modimo wa Bosakhutleng, nna le kutlwelo botlhoko mo go rona. Ke ithapelela nna le batho. A re se nyelele le bao ba ba sa dumeleng, fela mpe re tshele le ba ba dumelang.

197 Lekoko lengwe le lengwe, Morena, monna mongwe le mongwe kgotsa mosadi ... Ga ke kgone go lopa gore o tshagofatse lekoko, fa ke itse gore O kgatlhanong le gone. Fela ke kgona go bua fela, Morena, fa e le gore O na le nngwe ya dinku tsa Gago fa gare ga bona, mma ba utlwe theipi ena. Mma ba E utlwe, Morena, mme ba E tlhaloganye ka kutlwisiso e Wena o tlaa ba neelang yone, mme mma ba tle ba bo ba Go amogele. Mma ba seka ba tsietswa ke bofoku le dingwao tsa motlha ona. Mma ba seka ba leka go ja sengwe se se ... gongwe e ne e le setoto ko letsatsing le lengwe. Ba ka tsaya Lefoko.

Eo ke tsela e Bafarisai ba neng ba Go bapola, Morena. Ba ne ba dirisa setoto sa motlha wa ga Moshe, mme ba leka go lela ka ga sone; morago O sena go bona setshwantsho, mo nageng, sa mana a maša bosigo bongwe le bongwe, go raya kokomana nngwe le nngwe. Ke kwa ba neng ba tlhela. Go ne ga ba jesa bothole. Bo ne jwa ba bolaya, go ja dijo tseo tse di kgotlelesengileng.

Mme, ka semowa, go dira selo se se tshwanang gompiano; go a ba bolaya, ka semowa, ka lekoko.

Re thuse, Modimo yo o rategang. Gotlhe go mo diatleng tsa Gago jaanong. Mo Leineng la Jesu Keresete.

198 Ka ditlhogo tsa rona di obamisitswe, re ile go opela eo fa lo santse lo dira tshwetso ya lona. A o tlaa tsamaya tsela yotlhe?

Ke kgona go utlwa Mmolo- ... (mme Ene ke Lefoko) ... -loki a bitsa, Ke kgona go utlwa

...

"Ao, ke kailletseng nako e telele, fela, ka mmanete, gone jaanong ke Mo utlwa, 'Tlala kwa go nna, lona botlhe ba lo gokagantseng mo tseleng.' Reetsa, 'Tsaya sefapaano sa gago, Ntatele letsatsi lengwe le lengwe.' 'Eya, le fa ke tsamaya go ralala mokgatšha wa moriti wa loso, ga ke ke ke tshoga bosula bope; fa tlase go ralala mafulo a a moriti a matala, le fa e le metsi a a didimetseng.' "

Mme kwa A nkgogelang gone ke ...

"Morena, ke bona boelele jole jwa boraro. Ke bona lefatshe lotlhe le jetswe mo go jone; mefero e gola gongwe le gongwe. Fela kwa O nkgogelang gone jaanong, Morena, ke tlaa nna jaaka bao ko Ditiro 19. 'E rile ba utlwa Sena, ba ne ba kolobediwa gape mo Leineng la ga Jesu Keresete.' "

... latela, ("Ke tsamaile karolo ya tsela, Morena, go lekana go Go amogela.")

Jaanong ke tlaa ya le Ena tsela yotlhe.

[Mokaulengwe Branham o simolola go opelela mo menong Kwa A Nketelelang pele gone — Mor.]

199 Modimo yo o rategang, ke a tshepa gore seo se tswa mo pelong ya me. Ke tshepa gore go tswa mo pelong ya mongwe le mongwe yo o opelang ka nako ena, gongwe ba bantsi ba ba tlaa utlwang theipi ena, ba ba seng teng jaanong kgotsa ba sa e utlwe jaanong. Mpe re nne ba ba eletsang, Morena, go se kgathalesego ka tlhathlwa. Ne a re, "Jaaka motho a ile go kgatlhana le sesole se sengwe, lesole, kgosi; sa ntlha o nna fatshe mme a tlhathlhanye, a o nonofile go go dira, a o kgona go tlogela dilo tsa lefatshe? A o ka ineela, o nne leloko mo sesoleng sa Modimo sa Lefoko le le kwadilweng; o gwante le masole a Gagwe, o fofe le bontsu ba Gagwe? " Go dumelele, Morena, mo Leineng la Jesu.

200 O a dumela? Lo a Mo amogela? Go siame. Re tlaa lo bona fano gape, bosigong jono, fa Morena a ratile. A lo dumela seo go nna Boammaaruri? [Phuthego ya re, "Amen." — Mor.] A go tlhamaletse mo go lekaneng? ["Amen."]

Foo tsaya Leina la ga Jesu le wena,
Ngwana wa bohutsana le wa matlhotlhapelo;
Le tlaa go naya boipelo le kgomotso,
Lo tseeng gongwe- ...

Jaanong, dumedisana ka diatla le mongwe gaufi le wena jaanong.

Leina le le rategang, Ao ana le botshe jang!
Tsholofelo ya lefatshe, tsholofelo ya lefatshe, boitumelo jwa Legodimo;
Leina le le rategang, Ao ana le botshe jang!
Tsholofelo ya lefatshe le boipelo jwa Legodimo.
Kwa Leineng la ga Jesu re obama,
Re wa re rapalala kwa dinaong tsa Gagwe,
Kgosi ya dikgosi ko Legodimong re tlaa Mo rwesa korone ... (Ena ke Modimo, foo)
Motlhang loeto lwa rona le fedileng.
Leina le le rategang, Leina le le rategang, Ao ana le botshe jang! Ao ana le botshe
jang!
Tsholofelo ya lefatshe le boipelo jwa Legodimo;
Leina le le rategang, Ao ana le botshe jang!
Tsholofelo ya lefatshe le boipelo jwa Legodimo.

201 Ke itlhome gore baruti botlhe ba ne ba itsisiwa mosong ona, ba lemogiwa.

Fa motho a rapetse beke yotlhe, a ipotsa gore eng, a bona Dikwalo tsena, tsone di eme gone fa ntle fa pele ga gago. "Mme matlhotlhapelo fa go nna," go bua Paulo, "fa ke sa rere Efangedi." Kwa bokhutlong jwa tsela ya gagwe, o ne a re, "Ga ke a tla go le bolelela Kgakololo yotlhe ya Modimo jaaka E ne e neilwe nna."

202 Ka nako nngwe ke lebala go lemoga dilo, go bega, go neela bana.

Billy ne a re, maloba, monna o ne a tla, ne a re, "Ke nnile ke tla fano dinyaga tse pedi, go dira gore ngwana wa me a neelwe."

Billy ne a re, "O seka wa akanya bobbe ka ga seo. Ke na le ngwana, ngwaga wa kgale; o ne a sa tshwaelwe ka nako eo, le fa go ntse jalo. Jalo ke ile fela go leta go fitlhela a gola go lekana gore a ka ikisa koo ka sebele, ke a fopholetsa. "

Jalo re fitlhela mokaulengwe, kgaityadi, ga se—ga se, lo a bona, nna ... Selo se le sengwe, re tshwanetse re neele bana ba rona.

Re tshwanetse re kolobetse mongwe le mongwe. Lekadiba ke lele; metsi ke ana. Fa e le gore ga o a kolobetswa, ke eng se se go thibelelang? Metsi ke ana. Tlaya gone jaanong. O seka wa ema gofitlhelela bosigong jono; tlaya gone jaanong. Go na le monna yo o ememg fano yo o tlaa kolobetsang mongwe yo o sokologileng e bile a dirile boipobolo. Fa o kile wa kolobediwa gantsi, ba tla go kolobetsa mo Leineng la Jesu Keresete gore o itshwarelwe dibe tsa gago. Lo a bona? Re bao.

203 Fela, lo a bona, Molaetsa o mo pelong ya me. Ke tshwanetse go Le anamise. Seo ke maikaelelo a me ka bonosi, go sa kgathalesenge se mosadi wa me a se buang, bana ba me ba re, moruti wa me a re, le fa e ka nna eng se se reng. Ke Morena wa me. Ke tshwanetse ke diragatse Seo. Seo ke maitlamo a me ka bonosi.

204 Mme jaanong, dinako di le dintsi, ke lebala go lemoga baruti. Ke fopholetsa gore gongwe ... mokaulengwe wa rona, Mokaulengwe Neville, motho yo o rategang thata. Bakaulengwe bana ba bangwe fano, re a itumela go nna le lona.

E seng gore ga re dumalane le lona, mokaulengwe, go farologana. Ba le bantsi ba lona fano ba ka nna ba le bareri ba boraro. Ga re batle go re ke ba šakgalela. Re a go rata. Fa re ne re sa dire, fa ke ne ke sa dumele seo, ke ne ke tlaa se kgone go tloga mo kerekeng ena go fitlhela ke fitlha golo koo ka mangole le bo ke re, "Modimo, ntshiamise."

Ga ke batle mowa oo o o ikokomatsang, o tlhakanya le wa me. Ke batla mowa wa me o nne phepa le phepa, lerato la bakaulengwe, le le boitshepo le Mowa o o Boitshepo. Jaanong, fa mongwe a ntirela sengwe se se phoso, moo go siame. Mme le fa ke ka nna le tshwanelo ya go ipusolotsa mo go bone, ga ke batle seo mo botshelong jwa me. Nnyaya, ke—ke batla go nna le lerato. Ke batla go nna ke ipaakantse go lolamisa ka lerato, ka lerato le gotlhelele le arabelang golo koo ka ntlha ya seo.

205 Ga ke kaye go nna yo o farologaneng. Methodisti, Baptisti, Khatholiki, Presbitheriene, le fa e le mang

kgotsa mang yo o leng ene, ga ke bue dilo tsena go nna yo o farologaneng, a nne mabela le wena. Fa ke dirile, nna ke moitimokanyi mme ke tshwanetse ke nne fa tlase fano fa aletareng ena, ke rapela go ralala Modimo.

Fela ke a go buwa, ke ka ntlha ya lerato, mme ke a bona kwa le yang gone. Jaanong, ga ke bue sena ka mo sebeleng sa me, mme ke re ke a akanyetsa. Ke lo naya MORENA O BUA JAANA. Moo ke Boammaaruri. Mme ke lo rata dilo tseo. Modimo a go segofatse.

206 Jaanong jaaka re opela temana e nngwe ya kopelo ena, a re direng, pele ga re tsamaya. Re batla lo nne fano bosigong jono, fa lo ka kgona. Fa o ka se kgone, Modimo a nne le lona go fitlha re kopana. Re rapela fela gore Modimo o tlaa—o tlaa lo segofatsa mme a lo neele mo go botoka thata ga lefatshe la Gagwe, lo a bona.

Bitsa Leina la ga ...



www.messagehub.info

Thero Ka

William Marrion Branham

"... Mo Metlheng ya Lentswe la Moengele wa Bosupa ..." Tshenolo
(10:7)